

Glasnik

Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini



ISSN 1512-6609

1-2

Sarajevo

januar-februar 2023.

VOL. LXXXV • Str. 1-214

U ovom broju pišu:

Meho Šljivo • Enes Karić • Jusuf Džafić • Maksuda Muratović •
John Walbridge • Hadžem Hajdarević

I Sadržaj

- 7-8 **RIJEČ UREDNIKA**
Ustrajavanje na pravom putu
Mustafa Prljača
- 9-12 **HUTBA**
Moralni preporod u postistinitom svijetu
Meho Šljivo
- 13-26 **TEFSIR**
Ono što je od mušice veće ili ono što je od mušice manje?!
Enes Karić
- 27-36 **FIKH**
Šerijatski argumenti uvjeta za namaz
Jusuf Džafić
- 37-54 **KULTURNA BAŠTINA**
Arapski doprinos matematici
Maksuda Muratović
- 55-68 **POGLEDI**
Gdje je islamska logika? Slavodobitnost skolastičkog racionalizma u islamskom obrazovanju
John Walbridge

NOVE KNJIGE

69-74 Smisao i blagoslov čovjekove ravnoteže
Hadžem Hajdarević

SLUŽBENI DIO

77-86 Aktivnosti Sabora
87-106 Aktivnosti Rijasetu
107-122 Aktivnosti Vijeća muftija
123-214 Dekreti

البلاغ

مجلة المشيخة الإسلامية
في البوسنة والهرسك

٢-١

سرايفو

يناير - فبراير ٢٠٢٣

السنة ٨٥٠ - الصفحات ١-٢١٤

فهرست

كلمة المحرر	
استمرار في الصراط المستقيم مصطفى برلياتشا	٨-٧
خطبة الجمعة	
الإصلاح الأخلاقي في العالم المجرّد من الحقيقة ميهو شليفو	١٢-٩
موضوعات تفسيرية	
ما هو أكبر من العوضة أو ما هو دونها في الصغر والحقارة أنس كاريش	٢٦-١٣
موضوعات فقهية	
الأدلة الشرعية لشروط الصلاة يوسف جافيتش	٣٦-٢٧
تراث ثقافي	
إسهامات العرب في الرياضيات مقصودة مراتوفيتش	٥٤-٣٧

نظرات

أين المنطق الإسلامي؟ ٦٨-٥٥
جون فلبريج

كتب جديدة

معنى وفضل التوازن لدى الإنسان ٧٤-٦٩
حاجم حيدارفيتش

رسميات

نشاطات المجلس الاعلى ٨٦-٧٧
نشاطات الرئاسة ١٠٦-٨٧
لجنة المفتين للمشيخة الإسلامية ١٢٢-١٠٧
قرارات التوظيف والعزل عن الوظيفة ٢١٤-١٢٣

I Contents

- 7-8 **WORD OF THE EDITOR**
Persistence on the Right Path
Mustafa Prljaca
- 9-12 **KHUDBA**
Moral Revival in a Post-Truth World
Meho Sljivo
- 13-26 **TAFSIR**
What is Bigger than the Fly or what is Smaller than the Fly?!
Enes Karic
- 27-36 **FIQH**
Shari'ah Arguments of the Conditions for Salāh
Jusuf Dzafic
- 37-54 **CULTURAL HARETAG**
Arabs' Contribution to Mathematics
Maksuda Muratovic
- 55-68 **VIEWS**
Where is Islamic Logic?
John Walbridge

NEW BOOKS

69-74 The Meaning and Blessing of Human Balance
Hadzem Hajdarevic

THE OFFICIAL PART

77-86 The Activities of Sabor
87-106 The Activities of Riyasat
107-122 Activities of the Council of Muftis
123-214 Decrees

RIJEČ UREDNIKA

USTRAJAVANJE NA PRAVOM PUTU

Ovu „Riječ urednika“ pišem tačno na godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu (24. februar), što je, na neki način obilježilo čitavu proteklu godinu. Nažalost, kraj toga rata se još i ne nazire a već je prouzročio milione izbjeglica, unesrećio ogroman broj ljudi, razorio domove i izazvao mržnju i neprijateljstvo među narodima. Nepunu godinu nakon početka invazije, čovječanstvo se suočilo s još jednom ogromnom tragedijom, ovoga puta prirodnom: 6. februara 2023. jug Turske i sjever Sirije zadesio je jak zemljotres koji je zahvatio područje veličine dviju Bosni na kojem je živjelo oko trinaest miliona ljudi. Broj poginulih se još ni izbliza ne zna, kao ni broj uništenih, umanjenih porodica, okončanih brakova, obogaljenih, osirotalih, psihički načetih...

U našoj tradiciji zabilježeno je mnogo toga što ukazuje upravo na ove dvije nedaće: ratove i zemljotrese. Predaje govore o tome da će se one učestalo događati u vremenu u kojemu će ljudi napustiti Božiji Put i kretati se drugim (neispravnim) putevima. To dalje ukazuje da postoji i direktna uzročno-posljedična veza između opće ljudske duhovne orijentacije i nekih prirodnih događanja. Nije to samo pogrešan odnos prema šumama, vodama, zraku i eksploataciji ruda, već je posrijedi i činjenje (u velikoj mjeri) onoga što je Bog strogo zabranio, kao i nečinjenje onog što je strogo naredio. Islam nas uči da u svijetu u kojemu živimo sa nama egzistiraju i neka duhovna bića koja ne vidimo i ne čujemo, no čije prisustvo pokatkad možemo osjetiti. Koja, dakle, vrše svoj utjecaj i reagiraju na neka ljudska postupanja.

Zemljotresi su prirodna pojava i postoje odvajkada. Sasvim sigurno ih je bilo i prije pojave čovjeka na Zemlji i mi se nadamo da je i ovaj nedavni u Turskoj nastupio iz tih razloga, da nije nastao uslijed ljudskog pogrešnog djelovanja. U tom slučaju on ne bi imao tako tragične dimenzije kakve se nadaju na prvi pogled. Naime, islam nas uči da su oni koji stradaju u prirodnom urušavanju zemlje i objekata, dakle i u zemljotresu – šehidi (Tirmizi; Malik) i da je područje u kome ima mnogo šehida na određen način blagoslovljeno: da mu njihovo prisustvo podaruje veliku duhovnu snagu i brojne nevidljive blagodati koje mu omogućavaju i potiču pozitivnu duhovnu i materijalnu transformaciju, te zdrav

Ratovi su, također, prirodni pratilac ljudske vrste i, iznimno, mogu biti pravedni. Ali samo iznimno. Uglavnom su **nepravedni** i potaknuti pohlepom i žudnjom za tuđim dobrom.

oporavak. Nadamo se da će se upravo to dogoditi u tom dijelu svijeta i da će on uskoro doživjeti preporod. Zemljotres je, bez imalo sumnje, desetinama miliona ljudi otvorio vrata prema dobročinstvu i izražavanju humanosti, što za sobom povlači ogromna lična i kolektivna dobra. Božija Knjiga nas uči da „ko spasi jedan život kao da je spasio sve ljude!“ Prema tome, svi koji su dali svoj doprinos u tome mogu se nadati nekom dobru od Boga i popravljajući vlastitog stanja.

Ratovi su, također, prirodni pratilac ljudske vrste i, iznimno, mogu biti pravedni. Ali samo iznimno. Uglavnom su nepravedni i potaknuti pohlepom i žudnjom za tuđim dobrom. Ako su učestali tada su pouzdan znak da se čovječanstvo odaljilo od od Boga proklamiranih vrijednosti i povelu se za svojim strastima, bolesnim ambicijama i težnjom za onim što je u rukama drugih.

Ovo je prvi svezak *Glasnika* u devedeset i prvoj godini njegova trajanja. U radovima koje je do sada objavljivao nastojao je približiti ljudima one vrijednosti koje će ih permanentno održavati u prijateljskom odnosu s okruženjem – duhovnim i fizičkim, kako se ne bi suočavali s katastrofama koje su sami izazvali. Tako će, akobogda, biti i ubuduće.

Mustafa Prljača



HUTBA

MORALNI PREPOROD U POSTISTINITOM SVIJETU

Vrijeme je da se vratimo sebi, svojoj primordijalnoj duši. Niko neće tuđi teret nositi i svako će pojedinačno pred Gospodara doći: *I svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.*
(Merjem, 95)



Piše

**MEHO-EF.
ŠLJIVO**

Sve ljudske duše u *ezelu*, preegzistenciji, posvjedočile su svog Gospodara. Kada je Gospodar svjetova duše upitao: *Zar ja nisam vaš Gospodar?* Uslijedio je nedvosmislen odgovor: *Jesi, Mi svjedočimo.* Naše ezelsko priznanje da je naš Stvoritelj Allah, dž.š., govori nam kako su čiste ljudske duše, neukaljane grijehom i strastima, sposobne bez imalo kolebanja prepoznati i posvjedočiti istinu. S druge strane, nevjerovanje, grijеšenje i slijeđenje strasti je udaljavanje čovjeka od vlastite duše i od svoje primordijalne prirode u kojoj ga Milostivi stvara. Ipak, potrebno je uvijek podsjećati da je islamu strano shvaćanje o grijehu po kojemu usljed čina grijеšenja dolazi do konačnog i bespovratnog raskida između Boga i čovjeka. S obzirom na to da je Bog Svemoguć, On može svakog časa promijeniti temeljnu narav čovjeka. Čovjek u sebi sadrži element vječitog. On je vidljivi simbol nevidljivog bitka. Štaviše, čovjek je znak Božije svemoći: *Pokazivat ćemo im Mi Znade Naše u prostranstvima svemirskim, i u njima samim, sve dok im jasno ne bude da je Kur'an Istina. A zar dosta*

nije to što je Gospodar tvoj svjedok stvari svake?! (Fussilet, 53)

Zaboravom na svoje transcendentno porijeklo, čovjek umjesto slijeđenja Istine prihvata lažne idole. Od Adema, a.s., pa sve do Poslanika Muhammeda, a.s., Božiji vjerovjesnici su kazivajući Istinu Božiju čovjeka podsjećali odakle dolazi i gdje ide. Njihov veliki broj (*Mi smo svakom narodu poslanika poslali...* En-Nahl, 36) najbolji je dokaz nemoći ljudskog razuma da samostalno trajno prihvati ili bar sačuva pravu mudrost, a kamoli da je po sebi otkrije.

Podsjetimo se kur'anskog kazivanja o Ibrahimu, a.s., u kojoj je predočena rasprava Ibrahima, a.s., sa sunarodnjacima. Put do Istine nesumnjivo vodi preko razuma, ali je razum uspavan dok ga ne razbudi svjetlo objave. Nakon što je polupao njihove idole, Ibrahima, a.s., njegovi savremenici dočekuju s pitanjem: *"Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim, o Ibrahimе?"* – upitaše. (El-Enbija, 62) Pa im je on odgovorio: *"To je učinio ovaj najveći od njih, pitajte ih ako umiju da govore"* – reče on. (El-Enbija, 63) Nakon toga dolazi jedan zanimljiv, suptilan izraz koji govori o mentalnom i duševnom otrješnjenju Ibrahimovih, a.s., sagovornika koji su bili u zabludi. Slijedi svojevrсни povratak samom sebi i sopstvenoj duši: *I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše: "Vi ste, zaista, nepravedni!" Zatim glave oboriše i rekoše: "Ta ti znaš da ovi ne govore!"* (El-Enbija, 64-65)

Iz navedenih ajeta možemo zaključiti da su Ibrahimovi, a.s., savremenici bili duševno uzdrmani, šokirani i po-

raženi Ibrahimovim, a.s., odgovorom i baš u tom trenutku su bili najbliže uputi. Bio je to jedan kratak ali snažan trenutak prosvjetljenja, bljesak probuđene duše u kojem su se oni duboko zamislili nad sobom i stvarnošću.

Upravo, taj kratki ali dragocjeni trenutak povratka svojoj duši kada padaju sve perde i zastori i kada se Istina ukaže u svojoj potpunoj bistrini sve nam više bježi i izmiče. Navikli smo se na idole oko nas. Stvarnost ne vidimo onakvom kakva jeste. Ne obraća se pažnja na ono šta govore i na šta upozoravaju autoriteti. U vremenu raširenog egoizma i arogancije nismo ni svjesni koliko nam nedostaje taj trenutak kada moramo pozvati sebe na samopreispitivanje.

Kada god se duše zapostave, onda se umjesto sebi okrećemo protiv drugih. Konfučije je govorio kako mudar čovjek ono što mu treba traži sam od sebe, a prostak to traži i zahtijeva od drugih. Ljudi uspavanih duša traže kompenzaciju za unutrašnju prazninu u raspravama, polemikama, pričama rekla-kazala, željom za pobjedom nad oponentom, nastojanjem da budu prihvaćeni i dominantni u društvu. Riječi istine koje su u skladu s razumom i neiskvarenom ljudskom prirodom ne mogu prodrijeti do takvih ljudi zastrtih i zaključanih srca.

Oni koji su se udaljili od vlastite duše nesposobni su saslušati i razumjeti riječi Istine koje su u skladu i s razumom i s neiskvarenom ljudskom prirodom.

Živimo u posttinitom društvu, kulturi i svijetu, gdje su izmišljotine važnije od činjenica, racionalnih argumenata i čvrstih dokaza. Zagovornici postmodernizma pokušavaju nas uvjeriti kako su svi veliki narativi besmisleni i da su sve istine bez obzira na njihov izvor relativne i kao takve jednako pogrešne. Cijela jedna generacija ponikla je usvajajući tu ideologiju. Neznanje, upozoravaju neki teoretičari, postaje nova, vrlo vrijedna roba široke potrošnje. Anonimni pojedinci ističu se i dolaze pod svjetske reflektore na način koji bi zapanjio prethodne generacije.

Vrijeme je da se vratimo sebi, svojoj primordijalnoj duši. Niko neće tuđi teret nositi i svako će pojedinačno pred Gospodara doći: *I svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.* (Merjem, 95)

U zaglušujućoj buci, prepirci i svađi, potražimo vlastiti trenutak duševnog buđenja i vratimo se sebi. Zbunjeni smo i dezorijentirani, a kako i da ne budemo kada smo danonočno izloženi podvalama, lažima i medijskim manipulacijama.

Kada god kudimo druge zbog stanovitih nedostataka i proglašavamo ih krivcima za stanje u kojem se nalazimo, vratimo se na trenutak sebi, i postavimo pitanje: Kakvi smo mi i šta radimo?

Nikoga od ljudi ne karakterizira nepogrješivost niti savršenstvo.

Moralizirati drugima a ne preispitivati sebe i ne savjetovati društvo kojem pripadamo neodgovorno je samozavaravanje.

Potreban je ogroman napor da budemo iskreni i objektivni, da se sačuvamo od bijesa i mržnje, da se oslobodimo pristrasnosti i naklonosti. Olahko se ućahurimo s onima sa kojima imamo zajedničke stavove i prekidamo veze s onima koji se ne slažu s nama. Tako se jačaju podjele.

U posttinitom svijetu neophodno je oživjeti starinske vrline, poput skromnosti, odgovornosti, poniznosti, zajedništva koje je globalizirano društvo kao "suvišni prtljag" odgurnulo ustranu.

Razmišljajmo o ajetima iz sure El-Enbija. To su ajeti koji nas podsjećaju na važnost "povratka sebi", kao i na nepravdu i zulum koji ponekad nesvesno i u neznanju sami sebi činimo.

"Mudrost je izgubljena stvar vjernika, gdje god da je nađe, on je uzme", kaže Poslanik. Okoristimo se svakom mudroču i znajmo da je najteži moralni pad kada se pojedinac ili društvo iznutra urušavaju. Pouzdan znak tog pada je nedostatak samorefleksije, osporavanje svakog autoriteta, uzmićanje pred agresivnim nezalicama i ljudima koji su nemarni prema Istini i koji su njeni protivnici.

Blago onome ko se vrati sebi prije nego što se vrati svome Gospodaru.

Milostivi Bože, pomози nam da pronađemo veličinu u znanju, prijateljstvo u Istini, spas u strpljivosti, bogatstvo u štednji, zadovoljstvo u nezavidnosti, blagoslov u darželjivosti, mir i spokoj u pobožnosti.

Ono što je od mušice veće ili ono što je od mušice manje?!

ENES KARIĆ

redovni profesor tefsira na fakultetu islamskih nauka u sarajevu
eneskaric@yahoo.com

Sažetak: Sura El-Bekare sadrži 26. ajet koji je iznimno težak za razumijevanje, pa time i za prevođenje. Filozofskim rječnikom kazano, 26. ajet itekako je dvojben i, prema mnogim komentarima Kur'āna, moguće ga je, u osnovi, razumjeti u dva smjera. Božanska riječ Kur'āna izjavljuje da se Bog ne ustručava navesti mušicu/komarca kao jedan primjer (Svoga stvaranja), ali se ne ustručava navesti ni nešto *krupnije od komarca!* To je prvo razumijevanje ovog ajeta (2:26). A drugo, jednako validno, razumijevanje ovoga ajeta je da se Bog ne ustručava da kao jamstvo Svo-ga stvaranja navede mušicu, ali se ne ustručava navesti ni nešto *sitnije od komarca*. Komentari i prijevodi Kur'āna raspravljaju o sintagmi iz ovog retka *fa mā fawqhā* (فَمَا فَوْقَهَا), i tu se, kao uostalom i drugdje u tumačenjima i prevođenjima Kur'āna nude mnoge opcije.

Ključne riječi: Božije stvaranje, komarac, stvorenja sitnija i krupnija od komarca i/ li mušice, Božiji stid, Božije ne/ustručavanje da navodi primjere Svoga stvaranja

1. UVOD: SINTAGMA *FA MĀ FAWQAHĀ* (فَمَا فَوْقَهَا) U FOKUSU KOMENTARA KUR'ĀNA

Kad je posrijedi ajet ili redak Kur'āna 2:26, koji u izvorniku glasi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا

Tumačenja ajeta objašnjavaju na najmanje dva načina. Jedan od prijevoda može glasiti:

*Bog se zbilja ne stidi da kao primjer
komarca navede,
ili nešto od njegov sličnije!
Oni koji vjeruju,
oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova!
A oni koji ne vjeruju, oni vele:
Šta je Bog htio s primjerom ovim?*

Drugi način na koji se ovaj ajet može prevesti (i protumačiti!) glasi:

*Bog se zbilja ne stidi da kao primjer
komarca navede,
ili nešto od njegov krupnije!
Oni koji vjeruju,
oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova!
A oni koji ne vjeruju, oni vele:
Šta je Bog htio s primjerom ovim?*

Prema tome, a u skladu s tim kako o retku 2:26 govore komentari Kur'āna, sintagmu *fa mā fawqahā* (فَمَا فَوْقَهَا) moguće je protumačiti, pa time razumjeti i shvatiti, najmanje na dva načina: a) *Bog se zbilja ne stidi da kao primjer komarca navede, ili [čak] nešto od njegov sličnije!* Ili: b) *Bog se zbilja ne stidi da kao primjer komarca navede, ili [čak] nešto od njegov krupnije!*

Kao što ćemo iz ovog eseja vidjeti, ta dva pravca u razumijevanju sintagme *fa mā fawqahā* (فَمَا فَوْقَهَا) nisu i jedina.

Krenemo li od mufessira Ibn Ğarīra at-Ṭabarīja (umro 923) [napominjemo da sve primjere iz njegova tefsira ovdje navodimo prema stranici tafsir.app], on smatra da okolnosti objavljivanja ovog retka 2:26 podsjećaju na jedan događaj.

Naime, kad je bio objavljen ajet (2:19): “Ili su, pak [onī zabludjeli – *as-sufahā*], nalik onima koji za silne oluje s neba... stavljaju svoje prste u uši svoje zbog jeke...”, tada su dvoličnjaci (*munāfiqūn*) kazali: “Bog je veći i uzvišeniji od toga da bi navodio ovakve primjere.” Pa je potom u Kur’ānu objavljeno:

*Bog se ne stidi da kao primjer komarca navede,
ili nešto od njegov sličniji...*

وَقَوْلُهُ: أَوْ كَصَبِّ مِنَ السَّمَاءِ... قَالَ الْمُتَأَفِّقُونَ: اللَّهُ
أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَ هَذِهِ الْأَمْثَالَ،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا...

Jedno od predanja koje Aṭ-Ṭabarī navodi o ajetu 2:26 je i ono u kojem se kaže da je to primjer za ovaj svijet. Naime, komarac živi dok gladuje, a kad se udeblja – umire. Tako i ljudi, kad se nagnu i kad nagomilaju ovoga svijeta u blagostanju, Bog ih tada usmrta...

قَالَ: هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلدُّنْيَا، إِنَّ الْبَعُوضَةَ تَحْيَا مَا جَاعَتْ، فَإِذَا سَمِنَتْ مَاتَتْ،
وَكَذَلِكَ مَثَلٌ هُوَ لِأَنَّ الْقَوْمَ... : إِذَا إِمْتَلَأُوا مِنَ الدُّنْيَا رِيًّا أَخَذَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ...

Aṭ-Ṭabarī navodi i predanje u kojem se potvrđuje da se redak 2:26 može razumjeti kako u značenju: “ono što je od komarca manje”, tako i u značenju: “ono što je od komarca veće”.

أَيُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَذْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا مَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ...

Ġarullāh ‘Umar az-Zamaḥšarī (umro 1144) [njegov komentar konsultiramo prema stranici *quran-tafsir.net*] bavi se samim razlogom Božijeg spominjanja primjera komarca. Az-Zamaḥšari tvrdi da se u “poslovicama Arapa” kaže: “Ma, on je slabiji od komarca!” (*Ad‘afu min ba‘ūdab* – *بَعُوضَةٌ مِنْ بَعُوضَةٍ*).

U osnovi, Az-Zamaḥšarī tumači *fa mā fawqahā* na dva načina. Prvo, time se ukazuje na ono što značajem ili važnošću prelazi i nadmašuje komarca.

فَمَا تَجَاوَزَهَا وَزَادَ عَلَيْهَا فِي الْمَعْنَى...

Navodno, komarca obilježava “sićušnost”, “malenkost” (*al-qillāh* – *الْقِلَّةُ*) i “neznatnost”, “jadnost” (*al-ḥaqārah* – *الْحَقَارَةُ*). Ali, Bog navodi i takve primjere, jer u njima je znamenje koje ukazuje na važnost Njegova stvaranja. Drugo, komarac je naveden u Kur’ānu da bi se ukazalo i na ono što je “opsegom” ili “gabaritom” (*al-ḥaġm* – *الْحُجْمُ*) od komarca veće!

فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فِي الْحُجْمِ ...

Iz svih ovih primjera Az-Zamahšari smatra da se semantika riječi *fawqa* (فَوْقَ) u retku 2:26 može razumjeti da *fa mā fawqahā* znači oboje, i ono što je od komarca veće (*krupnije*), i ono što je od komarca manje (*sitnije*). Az-Zamahšari navodi jednu arapsku izreku koja opisuje toga i toga “da je najniži od ljudi i najprostiji, štaviše, dotični je [sve to] i preko toga [ili: i još više od toga]!”

فُلَانٌ أَسْفَلَ النَّاسِ وَ أُنْذَهُمْ: هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ

Manje ili više, i drugi komentari spominju ova razmatranja koja smo naveli od Aṭ-Ṭabarija i Az-Zamahšarija. Nekom drugom prilikom potrebno je baviti se mističkim, aluzivnim i ‘irfānskim komentarima Kur’āna, a u vezi s njihovim tumačenjem retka 2:26.

2. FA MĀ FAWQAHĀ (فَمَا فَوْقَهَا) U ENGLSKIM PRIJEVODIMA KUR’ĀNA

Primjetno je da veliki broj engleskih prijevoda Kur’āna razumijeva i prenosi značenje sintagme *fa mā fawqahā* kroz, rekli bismo, ‘većinsku recepciju’ tog mjesta u Kur’ānu. Time se prenosi prvo značenje ovog retka (2:26), to jest “Bog se ne stidi da kao primjer [Svoje Velike Moći Stvaranja] navede komarca, pa i ona stvorenja koja su krupnija [od komarca].” Takvo razumijevanje retka 2:26. derivira Arthur John Arberry (1996:32):

*God is not ashamed to strike a similitude
even of a gnat, or aught above it.*

Isto prevoditeljsko opredjeljenje vidi se i kod Laleh Bakhtiar (2007:4):

*Truly God is not ashamed
to propound a parable
even of a gnat or something above it.*

Međutim, za razliku od upravo navedenih engleskih prijevoda Kur’āna koji insistiraju da se u stavku 2:26, riječima *fa mā fawqahā*, ukazuje na bića *krupnija* od mušice, ima veliki broj engleskih prijevoda Kur’āna koji slijede posve suprotno rješenje, ono koje insistira na *sićušnosti*, to jest *fa mā fawqahā* znači da “se Bog ne ustručava navesti [kao primjer Svoje Moći] bića koja su sićušnija od mušice.”

Taj prevoditeljski pravac slijedi Nasr (Seyyed Hossein Nasr, 2015:20):

*Truly God is not ashamed to set forth
a parable of a gnat or something smaller.*

*I Muhammad Asad je za to prevodilačko rješenje (1964:10):
Behold, God does not disdain to propound a parable of a gnat,
or of something [even] less than that.*

Jasno se vidi da Muhammad Asad razumijeva sintagmu *fa mā fawqahā* obrnuto od njezina doslovna značenja (“ili nešto od komarca krupnije!”). Kako se vidi iz njegovog komentara o 2:26, Asad insistira na sićušnosti (“ili nešto od komarca sitnije”). On kaže:

“Lit., ‘something above it’, i. e., relating to the quality of smallness stressed here – as one would say, ‘such-and-such a person is the lowest of people, and even more than that’ (Zamaḥṣarī).”

“Doslovno [sintagma *fa mā fawqahā* znači] ‘nešto iznad njega [komarca]’, ali, naime, u odnosu na kakvoću sićušnosti koja se ovdje naglašava [preveli smo ‘ili nešto sićušnije od njega /komarca/] – kao što bi se reklo: ‘ta i ta osoba je rastom najniža među svijetom, pa čak i više od toga’ (Zamaḥṣarī).”

A sada je red da oslovimo one engleske prijevode Kur’āna koji sintagmu *fa mā fawqahā* prevode tako da ona znači “a i ono nešto sićušnije [od komarca], kao i ono krupnije od njega” Tarif Khalidi (2009:5), koji kur’ānsku riječ *ba’ūdāh* (بَعُودًا) prevodi riječju insekt (*insect*), postupa upravo tako što navodi obje mogućnosti:

*God shies not from drawing a parable even from an insect,
or else anything large or small.*

Gotovo istovjetne prijevode nude i Abdullah Yusuf Ali (koji u svom prijevodu komarca /*ba’ūdāh*/ uopće ne spominje) i Abdel Haleem:

*Allah disdains not to use the similitude of things
lowest as well as highest.
(Ali, Abdullah Yusuf, 2000:6)*

*God does not shy from drawing comparisons even with something
as lowly as a gnat, or higher.
(Abdel Haleem, M. A. S., 2016:6)*

John Medows Rodwell (2004:3) ponudio je prijevod koji se može detektirati kao opisni ili deskriptivni, ali teži da istakne kako *fa mā fawqahā* sadrži intenciju plemenitosti (*nobility*), to jest, Bog se “ne ustručava da kao primjer navede ne samo mušicu, već i ono što je od mušice plemenitije.” Rodwellov prijevod glasi:

*Verily God is not ashamed to set forth as well the instance
of a gnat as of any nobler object...*

Za razliku od Rodwella, koji u ovom ajetu pronalazi aluziju na *plemenitost / nobility*/ drugih bića u odnosu na mušicu, George Sale (2019:cxxxiii) ovaj ajet prevodi tako što sugerira da parabola o mušici želi izravno iznijeti *niskost i beznačajnost* toga bića. Evo Saleova prijevoda:

*God will not be ashamed to propound in a parable a gnat,
or even a more despicable thing...*
(*Bog neće biti postuđen da predloži u jednoj paraboli mušicu,
ili čak i neku nedostojniju stvar!*)

Zanimljiv je prijevod koji daje Mohammed Marmaduke Pickthall (1953:35). On kur'ansku sintagmu *fa mā fawqahā* ne stavlja u odnos "krupnije – sitnije", već smatra da tu sintagmu treba prevesti engleskom riječju *even* ("čak" ili "štaviše"). Tako Pickthallov prijevod poprima jednostavno značenje: "Zbilja! Bog ne uzima da je ispod časti dati primjer čak i mušice", ili na engleskom:

Lo! Allah disdaineth not to coin the similitude even of a gnat.

Kako se iz engleskih prijevoda ajeta 2:26, dobro vidi, prevoditelji su slijedili gotovo sve opcije koje se nude u komentarima Kur'ana za sintagmu *fa mā fawqahā*.

3. FA MĀ FAWQAHĀ U NJEMAČKIM PRIJEVODIMA KUR'ĀNA

Sada nam predstoji ugodna zadaća da kratko prođemo kroz neke njemačke prijevode Kur'ana, kako bismo saznali na koji način i kako su prenosili značenje, smisao i poruku retka 2:26. U vezi retka 2:26, u načelu se vidi da se njemački prijevodi Kur'ana mnogo ne razlikuju od engleskih prijevoda Kur'ana. Tako vidimo da Ludwig Ullmann (1959:23) za redak:

*Bog se zbilja ne stidi da kao primjer
komarca navede,
ili nešto od njegov krupnije /ili:sićušnije/.*

nudi sljedeći prijevod:

*Gewiß, Allah ist nicht zu groß, kleine Gleichnisse von Mücken
oder noch Kleinerem zu geben.
Allah doista nije toliko prevelik (ohol) da [ne] bi dao
male usporedbe o komarcima ili nečemu manjem.*

Prvo, Ludwig Ullmann opredjeljuje se da kur'ānsku riječ *ba'ūdāh* prevede u množini – komarci, drugo, riječi Kur'āna *fa mā fawqabā* on prevodi sintagmom “ili nečemu manjem” (od komaraca). Uz svoj prijevod 2:26, Ullmann dodaje sljedeći kraći komentar u kojem zajedljivo kaže “da se ovdje radi o Muhammedovoj samoodbrani, te da neke sitničavosti u njegovim [Muhammedovim] izlaganjima nisu primjerene Božanstvu.”

“Selbstverteidigung Mohammeds: Manche Kleinlichkeit in seinen Vorträgen ist der Gottheit nicht gemäß.”

Ovdje se treba imati u vidu da Ludwig Ullmann ovom bilješkom donosi svoja uvjerenja o Kur'ānu, smatra da su to “Muhammedova izlaganja.”

Max Henning (2009:5) ovu izjavu Kur'āna (2:26) prevodi ovako:

*Siehe, Allah scheut sich nicht, ein Gleichnis mit einer Mücke zu machen
oder mit etwas noch geringerem...*

“Eto, zbilja, Allah se ne boji dati primjer komarca, niti s bilo čime sitnijim od njega (komarca)...” Kako se jasno vidi, Max Henning prevodi *fa mā fawqabā* kao “nešto sitnije od komarca”.

Sa svoje strane, Hartmut Bobzin (2017:12) predmetni ajet prevodi ovako:

*Siehe, Gott schämt sich nicht,
Ein Gleichnis zu prägen mit einer Mücke,
ja, noch über sie hinaus.*

“Evo, zbilja, Bog se ne stidi zaumiti usporedbu s komarcem, a dakako, čak i više od toga [to jest, dati usporedbe s bićima koja su veća od komarca].” U komentaru o ovom retku Kur'āna, na stranici 613., Hartmut Bobzin kaže:

“ja, noch über sie hinaus” *fa-mā fawqabā*, wörtlich: “und was über ihr ist”, oder: “was über sie hinausgeht”, nämlich an Geringfügigkeit oder uach Größe. Vielleicht ist auch an die Gleichnisse von der Fliege (22:73) und von der Spinne (29:41) zu denken. – “mit einem solchen Gleichnis” – *bi hādā matalan*, wörtlich: “mit diesem da als Gleichnis”.

“da, čak i izvan [osim] njega [komarca]” *fa-mā fawqabā*, doslovno: “i ono što je iznad njega”, ili: “ono što je izvan njega”, tj. u beznačajnosti ili također u veličini. Možda bi također trebalo uzeti u obzir prispodobe [primjere] o muhi (22,73) i pauku (29,41). – [tu se u Kur'ānu kaže] “s takvom prispodobom” – *bi hādā matalan*, doslovno: “s ovim kao prispodobom”.

Zanimljivo je ovdje napomenuti kako većina engleskih i njemačkih prijevođa Kur'āna, kao što ćemo vidjeti malo kasnije i kod francuskih prijevođa,

kur'ansku riječ *matal* (مَتَل) ili *matalan* (مَتَلَان) prevode riječju *parabola* i *mudrosni primjer*, primjer iz kojeg se može uzeti pouka, znamenje ili nabožno čuđenje.

4. "OD KOMARCA VEĆE ILI OD KOMARCA MANJE" U FRANCUSKIM PRIJEVODIMA KUR'ĀNA

Prijevod Kur'āna na francuskom, oni koje mi konsultiramo u vezi s različitim mogućnostima prevođenja *fa mā fawqahā* iz kur'anskog retka 2:26 (*Bog se zbilja ne stidi da kao primjer komarca navede, ili nešto od njeg sićušnije!* Alternativa b: – *ili nešto od njeg krupnije!*) – zanimljivi su kao i maločas navedeni engleski prijevod. Naime, i u francuskim prijevodima vidimo veliku prevoditeljsku ovisnost o komentarima Kur'āna, bez obzira da li to prevoditelji isticali ili ne.

Prijevod Kur'āna (*Le Coran*) od Kasimirskog, koji je u Francuskoj stekao slavu sredinom i tokom druge polovine devetnaestog stoljeća, redak iz sure El-Bekare, 26, daje na sljedeći način:

*Dieu ne rougit pas d'offrir en parabole un moucheron
ou quelque autre objet plus relevé.
(Kasimirski, 1970:42)*

Kako se vidi, u 2:26, Kasimirski raskriva jednu izravno iznesenu poruku: "Bog se ne stidi da u poučnom primjeru (paraboli) ponudi (navede) komarca ili neki drugi veći predmet." Ukratko, Kasimirski nudi prvu mogućnost razumijevanja (*fawqiyyat*) ovog retka i to posve jasno izražava.

Oslovimo li kulturni francuski prijevod Kur'āna, koji je uradio Régis Blachère (Paris, 1957), vidimo da je ajet 2:26, (*Bog se zbilja ne stidi da kao primjer komarca navede, ili nešto od njeg sićušnije!* Odnosno: – *ili nešto od njeg krupnije!*) – preveden ovako:

*Allah n'a point honte de proposer en parabole quelque moustique
et ce qui est en dessus.
(Blachère, 1957:32)*

Kako se vidi, Blachère slijedi prevoditeljsku opciju: "Bog se ne stidi da iznese u jednoj paraboli nekog komarca [pa] i ono što je iznad njega." Kao arabist, Blachère ukazuje na *fawqiyyat* iz kur'anske sintagme *fa mā fawqahā*. To jest, redak 2:26, ukazuje na to da se "Bog ne stidi navesti kao primjer jednoga jedinog komarca, štaviše, ne stidi se navesti [kao primjer Svoje Moći] ni ona bića koja su iznad veličine komarca." Ovo je, uglavnom, prevoditeljska intencija koju nudi Régis Blachère.

Muhammad Hamidullah (1977:7) opredjeljuje se za jednu drugu mogućnost, u svome prijevodu 2:26, koji glasi:

*Dieu n'hésite pas, vraiment, à frapper n'importe quel exemple:
d'un moustique, ou de quoi que ce soit, au-dessus.*

Prepričamo li Hamidullahov prijevod, vidi se da on ističe sljedeću poruku iz 2:26: “Bog doista ne oklijeva da navede bilo koji primjer, onaj komarca ili bilo čega što je [od komarca] veće!” I Muhammad Hamidullah slijedi *fawqiyyat* opciju koja ide za tim da ukaže da Bog može, ako hoće, navoditi kao primjere i ona Svoja Stvorenja koja su od komarca veća.

Prevoditeljica Denise Masson (1967:7) nastoji, u bavljenju retkom 2:26, osloviti estetske gradacije, a ne samo puke fizičke. Ona ovaj redak Kur’āna prevodi na sljedeći način:

*Dieu ne répugne pas
à proposer en parabole un moucheron
ou quelque chose de plus relevé.*

Prema tome, Masson ukazuje na značenje retka 2:26, koje se sabire u poruci da se “Bog ne ustručava (ne usteže se) predložiti mušicu u parabolli (poučnom primjeru), ili [predložiti, iznijeti i] nešto pikantnije [upečatljivije, više, prefinjenije].” Posve je vidljivo da Denise Masson ne pribjegava tefsirskom rješenju zvanom *fawqiyyat*, već ide na to da istakne kako kur’ānska sintagma *fa mā fawqahā* ukazuje na bića koja su od mušice prefinjenija, pikantnija, zakučastija, “složenija”.

Prevoditelj Jacques Berque (2002:29) za redak Kur’āna o kojem ovdje raspravljamo donosi sljedeći prijevod, koji se može smatrati značajnim odmakom od mnogih drugih francuskih, pa i engleskih i njemačkih, prijevoda Kur’āna:

*Dieu ne répugne pas à tirer semblance d'un ciron
ni de ce qui le dépasse.*

Kako se vidi, Jacques Berque prenosi značenje 2:26, riječima da “Bog ne oklijeva navesti primjer grinje [svrapca] ili nešto što je/ga veličinom nadmaša.” Jacques Berque dodaje u podnožnoj napomeni (uz 2:26) sljedeći komentar: “La traduction emprunte le ‘ciron’ figuré à notre Pascal.” (“Ovaj prijevod posuđuje [stilsku] figuru grinje/svrapca od našeg Paskala.”) Očito je da prevoditelj Berque smatra da kur’ānska riječ *ba’ūdāh* (بَعُوْذَة) znači grinja, svrabac, rastoč, pregalj (to jest životinju koja uzrokuje šugu ili svrab), a – po njemu – ne označava

mušicu ili komarca. Također, Berque se opredjeljuje za mogućnost da se *fa mā fawqahā* prevede u smislu “onoga što je od grinje [svrapca, rastoča, pregalja] veće”.

Napokon, Maurice Gloton (2018:5) drži se opredjeljenja većine u tumačenju i prevođenju retka 2:26:

Vraiment, Allāh ne déprecié pas la vie en proposant la parabole d'un quelconque moucheron et de ce qui lui est supérieur.

U približnoj interpretaciji Glotonov prijevod znači: “Uistinu, Allah ne obezvrđuje život iznoseći kao [mudri] primjer nekog komarca ili ono što je od njega veće.” Uz tzv. tefsirsko rješenje zvano *fawqiyyat*, Maurice Gloton riječima “Allah ne obezvrđuje život...” pokazuje da vrši daljnja komentatorska učitavanja u redak 2:26. Naravno, to je hermeneutički ili egzegetski postupak koji je svojstven većini prevoditelja Kur’āna.

5. FA MĀ FAWQAHĀ U DRUGIM PRIJEVODIMA KUR’ĀNA

Игнати́й Юли́анович Крачкóвский (1990:7) u svome prijevodu Kur’āna na ruskom jeziku slijedi načelo razumljivosti i jednostavnosti. Redak Kur’āna 2:26, И. Ю. Крачкóвский prevodi ovako:

*Поистине, Аллах не смущается приводить
некоей притчей комара и то, что больше этого.*

“Uistinu, Allah se ne plaši /ne ustručava/ da iznese primjer komarca ili nečega većeg od njega /komarca/.”

Vidljivo je da Крачкóвский, kao što to čini i drugdje u svome prijevodu, poseže za svojim velikim znanjem arapskog jezika, i daje prijevod koji se pomalja iz one prve ili čvrste strukture arapskog jezika Kur’āna.

Dva prijevoda Kur’āna na italijanski jezik (Alessandro Bausani i Gabriele Mandel) daju dva posve oprečna prijevoda retka 2:26. Bausani se opredjeljuje za to da *fa mā fawqahā* protumači kao “ono što je od komarca *manje*”, dok Mandel istu sintagmu prevodi tako što ističe “ono što je od komarca *veće*”.

Bausanijev prijevod (2016:6) glasi:

*Ché certo Iddio non si vergogna di usare similitudini,
anche di un moscerino o di qualcosa di ancor più piccolo...
Jer doista Bog se ne stidi da koristi primjere,
čak i [primjer] komarca ili nečega što je čak i manje [od komarca].*

Prijevod Gabriele Mandel (2019:6) glasi:

*Certo: Dio non esita a coniare come esempio
un moscerino o poco di più ancora.
Naravno, Bog se ne ustručava da dā kao primjer komarca
ili nešto veće [od komarca].*

Na kraju treba reći da se i na primjeru prevođenja retka 2:26, vidi multiinterpretatibilnost Kur'āna. Prijevodi Kur'āna su prvo prijevodi Kur'āna, ali, na svoj način, svi ti prijevodi ujedno su i komentari Kur'āna. Veliki je broj mogućnosti koje kur'ānski izvornik podastire pred prevoditelje (i komentatore). Prevoditelji koji su u svojim prevoditeljskim potragama strpljiviji, u pravilu, nalaze više od jedne ili više od dvije mogućnosti kako prevesti bilo koji redak Kur'āna.

IZVORI I LITERATURA:

- Ali**, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an*, Wordsworth Classics of World Literature, London (Ware, Hertfordshire), 2000.
- Ambros**, Arne A., with Stephan Procházka, *A Concise Dictionary of Koranic Arabic*, Reichert Verlag, Wiesbaden, 2004.
- Arberry**, Arthur John, *The Koran Interpreted*, Touchstone Rockfeller Center, New York, 1996.
- Asad**, Muhammad, *The Message of the Qur'an*, Muslim World League Mecca, European Representative: Islamic Centre – Geneva, 1964.
- Badawi**, Elsaid M., Abdel Haleem Muhammad, *Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage*, Brill, Leiden – Boston, 2008.
- Bakhtiar**, Laleh, *The Sublime Quran*, islamicworld.com, Chicago, 2007.
- Bausani**, Alessandro, *Il Corano*, BUR Rizzoli, Milano, 2016.
- Berque**, Jacques, *Le Coran, Essai De Traduction*, Éditions Albin Michel, Paris, 2002.
- Blachère**, Régis, *Le Coran, traduit de l'arabe*, izd. Besson & Chantemerle, Paris, 1957.
- Bobzin**, Hartmut, *Der Koran, Neu übertragen*, Verlag C. H. Beck, München, 2017.
- Gloton**, Maurice, *Le Coran*, Dar Albouraq, Paris, Dakar, 2018.
- Hamidullah**, Muhammad, *Le Coran, traduction intégrale et notes*, Le Club Français du Livre, Paris, 1977.
- Henning**, Max, *Der Koran, arabisch-deutsch*, Çağrı Yayınları, Istanbul, 2009.
- Hitti**, Philip K., *History of the Arabs*, Palgrave Macmillan, New York, 2002.
- Hofmann**, Murad Wilfried, *Einführung* (za Henning, Max, *Der Koran, arabisch – deutsch*, Çağrı Yayınları, Istanbul, 1998).
- Hughes**, Thomas Patrick, *Dictionary of Islam*, KAZI Publications, Chicago, 1994.
- Kasimirski**, *Le Coran*, Garnier-Flammarion, Paris, 1970.
- Khalidi**, Tarif, *The Qur'an*, Penguin Classics, London, 2008.
- Khan**, Maulana Wahiduddin, *The Quran*, Goodword Books, New Delhi, 2012.
- Крaчкoвский**, Игнaтий Юлиaнович, *КОРАН*, ПФ “Фобос”, Душанбе, 1990.

- Lent (J. van)**, Qureshi (H. U.), Glossary and Index of Technical Terms to Volumes I-VII and to the Supplement, Fascicules 1-6 /of The Encyclopaedia of Islam, New Edition/, E. J. Brill, Leiden New York – Köln, 1995.
- Lewis**, Bernard, *Cultures in conflict*, Oxford University Press, New York, 1995.
- Mahlūf**, Ḥasanayn Muḥammad, *Kalimātu l-qurʾān*, Kairo, 2006.
- Mandel**, Gabriele, *Il Corano, Testo Arabo A Fronte*, DeA Planeta Libri S.r.l., UTET, Milano, 2019.
- Masson D. (Denise)**, *Le Coran*, Éditions Gallimard, Paris, 1967.
- McAuliffe**, Jane (editor), *The Qurʾān*, Norton Critical Editions, New York, London, 2017.
- Muftić**, Teufik, *Arapsko-bosanski rječnik*, El-Kalem, Sarajevo, 2004.
- Nadwi**, Abdullah Abbas, *Vocabulary of the Qurʾān*, Iqra – International Educational Foundation, Chicago, 1986.
- Nasr**, Seyyed Hossein (urednik sa saradnicima), *The Study Quran*, HarperOne, New York, 2015.
- Netton**, Ian Richard, *A Popular Dictionary of Islam*, Curzon Press, London, 1992.
- Netton**, Ian Richard, *Allāh Transcendent*, Curzon Press, Richmond, 1994.
- Paret**, Rudi, *Der Koran*, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 1979.
- Paret**, Rudi, *Der Koran, Kommentar und Konkordanz*, Kohlhammer, Stuttgart, 2005.
- Penrice**, John, *A Dictionary and Glossary of the Qurʾān*, Library of Islam, Illinois, 1988.
- Pickthall**, Mohammed Marmaduke, *The Meaning of the Glorious Koran*, A Mentor Book, London, 1953.
- Rahman**, Fazlur, *Translating the Qurʾān*, Religion and Literature, vol. 20, No. 1, The Literature of Islam, Published by The University of Notre Dame, (Spring, 1988), pp. 23-30.
- Reeves**, Minou, *Muhammad in Europe, a Thousand Years of Western Myth-Making*, New York University Press, New York, 2000.
- Rodwell**, John Medows, *The Koran*, Bantam Classic, New York, 2004.
- Rückert**, Friedrich, *Der Koran*, Anaconda Verlag, Köln, 2012.
- Sale**, George, *The Koran*, First Rate Publishers (reprint), Columbia, SC, 2019.
- Ullmann**, Ludwig, *Der Koran, Das heilige Buch des Islam*, Wilhelm Goldmann Verlag, München, 1959.

أنس كارييتش

Enes Karić

ما هو أكبر من البعوضة أو ما هو دونها في الصغر والحقارة

What is Bigger than the Fly or what is Smaller than the Fly?!

ملخص: تعد الآية ٢٦ من سورة البقرة «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها...» من الآيات القرآنية الصعبة جدا للفهم وبالتالي للترجمة. ويرى الكثيرون من المفسرين أنه من الممكن فهم الكلمة الواردة فيها «فما فوقها» فهما ثنائيا: إما ما هو أكبر من البعوضة وإما ما هو دونها في الصغر والحقارة، الأمر الذي يجعل المفسرين والمتترجمين يقدمون شتى الاختيارات.

Summary: Sūrah the Cow/al-Baqarah contains āyah 2:26, which is extremely difficult to understand, and thus to translate. Philosophically speaking, the verse 2:26, is very doubtful and, according to many commentaries of the Qur'ān, it is possible to understand it basically in two directions. Commentaries and translations of the Qur'an discuss the phrase *fa mā fawqhā* (فَمَا فَوْقَهَا) from this verse, and here, as elsewhere in the interpretations and translations of the Qur'an, many options are offered.

Šerijatski argumenti uvjeta za namaz

JUSUF DŽAFIĆ

behram-begova biblioteka, tuzla
jusuf_dz91@hotmail.com

Sažetak: U radu je obrađen niz šerijatskih argumenata (Kur'an, Hadis, kijas), hanefijske pravne škole, za šest namaskih uvjeta: čistoća tijela, odijela i mjesta gdje se klanja, odnosno biti čist od stvarne (fizičke) nečistoće; biti pod abdestom i gusulom, odnosno biti čist od fikhske (pravne) nečistoće; biti propisno odjeven, odnosno pokriti avret (stidno mjesto); na vrijeme klanjati, odnosno nastup namaskog vremena (vakta); okrenuti se prema Kibli – Kabi; donijeti nijet (riječima potvrditi namjeru, odluku) za klanjanje namaza. Pojavom raznoraznih muslimanskih *new age* pokreta u našim krajevima, posljednjih desetljeća, započeo je ozbiljan unutrašnji intelektualno-propagandni rat protiv naše islamske tradicije. Tako se naša islamska tradicija našla na udaru, kako desno orijentiranih modernističkih pokreta, tako i onih lijevo orijentiranih. Kroz ovaj uradak želimo afirmirati stavove hanefijskog mezheba, te dokazati kako islamska tradicija Bošnjaka, i u segmentu namaskih uvjeta, ima duboko utemeljenje u Šerijatu, odnosno hanefijskom mezhebu.

Ključne riječi: uvjeti, namaz, Šerijat, hanefijski mezheb, ajeti, predaje, hadisi

UVOD

Muslimani Balkana oduvijek su hanefije, što potvrđuju i relevantne historijske činjenice. Osmanska država, a i prije nje Seldžučko carstvo i Abbasijski hilafet, koji su zaslužni za dolazak islama na balkanske krajeve, u pravnom smislu slijedili su hanefijsku pravnu školu (mezheb). Prema tome, ovaj mezheb je prisutan u Bosni otkako je islam stigao na naše prostore. Hanefijsku pravnu školu, najstariju, najmnogoljudniju i najrašireniju među četiri pravne škole, utemeljio je imam Ebu Hanife Numan ibn Sabit (699-767), tabiin – pripadnik druge generacije muslimana.

Hanefijski mezheb u fikhu, uz maturidijski mezheb u akaidu, čini glavnu komponentu šestostoljetne islamske tradicije Bošnjaka. Mada je islamska tradicija Bošnjaka ugrožavana i napadana stoljećima, otkako postoji, tu je uglavnom bila riječ o nemuslimanskim vanjskim napadima. Međutim, pojavom raznih muslimanskih modernističkih pokreta na našim prostorima, u XX i XXI stoljeću, uslijedio je pravi unutrašnji intelektualni i propagandni rat protiv naše islamske tradicije. Tako se naša islamska tradicija našla na udaru, kako desno orijentiranih modernističkih pokreta, tako i onih lijevo orijentiranih. Ti nasrtaji na tradiciju posebno su intenzivirani nakon 1992. godine. Stoga je potrebno da se pišu i prevode djela i članci koji će, između ostalog, afirmirati naš, hanefijski mezheb. Na tragu toga je i ovaj rad koji govori o šerijatskoj argumentaciji hanefijskog mezheba za namaske preduvjete.

ŠERIJATSKA ARGUMENTACIJA ZA NAMASKE PREDUVJETE

Da bi namaz bio ispravan, potrebno je ispuniti šest uvjeta (šartova):

1. čistoća tijela, odijela i mjesta gdje se klanja, odnosno biti čist od stvarne (fizičke) nečistoće;
2. biti pod abdestom i gusulom, odnosno biti čist od fikhske (pravne) nečistoće;
3. biti propisno odjeven, odnosno pokriti avret (stidno mjesto);
4. na vrijeme klanjati, odnosno nastup namaskog vremena (vakta);
5. okrenuti se prema Kibli – Kabi;
6. donijeti nijet (riječima potvrditi namjeru, odluku) za klanjanje namaza.¹

1 Za detaljnije o namaskim uvjetima u hanefijskom mezhebu vidjeti: Ibn Mevdud el-Mevsili, *El-Mubtar lil-fetva (hanefijski fikh)*, uvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić, Specijalna biblioteka Behram-beg, Tuzla, 2020, str. 35-52; Id., *El-Ibtijar li ta'lim El-Mubtar*, Dar Er-Risale el-alemijje, Damask, 2009, sv. 1, str. 39-122; Eš-Šurunbulali, *Hanefijski fikh*, uvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić, Planjax, Tešanj, 2017, str. 47-103; Ibn Abidin, *El-Hašije*, Dar El-Fikr, Bejrut, 1992, sv. 1, str. 79-351.

ŠERIJATSKI ARGUMENTI UVJETA ZA NAMAZ

Uvjete za namaz potkrijepit ćemo s dvadeset i devet argumenata: deset ajeta, osamnaest predaja i jednim kijasom.

Prvi uvjet jest čistoća tijela, odijela i mjesta gdje se klanja, odnosno biti čist od stvarne (fizičke) nečistoće. U Kur'anu se kaže: *...I odjeću svoju očisti!* (El-Muddessir, 4), zatim sljedeći ajet: *...I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: "Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali."* (El-Bekare, 125)

Drugi uvjet jest biti pod abdestom i gusulom, odnosno biti čist od fikhske nečistoće – stanja u kojem se čovjek smatra nečistim prema fikhu (islamskom pravu).

O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka; a ako ste džunupi, onda se okupajte... (El-Maide, 6)

Abdest kvari mala i velika nužda, puštanje vjetra te izlazak bilo čega drugog iz dva otvora za izlučivanje.

O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka; a ako ste džunupi, onda se okupajte. A ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu... (El-Maide, 6)

Riječ upotrijebljena za prirodnu potrebu u ajetu je *gait*, ona označava sve što izađe iz dva otvora za izlučivanje (spolnog organa i analnog otvora), bez obzira bilo to uobičajeno (mala nužda, velika nužda, vjetar, predejakulativna tečnost, bijeli iscjedak i sl.), ili neuobičajeno (npr. krv, sukrvica, gnoj, crvi itd.). Štaviše, oko ovoga je postignut i konsenzus (idžma') učenjaka sva četiri mezheba.

Allahov Poslanik, a.s., kazao je: "Abdest je zbog sedmero: zbog isticanja mokraćne, povraćanja koje se izbacilo iz usta (tj. povraćanja punim ustima), krvi koja teče, spavanja ležeći, povraćanja koje ispuni usta, grohotnog smijeha u namazu, hadesa (fikhske nečistoće, male nužde, velike nužde, vjetra i sl.)." (Hadis bilježi Ebu Ubejd Kasim ibn Sellam)²

Abdest kvari bilo kakva nečistoća koja potekne iz drugih dijelova tijela, poput krvi, sukrvice i gnoja. Temim ed-Dari, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., kazao: "Abdest se uzima zbog svake krvi koja teče." (Hadis bilježe Darekutni, Bejheki i dr.)³

2 El-Kasim ibn Sellam, *Et-Tubur*, Mektebe Es-Sahabe, Džidda, 1994, str. 402, br. 401.

3 Ed-Darekutni, *Es-Sunen*, Muessese Er-Risale, Bejrut, 2004, sv. 1, str. 287, br. 581; El-Bejheki, *Ma'rifet*

Inače, sukrvica je gnoj pomiješan s krvlju. Aiša, r.a., prenosi: "Allahov Poslanik, a.s., kazao je: "Koga spopadne povraćanje punim ustima, curenje krvi iz nosa, povraćanje ili isticanje mezja (preejakulativne tečnosti), neka ode i uzme abdest..." (Hadis bilježi Ibn Madže)⁴

Abdest kvari povraćanje punim ustima. Ebu ed-Derda', r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., povratio punim ustima, pa je uzeo abdest. (Hadis bilježi Tirmizi)⁵

Abdest kvari spavanje. Alija, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., kazao: "...Stoga ko zaspi, neka uzme abdest!" (Bilježe Ibn Madže, Ebu Davud, Ahmed, Tahavi i dr.)⁶

Abdest kvari grohotan smijeh u namazu. Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi: Dok je Vjerovjesnik, a.s., bio na namazu, došao je slijepac koji je htio klanjati. No, upao je u vodu. Tako je nasmijao dio ljudi da su se grohotom smijali. Kada je Vjerovjesnik, a.s., završio (namaz) kazao je: "Ko se od vas grohotom nasmijao, neka obnovi abdest i ponovi namaz." (Hadis bilježe Ebu Hanife, Ebu Jusuf, Muhammed eš-Šejbani, Darekutni, Abdurrezzak, Ibn Ebu Šejbe i dr.)⁷

Džunub se postaje spolnim odnosom, što je opisano u Časnom Kur'anu:

O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka; a ako ste džunupi, onda se okupajte. A ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste spavali sa ženama... (El-Maide, 6)

es-sunen ve el-asar, Džamia Ed-Dirasat el-islamijje, Karači, 1991, sv. 1, str. 427, br. 1199.

4 Ibn Madže, *Es-Sunen*, Dar Ihja' el-kutub el-arebijje, Kairo, sv. 1, str. 385, br. 1221.

5 Et-Tirmizi, *Es-Sunen*, Dar El-Garb el-islamijj, Bejrut, 1998, sv. 1, str. 145, br. 87.

6 Ibn Madže, *Es-Sunen*, sv. 1, str. 161, br. 477; Ebu Davud, *Es-Sunen*, El-Mektebe el-asrije, Bejrut, sv. 1, str. 52, br. 203; Ahmed, *El-Musned*, Muessese Er-Risale, Bejrut, 2001, sv. 2, str. 227, br. 887; Et-Tahavi, *Šerb muškil el-asar*, Muessese Er-Risale, Bejrut, 1994, sv. 9, str. 55, br. 3432.

7 Ebu Hanife, *El-Musned - rivaje Ebu Nuajm*, Mektebe El-Kevser, Rijad, 1994/95, str. 222; Ebu Jusuf, *El-Asar*, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, str. 28, br. 135, 161; Muhammed eš-Šejbani, *El-Asar*, komentar i valorizacija: Ebu el-Vefa' el-Afgani, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 1993, sv. 1, str. 421, br. 163; Eš-Šafi', *El-Musned*, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 1980, str. 244; El-Bejheki, *Es-Sunen el-kubra*, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 2003, sv. 1, str. 226-228, br. 679-682; Id., *Ma'rife es-sunen ve el-asar*, sv. 1, str. 432, br. 1228, sv. 12, str. 158, br. 16295; Ebu Davud, *El-Merasil*, Muessese Er-Risale, Bejrut, 1988, str. 75, br. 8; Abdurrezzak, *El-Musannef*, El-Mekteb el-islamijj, Bejrut, 1983, sv. 2, str. 376, br. 3760-3763; Ibn Ebu Šejbe, *El-Musannef*, Mektebe Er-Rušd, Rijad, 1988/89, sv. 1, str. 341, br. 3917; El-Haris, *Bugje el-bahis an zevaid Musned el-Haris li El-Hejsemi*, Merkez hidme es-sunne ve es-sire en-nebevijje, Medina, 1992, sv. 1, str. 226, br. 92; Ibn el-A'rabi, *El-Mu'džem*, Dar Ibn el-Dževzi, Rijad, 1997, sv. 1, str. 251, br. 465; Ebu Bekr el-Ismaili, *Mu'džem esami eš-šujub*, Mektebe El-Ulum ve el-hikem, Medina, 1990, sv. 2, str. 530, br. 167; El-Kasim ibn Sellam, *Et-Tubur*, str. 402, br. 401; Ed-Darekutni, *Es-Sunen*, sv. 1, str. 296-313, br. 601-620, 622-643, str. 315, br. 647.

Aiša, r.a., prenosi: Allahov Poslanik, a.s., kazao je: “Ukoliko jedan spolni organ penetrira u drugi spolni organ, doista je gusul obavezan.” (Hadis bilježe Ahmed, Tirmizi, Nesai i dr.)⁸

Džunub se postaje izbacivanjem sjemena van spolnog odnosa (polucija, masturbacija i sl.).

Ebu Seid el-Hudri, r.a. prenosi da je Allahov poslanik, a.s., kazao: “Voda (tj. kupanje) je zbog vode (tj. sperme).” (Hadis bilježe Ahmed, Muslim i dr.)⁹

Džunub se postaje orgazmom van spolnog odnosa. Na osnovu kijasa (analogije) orgazma van spolnog odnosa s orgazmom tokom snošaja, jer je svim orgazmima (vrhunac seksualnog doživljaja) zajedničko zadovoljenje strasti.

Najveća nečistoća je stanje u kojem se nađe žena nakon prestanka hajza (menstruacije) i nifasa (poslijeporođajnog krvarenja). Čisti se uzimanjem gusula (vjerskim kupanjem), ali tek kada prođe period nečistoće.

Aiša, r.a., prenosi: Allahov Poslanik, a.s., kazao je: “Kada počne hajz, tada ostavi namaz. Kada se završi hajz, onda se okupaj od krvi i klanjaj.” (Hadis bilježe Buhari, Muslim, Ahmed i dr.)¹⁰

Treći uvjet jeste biti propisno obućen, odnosno pokriti avret (stidno mjesto).

O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti!... (El-A'raf, 31)

Avret muškarca je dio tijela od ispod pupka do ispod koljena, pošto pupak ne spada u avret, a koljena spadaju.

Abdullah ibn Amr ibn el-As, r.a., prenosi: Allahov Poslanik, a.s., kazao je: “...Naime, doista ono što je od njegovog pupka do njegovih koljena spada u avret.” (Hadis bilježe Ahmed, Bejheki i dr.)¹¹

Avret žene je cijelo tijelo, osim lica, šaka i stopala: *...Neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje...* (En-Nur, 31)

8 Ahmed, *El-Musned*, sv. 41, str. 487, br. 25037, sv. 42, str. 167, br. 25281; Et-Tirmizi, *Es-Sunen*, sv. 1, str. 169-170, br. 108-109; En-Nesai, *Es-Sunen el-kubra*, Muessese Er-Risale, Bejrut, 2001, sv. 1, str. 151, br. 194, sv. 8, str. 237, br. 9078.

9 Ahmed, *El-Musned*, sv. 17, str. 343, br. 11243, str. 410, br. 11308, sv. 18, str. 25, br. 11434; Muslim, *Es-Sabih*, Dar El-Džil, Bejrut, sv. 1, str. 185, br. 801-802; Ebu Davud, *Es-Sunen*, sv. 1, str. 56, br. 217.

10 El-Buhari, *Es-Sabih*, Dar Tavk en-nedžat, Bejrut, 2001, sv. 1, str. 55, br. 228, str. 71, br. 320, str. 73, br. 331; Muslim, *Es-Sabih*, sv. 1, str. 180, br. 779; Ahmed, *El-Musned*, sv. 41, str. 84, br. 24538, sv. 42, str. 399, br. 25622.

11 Ahmed, *El-Musned*, sv. 11, str. 369, br. 6756; El-Bejheki, *El-Adab*, Muessese El-Kutub es-sekafije, Bejrut, 1988, str. 234, br. 575.

Hanefijski učenjaci tumače da se pod “ukrasima koji su ionako spoljašnji” misli na: lice, šake i stopala. Tako, znameniti hanefijski učenjak Šurunbulali veli: “Avret slobodne žene je cijelo tijelo, izuzev lica, šaka i stopala.”¹²

Četvrti uvjet za namaz, tačnije za pet dnevnih namaza jeste nastup namaškog vremena (vakta), što govori sljedeći kur’anski ajet: ...*Vjernicima je doista propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.* (En-Nisa’, 103)

Radi se o sljedećim vremenima:

- Vrijeme sabah-namaza počinje nastupom zore (pojavom sunčeve svjetlosti) i traje sve do izlaska Sunca (kad nastupi jutro).
- Vrijeme podne-namaza počinje kada Sunce pređe zenit (polovina neba) i krene prema zapadu, i traje sve dok sjenka nekog predmeta ne bude iste dužine kao taj predmet, odnosno sve dok Sunce ne pređe otprilike tri četvrtine neba i nastupi ikindija (poslijepodnevska vrijeme).
- Vrijeme ikindija-namaza počinje kada Sunce pređe otprilike tri četvrtine neba, odnosno kada sjenka nekog predmeta bude iste dužine kao taj predmet, i traje sve dok Sunce ne zađe i nastupi akšam (večernje vrijeme).
- Vrijeme akšam-namaza počinje kada nastupi večer (večernje rumenilo) i traje sve dok ne nestane večernjeg rumenila i nastupi jacija (noćno vrijeme).
- Vrijeme jacija-namaza počinje kada nastupi noć i traje sve dok se ne pojavi sunčeva svjetlost i nastupi sabah (vrijeme zore).

Burejde, r.a., prenosi da je neki čovjek došao Vjerovjesniku, a.s., pa ga je pitao o namaskim vremenima. Vjerovjesnik mu je odgovorio: “Budi sa nama prisutan na namazu!” Tako je Vjerovjesnik naredio Bilalu da prouči ezan tokom *galesa* – jutarnjeg crnila. Kada je nastupila zora, klanjao je sabah. Zatim je naredio Bilalu da prouči ezan za podne, kada se sunce pomjerilo sa sredine neba (prešlo zenit). Potom mu je naredio da prouči ezan za ikindiju, dok je sunce bilo uzdignuto. Onda mu je naredio da prouči ezan za akšam, kada je sunce zašlo. Zatim mu je naredio da prouči ezan za jaciju, kada je nestalo rumenila (sutona, šefeka). Potom mu je sutradan naredio da prouči ezan za sabah, kada zora zabijeli (u vrijeme tenvira). Onda mu je naredio da prouči ezan za podne, kada je zahladilo (u vrijeme ibrada). Zatim mu je naredio da prouči ezan za ikindiju, kada je sunce bilo bijelo i čisto, nepomiješano sa žutilom. Potom mu je naredio

12 Eš-Šurunbulali, *Hanefijski fikih*, uvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić, Planjax, Tešanj, 2017, str. 124.

da prouči ezan za akšam, prije nego je nestalo rumenila (sutona, šefeka). Onda mu je naredio da prouči ezan za jaciju, kada je prošla trećina noći ili dio noći. Kada se probudio, Vjerovjesnik je pitao: “Gdje je pitalac? Između ovih perioda koje si vidio je vakat (namasko vrijeme).” (Hadis bilježe Muslim, Bejheki i dr.)¹³

Ebu Hurejre, r.a., prenosi: Allahov Poslanik, a.s., kazao je: “Ovo je Džibril, a.s. Došao je da vas poduči vašoj vjeri.” Tako je klanjao sabah, kada je nastupila zora. I klanjao je podne kad se sunce nagelo (prešlo zenit). Onda je Džibril klanjao ikindiju kada je vidio da je sjenka bila poput njega. Zatim je klanjao akšam kad je sunce zašlo i kada je postaču iftar postao dozvoljen (halal). Potom je klanjao jaciju kad je nestalo noćnog rumenila (sutona, šefeka). Onda je Džibril došao Poslaniku sutradan, pa mu je klanjao sabah kada je zora malo zarudila (nastupio isfar). Zatim mu je klanjao podne kad je sjenka bila poput njega. Potom je klanjao ikindiju kada je sjenka bila dvostruko veća od njega. Onda je klanjao akšam, u isto vrijeme kada je sunce zašlo i kada je postaču iftar postao dozvoljen. Zatim je klanjao jaciju, kada je nestalo noćnog vremena. Potom je kazao: “Klanja se između tvoga jučerašnjeg i tvoga današnjeg namaza.” (Hadis bilježe Nesai, Serradž i dr.)¹⁴

Vremena kada je zabranjeno klanjati su:

- Kada Sunce izlazi – izlazak traje do 45 minuta.
- Kada je Sunce na pola neba (u zenitu) – zenit traje do 15 minuta.
- Kada Sunce zalazi, osim ikindije toga dana, ako osoba nije ranije stigla klanjati – zalazak Sunca traje do 45 minuta.

Ukbe ibn Amir el-Džuheni, r.a., prenosi: “Tri su perioda u kojima nam je Allahov Poslanik, a.s., zabranio klanjati, te da u njima ukopavamo naše umrle (mejte): Kada Sunce izlazi sve dok se ne podigne, kada je Sunce u zenitu sve dok ne pređe zenit, te kada Sunce počne zapadati sve dok ne zađe.” (Hadis bilježe Muslim, Ahmed, Ibn Madže, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i dr.)¹⁵

Pokuđeno je klanjati nafilje poslije nastupa sabahskog vremena, a prije sabahskog farza, izuzev dva rekata sabahskog sunneta.

13 Muslim, *Es-Sabih*, sv. 2, str. 106, br. 1423; El-Bejheki, *Es-Sunen el-kubra*, sv. 1, str. 549, br. 1751.

14 En-Nesai, *Es-Sunen el-kubra*, sv. 2, str. 193, br. 1505; Id., *Es-Sunen*, Mekteb El-Matbuat el-islamije, Halep, 1986, sv. 1, str. 249, br. 502; Es-Serradž, *El-Musned*, Idare El-Ulum el-eserije, Fejsalabad, 2002, str. 314-315, br. 972.

15 Muslim, *Es-Sabih*, sv. 2, str. 208, br. 1966; Ahmed, *El-Musned*, sv. 28, str. 604, br. 17377, str. 608, br. 17382; Ibn Madže, *Es-Sunen*, sv. 1, str. 486, br. 1519; Ebu Davud, *Es-Sunen*, sv. 3, str. 208, br. 3192; Et-Tirmizi, *Es-Sunen*, sv. 2, str. 340, br. 1030; En-Nesai, *Es-Sunen el-kubra*, sv. 2, str. 213, br. 1555, str. 457, br. 2151; Id., *Es-Sunen*, sv. 1, str. 275, br. 560, str. 277, br. 565, sv. 4, str. 82, br. 2013.

Hafsa, r.a., prenosi: “Kada nastupi zora, Allahov Poslanik, a.s., klanjao bi samo dva kratka rekata (sabahskog sunneta).” (Hadis bilježe Ahmed, Muslim, Nesai, Ibn Hibban i dr.)¹⁶

Pokuđeno je klanjati nafle, poslije klanjanja sabahskog farza, sve do izlaska Sunca.

Abdullah ibn Abbas, r.a., prenosi: “Posvjedočili su mi ljudi s kojima je Allah zadovoljan, a među njima sam najzadovoljniji s Omerom, da je Vjerovjesnik, a.s., zabranio namaz nakon sabaha sve dok sunce ne izađe i nakon ikindije sve dok sunce ne zađe. (Hadis bilježe Buhari i Tahavi, a slične predaje Muslim, Tirmizi, Ibn Madže, Ebu Davud, Ahmed i dr.)¹⁷

Pokuđeno je klanjati nafle, poslije klanjanja ikindijskog farza, sve do zalaska Sunca.

Hamran ibn Eban priča da je Muavija, r.a., kazao: “Vi doista klanjate izvjesni namaz. Doista smo bili s Allahovim Poslanikom, a.s., i nismo ga vidjeli da ga klanja. Štaviše, zabranio je da se klanja taj namaz – tj. dva rekata poslije ikindije.” (Hadis bilježe Ahmed, Buhari i Bejhkei, a slične predaje Ahmed, Buhari, Tahavi i dr.)¹⁸

Pokuđeno je klanjati nafle od nastupanja akšamskog vremena, pa sve dok se ne klanja akšamski farz. Ebu Basre el-Gifari, r.a., prenosi: Allahov Poslanik, a.s., klanjao nam je ikindiju u Muhammesu, pa je kazao: “...Nema namaza nakon nje, sve dok se ne pojavi zvijezda (tj. nastupi akšam).” (Hadis bilježe Muslim, Tahavi, Ibn Ebu Šejbe i dr., a slične predaje Ahmed, Nesai, Ibn Hibban i dr.)¹⁹

16 Ahmed, *El-Musned*, sv. 44, str. 31, br. 26433; Muslim, *Es-Sabih*, sv. 2, str. 159, br. 1711-1712; En-Nesai, *Es-Sunen*, sv. 1, str. 283, br. 583, sv. 3, str. 255, br. 1776; Id., *Es-Sunen el-kubra*, sv. 2, str. 219, br. 1572; Ibn Hibban, *Es-Sabih*, Muessese Er-Risale, Bejrut, 1993, sv. 4, str. 455, br. 1587.

17 El-Buhari, *Es-Sabih*, sv. 1, str. 120, br. 581-582; Et-Tahavi, *Šerb meani el-asar*, Alem el-kutub, Rijad, 1994, sv. 1, str. 303, br. 1810-1812; Id., *Šerb muškil el-asar*, sv. 13, str. 291-294, br. 5277-5282; Muslim, *Es-Sabih*, sv. 2, str. 206-207, br. 1957-1959; Et-Tirmizi, *Es-Sunen*, sv. 1, str. 251, br. 183; Ibn Madže, *Es-Sunen*, sv. 1, str. 396, br. 1250; Ebu Davud, *Es-Sunen*, sv. 2, str. 24, br. 1276; En-Nesai, *Es-Sunen el-kubra*, sv. 1, str. 223, br. 367; Id., *Es-Sunen*, sv. 1, str. 276, br. 562; Ahmed, *El-Musned*, sv. 1, str. 266, br. 110, str. 281, br. 130, str. 375, br. 270, str. 428, br. 355, str. 432, br. 364.

18 Ahmed, *El-Musned*, sv. 28, str. 113, br. 16908, str. 117, br. 16914; El-Buhari, *Es-Sabih*, sv. 1, str. 121, br. 587, sv. 5, str. 29, br. 3766; Et-Tahavi, *Šerb meani el-asar*, sv. 1, str. 304, br. 1823; Ibn Ebu Šejbe, *El-Musannef*, sv. 2, str. 131, br. 7326; Ebu Davud et-Tajalisi, *El-Musned*, Dar Hedžr, Kairo, 1999, sv. 2, str. 308, br. 1050; Ebu Ja'la, *El-Musned*, Dar El-Me'mun li et-turas, Damask, 1984, sv. 13, str. 346, br. 13, str. 7360; Et-Taberani, *El-Mu'džem el-kebir*, Mektebe Ibn Tejmijje, Kairo, sv. 19, str. 333, br. 766.

19 Muslim, *Es-Sabih*, sv. 2, str. 208, br. 1964; Et-Tahavi, *Šerb meani el-asar*, sv. 1, str. 153, br. 924-925; Ahmed, *El-Musned*, sv. 45, str. 201, br. 27225, str. 203, br. 27227; En-Nesai, *Es-Sunen*, sv. 1, str. 259, br. 521; Ibn Hibban, *Es-Sabih*, sv. 4, str. 333, br. 1471, sv. 5, str. 38, br. 1744; Ibn Ebu Šejbe, *El-Musned*, Dar El-Vetan, Rijad, 1997, sv. 2, str. 212, br. 697; Ibn Ebu Asim, *El-Abad ve el-mesani*, Dar Er-Raje, Rijad, 1991, sv. 2, str. 251, br. 1003-1004; Es-Serradž, *El-Hadis*, El-Faruk el-hadise, Kairo, 2004, sv. 3,

Peti uvjet jeste okrenuti se prema Kibli – Kabi, tačnije okrenuti se prema Kabi, koja je kibla (strana okretanja) svih muslimana. Ko ne vidi Kabu svojim očima, što je slučaj s većinom klanjača, dužan je okrenuti se prema pravcu Kible, dok će onaj koji vidi Kabu, okrenuti se prema samoj Kabi.

I iz svakog mjesto u koje dođeš, ti lice svoje Svetom hramu okreni, i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite... (El-Bekare, 150)

Šesti uvjet jeste donijeti nijet (izgovoriti riječima namjeru, odluku) za klanjanje namaza: *A naredeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.* (El-Bejjine, 5)

Omer, r.a., prenosi kako je čuo Allahova Poslanika, a.s., kako govori: “Djela se vrednuju prema nijetu.” (Bilježe Buhari, Muslim i dr.)²⁰

ZAKLJUČAK

U ovom radu smo govorili o šest namaskih uvjeta: čistoća tijela, odijela i mjesta gdje se klanja, odnosno biti čist od stvarne (fizičke) nečistoće; biti pod abdestom i gusulom, odnosno biti čist od fikhske (pravne) nečistoće; biti propisno obučen, odnosno pokriti avret (stidno mjesto); na vrijeme klanjati, odnosno ispoštovati nastup namaskog vremena (vakta); okrenuti se prema Kibli – Kabi; donijeti nijet (izgovoriti riječima namjeru, odluku) za klanjanje namaza. Šarte smo obradili kroz dvadeset dva propisa hanefijske pravne škole. Navedene propise smo potkrijepili dvadeset dvama šerijatskim argumentima: deset kur’anskih ajeta, osamnaest predaja (Muhameda, a.s., ashaba i tabiina) i jednim kijasom (analogijom).

Pojavom raznoraznih muslimanskih modernističkih pokreta u našim krajevima, posljednjih decenija, započeo je ozbiljan unutrašnji intelektualno-propagandni rat protiv naše islamske tradicije. Kroz ovo istraživanje želimo afirmirati stavove hanefijskog mezheba, te dokazati kako šestostoljetna islamska tradicija Bošnjaka, i u segmentu namaskih uvjeta, ima duboko utemeljenje u Šerijatu, odnosno hanefijskom mezhebu.

str. 148, br. 2278; Ebu Ja’la, *El-Musned*, sv. 13, str. 163, br. 7205; Ed-Dulabi, *El-Kuna ve el-esma’*, Dar Ibn Hazm, Bejrut, 2000, sv. 1, str. 48-49, br. 119-121, str. 54, br. 132; Ebu Avane, *El-Mustabredž*, Dar El-Ma’rife, Bejrut, 1998, sv. 1, str. 300-301, br. 1058-1061; Et-Taberani, *El-Mu’džem el-kebir*, sv. 2, str. 278, br. 2165-2166; Id., *Musned eš-Šamijjin*, Muessese Er-Risale, Bejrut, 1984, sv. 1, str. 101, br. 152; Ebu Nuajm, *El-Musned el-mustabredž*, Dar El-Kutub el-ilmije, Bejrut, 1996, sv. 2, str. 422-423, br. 1874-1875; El-Bejheki, *Es-Sunen el-kubra*, sv. 1, str. 634, br. 4374, str. 658, br. 2110; Ibn Asakir, *El-Mu’džem*, Dar El-Bešair, Damask, 2000, sv. 1, str. 540, br. 667.

20 El-Buhari, *Es-Sahih*, sv. 1, str. 6, br. 1; Muslim, *Es-Sahih*, sv. 6, str. 48, br. 5036.

يوسف جافيتش
الإدلة الشرعية
لشروط الصلاة

Jusuf Džafić
Shari'ah Arguments
of the Conditions for Salāh

ملخص: تتناول هذه المقالة سلسلة من الأدلة الشرعية (القرآن والسنة والقياس) في المذهب الفقهي الحنفي فيما يخص الشروط الستة للصلاة: نظافة الجسم واللباس ومكان الصلاة أي كون الإنسان سالماً من القذارة المادية والبدنية، وكون الإنسان متوضئاً ومغتسلاً أي كونه سالماً من القذارة الفقهية، وكون الإنسان مستور العورة، ودخول وقت الصلاة، واستقبال القبلة، والنية. ويظهر حركات العصر الجديد المختلفة بين المسلمين في أنحاءنا في العقود الزمنية الأخيرة فقد نشأت حرب فكرية دعائية داخلية جديدة ضد تقاليدنا الإسلامية الأمر الذي جعلها معرضة للضرب سواء كان الضرب من قبل الحركات المحدثّة ذات الاتجاه يميني أو الاتجاه اليساري. وفي هذه المقالة إثبات لمواقف المذهب الحنفي لغرض الإشارة إلى أسسها الثابتة في الشريعة الإسلامية.

Summary: The paper deals with a series of Sharia arguments (Qur'ān, Hadīth, Qiyās) of the Hanafī school of law for the six conditions of prayer: cleanliness of the body, clothing and the place where one prays, that is, being clean of real (physical) impurity; to perform ablution and ghusl, i.e. to be clean of fiqh (legal) impurity; to be properly dressed, i.e. to cover the avret (private areas); to pray on time, i.e. at the onset of prayer time (vakat); to turn towards the Qiblah – Ka'bah; to make a niyyat (intention, decision) to pray. With the appearance of various Muslim new age movements in our region in recent decades, a serious internal intellectual-propaganda war against our Islamic tradition has begun. Thus, our Islamic tradition came under attack, both from right-oriented modernist movements and from left-oriented ones. Through this work, the positions of the Hanafī Madhhab are affirmed, in order to point out their foundation in the Sharia.

Arapski doprinos matematici

MAKSUDA MURATOVIĆ

mr.sci fizike, ju gimnazija živinice
maxymuratovic@hotmail.com

Sažetak: U radu se susrećemo s arapskom matematikom, tačnije matematikom srednjovjekovnog islamskog svijeta, i njenim doprinosima koji su nam vidljivi sve do danas. Svoj uspon arapska matematika započinje nakon osnivanja čuvene *Khizanat al-Hikma (Kuće mudrosti)* u Bagdadu. Prvo poglavlje rada daje pregled kako su Arapi preuzeli indijske brojke. U 13. stoljeću je Fibonacci svojim djelom *Liber Abbaci* te brojke predstavio Evropi te su one nazvane arapskim, iako su sami Arapi isticali da je riječ o indijskom otkriću. U drugom poglavlju rada za svakog od velikih arapskih matematičara, poput Al-Khwarizmija, Abu'l Wafe, Al-Batanija, Al-Kashija, Al-Tusija i drugih, navedene su njihove biografije, otkrića i doprinosi u matematici te drugim znanstvenim disciplinama.

Ključne riječi: arapski brojevi, algebra, aritmetika, arapski matematičari, matematika

UVOD

Starogrčka matematička otkrića u Evropu su stigla preko Arapa, iako neki smatraju da je doprinos Arapa nauci bio samo da su prevodili i prenosili podatke od starih Grka i Indijaca, istraživači kažu da je današnja matematika mnogo sličnija arapskoj nego starogrčkoj. Mnoga djela iz starogrčke su sačuvana u arapskom prijevodu. Poslije Hidžre, 622. godine, Arapi su vrlo brzo zavladaali velikim prostorom Bliskog i Srednjeg istoka, a zatim cjelokupnim prostorom od Indije pa do Španije, duž Sredozemlja. Umjesto grčkog i latinskog jezika, državni jezik postaje arapski. Arabljani su prisvojili znanost isto tako lahko kao i tuđe zemlje. Halifa Harun al-Rašid (8. stoljeće) naredio je da se prevedu na arapski jezik sva dostupna djela antičkih i indijskih znanstvenika, a njegov nasljednik Al-Me'mun plaćao je kilogram zlata za kilogram prevedenog djela s grčkog, perzijskog, hebrejskog i sanskrit jezika (jezik Arijava u Indiji). Polovinom 8. stoljeća iz Kine dolazi papir te se na veliko proizvodi u Bagdadu i Samarkandu. Prva istaknuta znanstvena ustanova u Bagdadu bila je *Kuća mudrosti* koju je 830. godine osnovao Al-Me'mun. Al-Me'mun je u *Kuću mudrosti* pozvao brojne matematičare, astronome, astrologe, pjesnike i prevoditelje. Prijevode nisu mogli pisati prevoditelji bez matematičkog znanja, pa su prijevodi bili vrlo kvalitetni. Vrlo brzo nakon osnivanja *Kuće mudrosti* prevedena su brojna djela Euklida, Arhimeda, Apolonija, Ptolomeja i drugih starogrčkih matematičara. Tako je oko 800. godine Euklidovo djelo *Elements (Elementi)* bilo dostupno na arapskome jeziku. Ptolomejevo djelo *Megale Syntaxis* pojavilo se na arapskom jeziku 827. godine pod općeprihvaćenim nazivom *Almagest*.

Historičar Filip Hiti kaže: "Islamska znanost i kultura bila je napojena iz iste rijeke čiji su izvori bili u starom Egiptu, Babilonu, Fenikiji, Indiji, i oni su tekli prema Grčkoj, a poslije se vratili na Istok putem helenizma. Kasnije su Arabljani, preko Španije i Sicilije, vratili ovu istu rijeku u Evropu, u 12. stoljeću, gdje je ona pomogla buđenju arapske renesanse."¹

Značajan događaj za evropsku znanost bilo je kršćansko osvajanje Toleda 1085. godine, koji je do tada bio pod Arabljanima. Poslije toga, Toledo postaje prevodilački centar djela antičkih i arapskih znanstvenika, s arapskog na latinski jezik. Sve do 18. stoljeća nijedan znanstveni rad nije bio relevantan ako nije bio zasnovan na arapskim izvorima.

1 Filip Hiti: "Istorija Arapa od najstarijih vremena do danas", Veselin Masleša, Sarajevo, 1988.

ARAPSKI BROJEVI

Najpoznatiji arapski doprinos matematici su arapski brojevi. Arapski brojevi su brojevi koje danas koristimo u svakodnevnom životu. Arapskim brojevima nazivamo brojeve zapisane pomoću sljedećih deset znamenki: 0 (nula), 1 (jedan), 2 (dva), 3 (tri), 4 (četiri), 5 (pet), 6 (šest), 7 (sedam), 8 (osam), 9 (devet). Manje je poznato da su ti brojevi, zapravo, preuzeti od Indijaca te su kasnije, uz manje modifikacije, preko Arapa stigli u Evropu. Tokom dužeg vremenskog perioda Arapi su koristili tri glavna brojna sistema:

Tabela 1. Brojčane vrijednosti arapskog alfabeta prema *Rječniku arapskog jezika* Teufika Muftića (ebced hesabi)²

Slovo	أ	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ى
Brojčana vrijednost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Slovo		ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	ق
Brojčana vrijednost		20	30	40	50	60	70	80	90	100
Slovo		ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
Brojčana vrijednost		200	300	400	500	600	700	800	900	1000

- Prvi brojni sistem zahtijevao je računanje “na prste”, gdje je svaki prst imao ime po nekom broju, brojevi su se pisali riječima ili koristeći arapske alfabetske brojeve (abdžad), prema kraticama prva četiri slova koja označavaju jedinice (*alif, ba, jim, dal*). Ovaj način računanja najviše su koristili trgovci.
- U drugom sistemu su brojevi po uzoru na grčki alfabetski sistem, sek-sagesimalni brojni sistem. Brojevi su se zapisivali kao slova arapskog alfabeta. Baza mu je bila 60 i vjerovatno je preuzet od Babilonaca. Ovaj sistem se, primarno, koristio u astronomiji.

² Muftić, Teufik, *Arapsko-bosanski rječnik*, Sarajevo, El-Kalem, 1997.

- Arapi tokom 9. stoljeća, umjesto alfabetskog brojnog sistema, počinju koristiti najrašireniji brojni sistem s bazom 10, pozicijski s nulom, kojemu su znamenke bile jednake onim indijskim.³


Postoje dvije inačice arapskog alfabetskog brojnog sistema s obzirom na vrijednosti znamenki: istočna (Tabela 1.), koju su koristili Arapi istoka, te zapadna, koju su većinom koristili Arapi sjeverne Afrike i Španije.

U raznim dijelovima arapskog svijeta koristile su se brojne inačice pojedinih znamenki, ali su se vremenom ustalile dvije vrste arapskih brojeva. Kao i alfabetski brojni sistem i ovaj je imao istočnu i zapadnu inačicu. Istočna inačica još se uvijek koristi u Jordanu, Siriji, Saudijskoj Arabiji, Iraku, Iranu, Egiptu, Jemenu, Pakistanu, Afganistanu, muslimanskom dijelu Indije, Malaji i Madagaskaru. Njene savremene znamenke možemo vidjeti na Slici 1.

•	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Slika 1. Istočna inačica znamenki arapskog pozicijskog sistema⁴

Ipak, arapske znamenke koje mi koristimo ne vuku porijeklo u opisanim znamenkama (Ifrah, 2000). Zapadna inačica koristila se u sjevernoj Africi i maurskoj Španiji, a upravo se iz nje razvio naš današnji brojni sistem. Tu zapadnu inačicu brojeva Arapi su nazivali *haruf al gubar*, što bi u prijevodu značilo pješčane brojke (Slika 2.).



Slika 2. Zapadna inačica znamenki arapskog pozicijskog sistema⁵

3 J. J. O'Connor, E. F. Robertson, *The Arabic Numeral System*, dostupno na https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Arabic_numerals/.

4 Medić, D., "Povijest brojeva i njihove notacije", Diplomski rad, PMF-MO, Zagreb, 2011.

5 *Ibid*

Arapski brojevi koji su preuzeti od Indijaca tokom vremena su se mijenjali. Tako, u istočnom dijelu Arapskog carstva u sljedećoj tabeli je prikazan zapis brojeva iz Al-Sizjievog rada (969. g.):

1	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Slika 3. Brojevi u Al-Sizjievom radu.⁶

Sljedeća tabela prikazuje zapisivanje brojeva iz Al-Birunijevog rada (1082. g.):

1	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Slika 4. Brojevi u Al-Birunijevom radu⁷

Oblik brojeva iz zapadnog dijela Arapskog carstva je sličan brojevima koje mi danas koristimo, jer su Evropljani preuzeli brojeve od Arapa. Ibn al-Banna al-Marrakushi u svojoj knjizi *Talkhis amal al-hisab* (*Sažetak aritmetičkih operacija*) iz 15. stoljeća brojeve zapisuje na sljedeći način:

1	2	3	۴	۵	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Slika 5. Brojevi u radu Al-Banna⁸

Kada su Arapi osvojili Španiju, tokom 8. stoljeća, arapska matematička dostignuća i arapske brojke Špancima su bile poznate od 10. stoljeća. Polovinom 10. stoljeća Gerbert iz Aurilaca, kasnije papa Silvestar II, studirao je u Španiji te, vjerovatno, preko Arapa upoznao zapadnu inačicu arapskih brojeva i zagovarao njihovo korištenje.

Korištenje arapskih brojeva u Evropi počelo je 1202. godine, kada je Leonardo iz Pise, poznat kao Fibonacci, napisao knjigu *Liber Abbaci* (*Knjiga o računanju*). Fibonacci je od malih nogu s ocem putovao u Bugiju (današnji Alžir), Egipat, Siriju, Grčku i Siciliju, gdje se upoznao s matematičkim spisima Arapa,

⁶ <https://almerja.com/reading.php?idm=20623>

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Indijaca, Pitagorejaca i drugih. U knjizi *Liber Abbaci* opisao je devet znamenki i znak za nulu. Knjiga je imala važan utjecaj na dalji razvoj matematike u Evropi, a ujedno je jedan od vrhunaca srednjovjekovne evropske matematike. Međutim, bez obzira na zapise Gerberta, Fibonaccija i drugih, u Evropi, sve do 16 stoljeća, arapske brojeve koristio je vrlo mali broj ljudi. Zanimljivo, krajem 14. stoljeća u gradu-državi Firenci izdani su zakoni protiv upotrebe arapskih brojeva zbog bankovnih krivotvorenja (lahko se moglo prepraviti 0 u 6 ili 9). Pojavom prvih tiskanih knjiga s arapskim brojevima, te pojavom prvih novčanica s arapskim brojevima na njima, u 16. stoljeću počele su ih učiti i prihvatati šire mase.

HIDŽRETSKI KALENDAR

Hidžretski kalendar je čisti lunarni kalendar, sadrži 12 mjeseci, koji su temeljeni na kretanju Mjeseca, i kako sinodički mjesec ima 29.53 dana, hidžretski kalendar je kraći od gregorijanske godine ($12 \cdot 29.53 = 354.36$ dana). Služben je u islamskim zemljama Bliskog istoka, premda se u svjetovne svrhe koristi i gregorijanski kalendar.



Slika 6. Stranica s objašnjenjem hidžretskog kalendara

Godine se u hidžretskom kalendaru broje dolaskom Muhammeda, a.s., u Medinu, 622. godine, poslije Isaa, a.s. Dan 20. septembar 622. po julijanskom kalendaru je zapravo 1. dan hidžretskog kalendara. Islamska 1444. godina počela je 30. jula 2022. godine. Hidžretski mjesec počinje one večeri (akšama) kada se prvi put iza mijene vidi mladać.

HRONOLOŠKI SLIJED ARAPSKIH MATEMATIČARA SA KRATKIM BIOGRAFIJAMA I DOPRINOSIMA MATEMATICI

Arapski matematičari su prikupili veliku količinu znanja iz antičkih grčkih polisa i iskoristili ga za napredak civilizacije. Može se reći da je za razvoj arapske matematike u srednjovjekovnom razdoblju najzaslužniji Al-Khwarizmi, koji se smatra prvim velikim arapskim matematičarem. Upravo se kroz njegov rad Evropa upoznala s indijsko-arapskim brojnim sistemom.



Slika 7. Al-Khwarizmi (780–845)

Napisao je više matematičkih djela od kojih je pet djelomice sačuvano u kopijama. Najvažniji za evropsku matematiku je *Hisab al-Jabr w-al-Muqabala (Algebra)* i *Kitab al-Jam w-al-Tafreeq bil Hisab al-Hindi (Aritmetika)*. Knjiga *Algebra* je u 12. stoljeću prevedena pod latinskim nazivom *Liber Algebrae et Almucabola*, koja daje ime dijelu matematike koji proučava rješenja jednačbi (Burton, 2003). Prema latinskom obliku imena Al-Khwarizma, pojavila se riječ *algoritam*, dok su Arapi riječ *al-jabr* izgovarali približno kao *al-gabr*, i tako se u latinskom pojavila algebra.⁹

⁹ Boyer, Carl Benjamin; Merzbach, Uta Caecilia: *A History of Mathematics*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2011.

Njegov aritmetički traktat se sastojao od važnih informacija koje je Evropa odmah usvojila. On detaljno opisuje pisanje brojeva prema indijskom načinu pomoću devet indijskih znakova i malog kruga sličnog 0. Nakon toga, detaljno objašnjava kako treba izvršavati pojedine matematičke operacije, kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje prema indijskom načinu s tako napisanim brojevima.

Posebno je poznato kako je u ovom djelu Al-Khwarizmi detaljno opisao rješavanje linearnih i kvadratnih jednačbi s cjelobrojnim faktorima.¹⁰ Njegov algebarski traktat sadržavao je poseban dio posvećen praktičnim problemima, kao što su: trgovački ugovori, premjeravanja, izračunavanje površina plohe. Arapi su rješavali kvadratne jednačbe na vrlo općenit način, a uveli su i klasifikaciju jednačbi prvog i drugog stepena. Al-Khwarizmi je prikazao postupke rješavanja spomenutih jednačbi koristeći metode *al-jabr* i *al-muqabala*. Operacija *al-jabr* znači nadopunjavanje, tj. dodavanje pozitivnih članova objema stranama jednakosti jednakih onima koji su negativnih predznaka, a operacija *al-muqabala* podrazumijeva izjednačavanje, tj. oduzimanje pozitivnih članova od obiju strana jednakosti, kako bi se skupili članovi iste potencije.¹¹

Nasirudin Tusi, Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan al-Tūsī bio je arhitekt, filozof, ljekar, naučnik i teolog. Često se smatra tvorcem trigonometrije kao samostalne matematičke discipline. Muslimanski učenjak Ibn Haldun, smatrao je Tusija najvećim među kasnijim perzijskim učenjacima. Nasirudin Tusi, rođen je 18. februara 1201. godine, u gradu Tusu, u srednjovjekovnom Horasanu, današnjem sjeveroistočnom dijelu Irana. U Hamadanu i Tusu proučavao je Kur'an, hadis, džaferijsku pravnu filozofiju, logiku, filozofiju, matematiku, medicinu i astronomiju.

U astronomiji srednjovjekovnog istoka, 13. i 14. stoljeće, veliku ulogu je imala *Škola astronomije u Maragi*. Godine 1256. Al-Tusi je bio u zamku Alamut kada su ga napale snage mongolskog vođe Hulegua, unuka Džingis-kana, koji je u to vrijeme bio spreman proširiti mongolsku vlast u islamskim područjima. Neki tvrde da je Al-Tusi izdao odbranu Alamuta napadačkim Mongolima. Naravno, Huleguove snage su uništile Alamuta i, budući da je i sam Hulegu bio zainteresiran za nauku, tretirao je Al-Tusija s velikim poštovanjem. Moguće

10 Đikić, S., "Razvoj matematike u Srednjem vijeku", Diplomski rad, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku, Osijek, 2013.

11 <https://commons.hostos.cuny.edu/mtrj/wp-content/uploads/sites/30/2019/08/v11n12-Al-Khwarizmi-Algorithm.pdf>

je da je Al-Tusi zaista osjećao da ga drže u Alamutu protiv njegove volje, jer je svakako djelovao entuzijastično da se pridruži pobjedničkim Mongolima, koji su ga imenovali za svog naučnog savjetnika. Također je bio zadužen za vjerska pitanja i bio je s mongolskim snagama pod Huleguom, kada su napale Bagdad 1258. godine.¹²

Al-Musta'sim, posljednji abasijski halifa u Bagdadu, bio je slab vođa i pokazao se da nije dorastao mongolskim snagama Hulegua kada su napale Bagdad. Nakon opsade grada, Mongoli su ušli u njega, u februaru 1258. godine i Al-Musta'sim je zajedno s tri stotine njegovih službenika ubijen. Hulegu je imao malo simpatija prema gradu nakon što je njegova vojska dobila bitku, pa je spalio i opljačkao grad i ubio mnoge njegove stanovnike. Svakako je Al-Tusi napravio ispravan potez, što se njegove vlastite sigurnosti tiče, a on će također i naučno profitirati svojom promjenom odanosti.


Hulegu je bio veoma zadovoljan svojim osvajanjem Bagdada, a također je bio zadovoljan što mu se pridružio tako eminentan učenjak, kao što je Al-Tusi. Tusi je uvjerio Hulegua da izgradi opservatorij za uspostavljanje tačnih astronomskih tablica, za bolja astrološka predviđanja. Hulegu je napravio Maragu svojom prestionicom. Zvala se još i *Znanstvena revolucija prije renesanse*. Akcent škole je bio na realizaciji cilja da astronomija opisuje ponašanje fizičkih tijela matematičkim jezikom. Maraga se nalazila u regiji Azerbejdžana na sjeverozapadu Irana i upravo je u Maragi trebala biti izgrađena opservatorij. Izgradnja opservatorija započela je 1259. zapadno od Maraga, a njeni tragovi se i danas tamo mogu vidjeti. Opservatorij u Maragi počeo je s radom 1262. godine. Zanimljivo je da su Perzijancima pomagali kineski astronomi u izgradnji i radu opservatorija. Opservatorij je imao razne instrumente, kao što su sidni kvadrant od četiri metra napravljen od bakra i azimutski kvadrant koji je izumio lično Al-Tusi. Al-Tusi je dizajnirao i druge instrumente za opservatorij koji je bio mnogo više od centra za astronomiju. Posjedovao je prelijepu biblioteku s knjigama sa širokim spektrom naučnih tema.

Poput *Andaluzijske škole* i *Maraga škola* pokušava proizvesti alternativne konfiguracije ptolomejskom modelu. Opservatorij je imao biblioteku sa približno 400 000 knjiga i bio je opremljen s najmodernijim astronomskim instrumentima tog vremena. Na osnovu zapažanja u ovom, tada najnaprednijem opservatoriju, Tusi je sastavio vrlo precizne tablice kretanja planeta, kao što je prikazano u njegovoj knjizi *Zij-i Ilkhani (Ilkanatske tablice)*. Knjiga sadrži

12 Biography in *Encyclopaedia Britannica* <http://www.britannica.com/biography/Nasir-al-Din-al-Tusi>

astronomske tablice za računanje položaja planeta i imena zvijezda. Smatra se da je njegov model za planetarni sistem bio najnapredniji u to doba, pa se naširoko koristio sve do razvoja heliocentričnog modela u doba Nikole Kopernika. Tokom perioda od Ptolemeja do Kopernika, neki ga smatraju jednim od najeminentnijih astronoma tog vremena.

Za svoje planetarne modele izumio je geometrijski model pod nazivom Tusijev par, koji generira linearno kretanje kao sumu dva kružna pokreta. On je koristio ovaj model da zamijeni problematični ekvant i epicikl u Ptolemejevom modelu za mnoge planete.



Slika 8. Tusijev dijagram Tusijevog para, 13. stoljeće

Tusijev par je matematički uređaj u kojem se mala kružnica okreće unutar kružnice dvostruko većeg prečnika. Rotacije kružnice uzrokuju da zamišljena tačka na obodu manje kružnice obrtanjem kružnice oscilira naprijed i nazad duž prave linije koja spaja dvije suprotne tačke velike kružnice. Tusijev par je hipocikloidni dvostruki konus. Tusijev par kasnije je upotrijebljen u geocentričnom modelu Ibn eš-Šatira i heliocentričnom modelu Nikole Kopernika.

Također je izračunao vrijednost za godišnju precesiju ravnodnevice i pridonio izgradnji i upotrebi nekih astronomskih instrumenata, uključujući astrolabe i, također, predložio par kao rješenje za geografsko kretanje manjih planeta.

Tusi je kritikovao Ptolomejevu upotrebu opservacijskih dokaza kako bi dokazao da je Zemlja u stanju mirovanja, napominjući da takvi dokazi nisu presudni. Iako to ne znači da je bio zagovornik mobilnosti zemlje, kao što je bio zagovornik i njegov komentator iz 16. stoljeća El-Bircendi, Tusi je tvrdio da se nepokretnost Zemlje može dokazati, samo fizičkim principima koji su pronađeni u prirodnoj filozofiji. Tusijeve kritike Ptolemeja bile su slične argumentima koje je Kopernik kasnije (1543. godine) koristio za odbranu teze rotacije Zemlje. O stvarnoj suštini Mliječnog puta, Tusi u svojoj knjizi *Tadbkira* piše: “Mliječni put, tj. Galaksija, sastoji se od velikog broja malih zvijezda čvrsto povezanih u klaster, koje zbog svoje koncentracije i male veličine izgledaju kao zamucene mrlje. Tri stoljeća kasnije dokazano je da se Mliječni put sastoji od mnoštva zvijezda, kada 1610. godine Galileo Galilei koristi teleskop za proučavanje Mliječnog puta i otkriva da se, zaista, sastoji od ogromnog broja slabasnih zvijezda.”

U logici, Al-Tusi je slijedio učenja Ibn Sinaa. Napisao je pet radova na tu temu, od kojih je najvažniji jedan zaključak. Street opisuje ovo na sljedeći način: Tusi, logičar iz 13. stoljeća, koji piše na arapskom, koristi dva logička veznika za izgradnju molekularnih prijedloga: *ako-onda* i *ili-ili*. Pozivajući se na dihotomno stablo, Tusi pokazuje kako odabrati ispravnu disjunkciju u odnosu na pojmove u disjunkcijama. On, također, raspravlja o disjunktivnim prijedlozima koji slijede iz uslovnog prijedloga.¹³

Al-Tusi je napisao mnoge komentare na grčke tekstove. To je uključivalo revidirane arapske verzije radova Autolika, Aristarha, Euklida, Apolonija, Arhimeda, Hipsikla, Teodozija, Menelaja i Ptolomeja. U posljednjem radu Al-Tusi je raspravljao o prigovorima koji su raniji matematičari postavili na poređenje dužina pravih i krivih linija. Al-Tusi tvrdi da su poređenja legitimna, uprkos prigovorima da su područja različita ipak su ona neusporediva. Ptolomejev *Almagest* bio je jedan od radova koje su arapski naučnici pomno proučavali. Godine 1247. Al-Tusi je napisao *Tahrir al-Majisti (Komentar na Almagest)* u kojem je uveo razne trigonometrijske tehnike za izračunavanje tablica sinusa.¹⁴

13 T. Street, Tusi on Avicenna's logical connectives, *Hist. Philos. Logic* 16 (2) (1995), 257-268.

14 N. A. Abdulkasumova, The ‘Tahrir al-Majisti [Commentary on the Almagest]’ of Nasir ad-Din at-Tusi (first book) (Russian), *Izv. Akad. Nauk Azerbaidzan. SSR Ser. Fiz.-Tehn. Mat. Nauk* (4) (1977), 114-

Kao u Zij-i Ilkhahi, Al-Tusi je dao tablice sinusa s unosima izračunatim na tri seksagezimalna mjesta za svaku polovinu stepena.

Jedan od najvažnijih Al-Tusijevih matematičkih doprinosa bilo je stvaranje trigonometrije kao samostalne matematičke discipline, a ne samo kao alata za astronomske aplikacije. U Raspravi o četverouglu Al-Tusi je dao prvo postojeće izlaganje cijelog sistema ravne i sferne trigonometrije. Ovaj rad je doista prvi u historiji o trigonometriji kao samostalnoj grani čiste matematike i prvi u kojem je izloženo svih šest slučajeva za pravougli sferni trougao. Ovaj rad također sadrži poznatu sinusnu teoremu za trougle¹⁵:

$$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C$$

Drugi matematički doprinos bio je Al-Tusi's manuscript (Al-Tusijev rukopis) datiran 1265. godine, koji se tiče izračunavanja n-tog korijena cijelog broja.¹⁶ Ovaj Al-Tusijev rad gotovo sigurno nije original, već je to njegova verzija metoda koje je razvila Al-Karajijeva škola. U rukopisu Al-Tusi je odredio koeficijente proširenja binoma na bilo koji stepen, koji daje binomnu formulu i vezu između Pascalovog trougla i binomnih koeficijenata. Al-Tusi je dao svoj doprinos i na ostalim poljima nauke. Napisao je rad o mineralima koje sadrži zanimljivu teoriju boja temeljenu na mješavinama crno i bijelo, a uključio je i poglavlja o draguljima i parfemima. Pisao je i o medicini, ali njegovi medicinski radovi su među njegovim najmanje važnim. Mnogo su važniji bili Al-Tusijevi doprinosi filozofiji i etici. Posebno je u filozofiji postavljao važna pitanja o prirodi prostora.

Al-Tusi je imao nekoliko učenika, a jedan od poznatijih bio je Nizam al-a'Raj, koji je također napisao komentar na *Almagest*. Drugi njegov učenik, Qutb ad-Din ash-Shirazi, dao je prvo zadovoljavajuće matematičko objašnjenje duge. Al-Tusijev utjecaj koji se nastavio kroz ove učenike posebno u istočnom islamu, bio je ogroman.¹⁷ Vjerovatno je, ako uzmemo u obzir sva polja, bio zašlužniji za preporod islamskih nauka od bilo kojeg drugog pojedinca. Njegovo okupljanje toliko kompetentnih učenjaka i naučnika u Maragi rezultiralo je ne samo oživljavanjem matematike i astronomije nego i obnovom islamske filozofije, pa čak i teologije.

121.

15 S. H. Nasr, Biography in *Dictionary of Scientific Biography* (New York 1970-1990).

16 S. A. Ahmedov, Extraction of a Root of any Order and the Binomial Formula in the Work of Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), *Mat. v Skole* (5) (1970), 80-82.

17 S. H. Nasr, Biography in *Dictionary of Scientific Biography* (New York 1970-1990).

Thabit ibn Qurra (836–901) djelovao je u Kući mudrosti i osim matematikom bavio se medicinom, filozofijom, geometrijom i astronomijom.¹⁸ Prevodio je djela Euklida, Nikomaha, Herona i Arhimeda. U svojem djelu *Number Theory (Knjiga o teoriji brojeva)*, Thabit ibn Qurra je izložio tzv. teoriju prijateljskih brojeva uz koju navodi i teorem o prijateljskim brojevima. Bio je upoznat s Arhimedovim načinom rješavanja kvadrature jednog segmenta parabole, ali on je problem riješio koristeći drugu metodu. Metoda koju je on koristio naziva se metodom zbira integrala, a parabola koju je posmatrao bila je definirana osobinom koju danas zapisujemo jednačinom $y^2 = px$. Njegov najvažniji rad je *Kitab fil-qarastun*, koji se odnosi na mehaniku.

Al-Battani (poznat i pod latiniziranim imenom Albategnius, 850–929), rođen je blizu današnje Urfu, u Turskoj. Jedan je od najvećih bliskoistočnih astronoma tog doba. Zvali su ga “arapski Ptolemej”.¹⁹



Slika 9: Al-Battani (slika preuzeta s Wikipedije)

Njegovo glavno djelo *Kitab al-zij* (Knjiga o astronomskim tablicama) je početkom 12. stoljeća prevedeno na latinski. Bitno je uticao na renesansne evropske astronome Brahea, Keplera, Galilea i Kopernika. Najvažnije doprinose u matematici Al-Battani je dao u području trigonometrije. Trigonometrija, posebno sferna, za islamski svijet, uz primjenu u astronomiji, bila je vrlo važna zbog određivanja položaja Meke u odnosu na mjesto gdje se nalazi džamija. Prije Al-Battanija, trigonometrija je kod Arapa doživjela značajan uspon. Arapski matematičari pokušavali su tablice sinusa i kosinusa odrediti što tačnije, a

18 https://islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Thabit_ibn_Qurra_BE.pdf

19 https://islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Battani_BE.pdf

al-Battani je bio jedan od najboljih u tom poslu te je sastavio čuvene *Sabejske tablice*. Koristio je i vlastitim metodama tabelirao vrijednosti svih šest standardnih trigonometrijskih omjera: sinus, kosinus, tangens, te njihove recipročne vrijednosti kosekans, sekans i kotangens. Njegov rad imao je veliki uticaj na Keplera, Galilea i Kopernika, te su ga oni vrlo često citirali. Njegov *Kitāb az-Zīj as-Ṣābi'* (c. 900.) najraniji je postojeći zīj načinjen u ptolemejskoj tradiciji na koju jedva da je utjecala hinduistička ili sasanidsko-iranska astronomija. Doradio je i ispravio Ptolemejev *Almagest*, ali je uključio i nove ideje i astronomske tablice. Ostala njegova djela su: *Kitāb ma'rifat maṭālī' al-burūdī fī mā baina arbā' al-falak* (معرفة مطالع البروج – “Knjiga nauke o uzdizanja znakova zodijaka u prostorima između kvadranta nebeske sfere”), *Sharḥ Kitāb al-arba'a li-Baṭlamīyūs* (شرح كتاب الأربع مقالات في أحكام علم النجوم – “Komentar na Ptolemejev *Tetrabiblos*”), *Kitāb fī dalā'il al-qirānāt wa-l-kusūfāt* (“O astrološkim pokazateljima konjunkcija i pomračenja”).

Problematici geometrije također se posvetio i **Abu'l Wafa (940-998)**. Abu'l Wafa je bio perzijski matematičar i astronom. Pisao je o geometriji, trigonometriji, aritmetici i praktičnoj astronomiji.²⁰



Slika 10. Abu'l Wafa (slika preuzeta s Wikipedije)

Jedno od najvažnijih Abu'l Wafinih djela jest *Kitab fī ma yahtaj ilayh al-kuttāb wa'l-ummāl min 'ilm al-hisab*, koje je pisano u sedam poglavlja i u kojem je obrađeno sve što tim ljudima u praksi zadaje računске probleme. Sedam poglavlja ovog djela su: omjeri, množenje i dijeljenje, operacije s površinama, operacije poreza (harača), operacije dijeljenja (naslijeđa), operacije mijenjanja, komercijalne transakcije.

²⁰ <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Strick/abul-wafa.pdf>

U ovom djelu posebno je zanimljivo Abu'l Wafino detaljno razmatranje razlomaka. Prvo navodi da je odnos dva broja mjera jednog uspoređena s mjerom drugog. Pri tome postoje tri vrste odnosa među brojevima: onaj manjeg prema većem, onaj većeg prema manjem i onaj dva jednaka broja. Razlomak definira kao odnos jednog broja prema drugom većem od njega, dakle razmatra samo tzv. prave razlomke. Abu'l Wafa razlikuje i *izrazive* i *neizrazive* razlomke. *Izrazivi* su razlomci oni koji u nazivniku imaju faktore 2, 3, 5 i 7, a *neizrazivi* su razlomci koji u nazivniku sadrže proste faktore veće od 7. Razlikuje tri vrste razlomaka: glavni, složeni i ujedinjeni. Njegov aritmetički rad je jedini rad tog doba u muslimanskim zemljama gdje se koriste negativni brojevi. Abu'l Wafa daje opće pravilo te zapisuje poseban slučaj da oduzimanje 5 od 3 daje *dug* 2. U sljedećem važnom djelu *A book on those geometric constructions which are necessary for a craftsman* ("Knjiga o geometrijskim konstrukcijama neophodnih zanatlijama"), Abu'l Wafa piše o primijenjenoj geometriji potrebnoj graditeljima tog doba. Knjiga se sastoji od uvoda i dvanaest poglavlja, te sadrži velik broj konstrukcija kojima su se koristili arhitekti, tehničari i geodeti. Važno je istaknuti da je osamnaest problema riješio pomoću linijara i šestara sa stalnim otvorom, te je time olakšao posao praktičarima na terenu koji nisu bili u mogućnosti translirati krugove različitih promjera.

Al-Kaši (1380–1429) bio je posljednji značajni matematičar arapskog srednjovjekovnog svijeta. Nakon siromašne mladosti dospio je u Samarkand, gdje je postojao znanstveni centar i opservatorij koji je osnovao Timurov unuk Ulug Beg. Glavno djelo mu je *Miftāḥ al-ḥisāb (The Key of Arithmetic)* – "Ključ aritmetike", koje sadrži binomnu formulu, računanje n -tih korijena, numeričko rješavanje jednadžbi i konstrukcije kupola. U jednoj raspravi posvećenoj Ulug Begu bavio se indijskim brojnim sistemom i računanjem u njemu (čak i s iracionalnostima), a tu je i kasnija Newtonova metoda i teorija decimalnih razlomaka i računa s njima. Dvije zanimljivosti: U Francuskoj se poučak o kosinusima i dan danas naziva Al-Kašijevim teoremom. Među najznačajnijim Al-Kašijevim djelima je *Risāla al-muḥīṭiyya (The Treatise on the Circumference)* – "Traktat o kružnici", čija je suština u određivanju broja π . Al-Kaši je dvadeset sedam puta udvostručio broj stranica šesterokuta i došao do mnogokuta koji ima $3 \cdot 228$ kutova. Svoj račun završava dobivši vrijednost $2\pi \approx 6,2381853071795865$, odnosno $\pi \approx 3,1415926535897932$. 2π je Al-Kaši je 2π izračunao na 16 decimala, a tek 200 godina kasnije Van Ceulen će dobiti bolju tačnost. Račun je izuzetno

značajan i zanimljiv, ne samo zbog tačnosti koja je postignuta i ide do šesnaest decimalnih mjesta, već i zbog načina na koji je ostvaren.²¹


ZAKLJUČAK

U znanstvenim krugovima na Zapadu smatra se da je Srednji vijek bio doba mraka u znanosti, odnosno da je među malobrojnim znanstvenicima Aristotelova fizika bila nekritički prihvatana. Međutim, zanemaruje se činjenica da je u Srednjem vijeku centar svjetske znanosti bio u islamskom svijetu. Sve rasturene niti antičke znanosti, od polovine 5. pa do polovine 7. stoljeća, ponovo su prikupljene u velikom srednjovjekovnom carstvu koji su osnovali Arabljeni, a koje se prostiralo od Indije pa do Španije, u periodu od 8. do 16. stoljeća. Arapski znanstvenici ne samo da su održali kontinuitet u razvoju prirodnih znanosti nego su je i znatno unaprijedili, te imali ključnu ulogu u pojavi Evropske renesanse, Copernicusovog heliocentričnog sistema, Newtonovih zakona mehanike i zakona gravitacije te Keplerovih zakona. Osim toga, važna je poveznica između antike i doba renesanse. U ranom Srednjem vijeku evropska matematika postepeno zaostaje za matematikom Bliskog istoka i Indije. Razlog tome djelomično možemo tražiti u kršćanstvu, koje je odbacivalo sve što se kosilo s kršćanskom teologijom, te je sve takvo dobivalo poganski predznak. U prvom dijelu Srednjeg vijeka najveći doprinos razvoju matematike dao je matematičar s Bliskog istoka Al-Khwarizmi. Sredinom Srednjeg vijeka situacija se znatno popravlja u Evropi, koja opet preuzima primat u razvoju znanosti, a time i matematike. U to vrijeme se ističe nekolicina značajnih evropskih matematičara, a među njima, svakako, Fibonacci, kao vodeći. U školskoj matematici odmah u prvom razredu učenici se susreću s jednim od najvažnijih arapskih doprinosa, arapskim brojevima, zatim učenici usvajaju dekadski brojni sistem i operacije u njemu, razlomke, tj. aritmetikom i kasnije linearnim jednadžbama, tj. algebrom.

U prirodnim znanostima islamski svijet je dao veliki doprinos čovječanstvu u razvoju matematike, fizike, astronomije, hemije, biologije, geografije, itd. Razlog tome je što je *Islamska filozofija racionalistička* i ona daje visoko mjesto razumu kao sredstvu objašnjenja svega, a sve egzaktne znanosti se smatraju sastavnim dijelom prirodne filozofije. Najveći filozofi – znanstvenici bili su: Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Al-Batani, Thabit ibn Qura, Al-Wafa, Al-Farabi, Al-Razi, Ibn al-Haytham (Alhazen), Ibn Sina (Avicenna), Al-Biruni, Al-Ghazali, Ibn Rušd

21 <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Strick/al-kashi.pdf>

(Averroes), Al Tusi, Al-Kashi i drugi. Oni su bili istovremeno i filozofi, ljekari, matematičari, fizičari, astronomi, itd. Iz svega navedenog možemo zaključiti da se otkrića arapskih matematičara i matematika kojom su se služili, kao i problemi kojima su se bavili, susreću tokom cijelog školskog obrazovanja.



Umna mapa 1. Najpoznatiji srednjovjekovni islamski znanstvenici koji su se bavili astronomijom i matematikom

LITERATURA

- Brückler, F.M.**, Geschichte der Mathematik Kompakt: Das Wichtigste aus Arithmetik, Geometrie, Algebra, Zahlentheorie und Logik. Springer Spektrum, Berlin, 2017.
- D. M. Burton**, *The History of Mathematics: An Introduction – 5th ed.*, McGraw Hill, Boston [etc.], 2003.
- Đikić, S.**, "Razvoj matematike u Srednjem vijeku", Diplomski rad, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.
- G. Ifrah**, *The Universal History of Numbers: From Prehistory to the Invention of the Computer*, John Wiley & Sons, Inc., Canada, 2000.
- Muftić, Teufik**, *Arapsko-bosanski rječnik*, Sarajevo, El-Kalem, 1997.
- Medić, D.**, "Povijest brojeva i njihove notacije", Diplomski rad, PMF-MO, Zagreb, 2011.

إسهامات العرب في الرياضيات

Arabs' Contribution to Mathematics

ملخص: نلتقي في المقالة بالرياضيات العربية، أو بالأحرى، بالرياضيات العالم الإسلامي القروصطي وإسهاماتها الملحوظة والمعروفة لنا إلى هذه الأيام. تبدأ الرياضيات العربية بصعودها بعد تأسيس «خزانة الحكمة» المشهورة في بغداد. يتناول الفصل الأول من المقالة كيفية تبنى العرب للأرقام الهندية. في القرن ١٣ قدم العالم فيبونا جي في كتابه Liber Abbaci هذه الأرقام لأوروبا وسميت حين ذاك بالأرقام العربية وذلك مع أن العرب أنفسهم كانوا يسمونها بالأرقام الهندية. ومما ورد في الفصل الثاني من المقالة سير لكبار علماء الرياضيات من أمثال الخوارزمي وأبي الوفاء البتاني والكاشي والطوسي مع ذكر اكتشافاتهم وإسهاماتهم للرياضيات وغيرها من المجالات العلمية.

Summary: In this paper, we encounter Arabic mathematics, more precisely the mathematics of the medieval Islamic world, and its contributions that are still visible to us today. Arabic mathematics began its rise after the founding of the famous Khizanat al-Hikmah (House of Wisdom) in Baghdad. The first chapter of the paper gives an overview of how the Arabs took over the Indian numerals. In the 13th century, Fibonacci presented these numbers to Europe with his work Liber Abbaci, and they were called Arabic, although the Arabs themselves pointed out that it was an Indian discovery. In the second chapter, the author listed the work for each of the great Arab mathematicians such as al-Khwārizmī, Abū al-Wafā', al-Battānī Al-Kāshī, al-Ṭūsī and others, their biographies, discoveries and contributions in mathematics and other scientific disciplines.

Gdje je islamska logika? Slavodobitnost skolastičkog racionalizma u islamskom obrazovanju*

JOHN WALBRIDGE

jwalbrid@indiana.edu
professor, middle eastern languages and cultures

Sažetak: Ovo je prijevod većeg dijela šestog poglavlja iz zapažene knjige Johna Walbridgea *God and Logic in Islam: The Caliphate of Reason (Bog i logika u islamu: hilafet razuma)*. Autor se pita da li je uopće *manṭiq* sveukupna islamska logika, ili samo naziv određene tradicije islamske logike, pri čemu bi, može biti, islamsko mišljenje ponudilo neke druge logike, koje bismo mogli pronaći u arapskoj gramatici, arapskoj retorici, usuli-fikhu i kelamu. U tekstu se dovodi u pitanje navodno “okoštavanje” islamske logike, posebno u kasnijem “srednjem vijeku” te se posredno ukazuje na prisutnost jake racionalne note unutar tradicionalnog islamskog obrazovanja. Čini se da je glavni razlog zašto se logika podučavala u medresama to što su muslimanski učenjaci bili dobarhno svjesni da je usuli-fikh čvrsto vezan za logiku.

Ključne riječi: islamska logika, *manṭiq*, skolastički racionalizam, tradicionalno islamsko obrazovanje, arapska gramatika, arapska retorika, usuli-fikh, kelam

* Izvor: John Walbridge, *God and Logic in Islam: The Caliphate of Reason*, Cambridge University Press, New York, 2011, str. 107–119.

“GDJE JE ISLAMSKA LOGIKA?”

Ovim pitanjem tražim odgovor na to koje knjige sadrže analize učenih, nezapadnih muslimana koji obično pišu na arapskom jeziku, a usporedive su s onim što se na Zapadu naziva “logika” – posebno one koje se mogu usporediti s onim što je srednjovjekovni Zapad nazvao logikom.

Vjerovatno bismo rekli: “Zašto? Sigurno knjige logike”, pod čime bismo mislili na disciplinu koju su muslimani naučili od Aristotela i njegovih komentatora, disciplinu poznatu na arapskom kao *‘ilmul-mantiq* – “nauka o govoru”.

No, čak i izričitim postavljanjem pitanja, počinjemo dvojititi. Prijevodi naučnih te filozofskih tekstova s grčkog i sirjačkog na arapski uglavnom su urađeni u devetom stoljeću, a tek su se u desetom stoljeću počeli pojavljivati domaći islamski logičari. Općenito se smatra da je logika koju su oni promicali, i koja se stoljećima prenosila, ostala vrlo bliska svojim grčkim obrascima. Čak je i jedan moderni islamski logičar mogao ustvrditi: “Predmetima koji se izučavaju u logici, moderni [tj. islamski] logičari su pridodali semantiku [dosl. ‘istraživanje i razvrstavanje termina’] te hipotetičku tvrdnju i silogizam. Izostavili su proučavanje deset kategorija i gotovo u potpunosti su zanemarili pet vještina [materijalne logike].”¹ Moderni kritičari odbacuju kasniju logiku – pod kojom podrazumijevaju sve osim prva tri stoljeća – kao besplodnu preradu dobro poznate građe, “doba učitelja” – da upotrijebimo podrugljiv izraz jednog modernog historičara.² Navodno “okoštavanje” islamske logike, posebno u kasnijem srednjem vijeku, bilo bi u oštroj suprotnosti s izvanrednim razvojem evropske logike u približno istom razdoblju.

Ali to je čudno. Srednjovjekovni muslimani su bili dubokoumni proučavaoci jezika i prava, pa je baš teško povjerovati da ne bi nastavili promišljati o pravilima mišljenja i odnosima između mišljenja, argumenta, jezika i stvari. Do sredine 10. stoljeća, sve glavne domaće islamske nauke su iza sebe imale dva ili tri stoljeća snažnog razvoja pa su poprimitile nešto poput svog trajnog oblika, uključujući strogo religijske nauke kao što su kelamska teologija i pravo te jezikoslovne nauke, poput arapske gramatike, filologije, prozodije i retorike. Za očekivati je da će tokom ovog razdoblja neovisnog razvoja muslimanski teoretičari

1 Šejh ‘Alī Šibl Kāšif el-Giṭā’, *Naqḍul-ārā’ el-mantiqīje we-ḥall muškilātihā*, sv. 1 (Bejrut: Mu’essese-tun-Nu’mān, b.d.), str. 6. Moguće da prepričava Ibn Ḥaldūna ili neki izvor koji je koristio Ibn Ḥaldūn. A logika hipotetičkih tvrdnji zapravo dolazi od stoikā preko Galena.

2 Nicholas Rescher, *The Development of Arabic Logic* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1964), str. 73.

u različitim disciplinama, zacijelo, sistematski razmišljati o prirodi mišljenja i metodama ispravnog rasuđivanja. Zbilja su neki rani islamski kritičari logike ustrajavali na tome da je upravo tako – da su njihove discipline osiguravale sistematske kanone rasuđivanja koji su grčku logiku činili suvišnom, odnosno kontraproduktivnom. Gramatičar Sīrāfī, u svojoj čuvenoj raspravi s kršćanskim logičarem Mettāom b. Jūnusom, u 10. stoljeću, kritikovao je logiku s dvije strane.³ S jedne strane, žalio se da je logika zapravo grčka gramatika i da je za ispravan govor na arapskom – čak i za pravilno rasuđivanje na arapskom – nužno poznati arapsku gramatiku i značenja riječi arapskog jezika. S druge strane, doista nije bilo općih zakona mišljenja koji su bili od koristi. Da bi se ispravno rasuđivalo, trebalo je znati načela pojedinačnih nauka. Za Sīrāfīja, logika je bila grčka gramatika, pa stoga nije bila korisna muslimanima koji govore arapski. Gazālī je također smatrao da je logika suvišna, iako je prihvatio njenu valjanost.⁴ Njegov prigovor bio je da ona nije novonastala i da se skoro ista građa nalazi u uvodima knjiga dogmatske teologije, gdje je bila poznata kao *naẓar* – “istraživanje”.

Dotadne sumnje se javljaju ako pogledamo pokušaje da se općenito napiše historija logike. Historičari logike su imali značajna neslaganja oko toga šta zapravo pripada njihovom glavnom predmetu. William i Martha Kneale, u svom mjerodavnom djelu *The Development of Logic (Razvoj logike)*, kazali su da je njihov zadatak “zabilježiti prve pojave onih ideja koje nam se čine najvažnijim u današnjoj logici”. Oni su vjerovali da su napisali “prikaz razvoja logike umjesto pokušaja da se zabilježi sve ono što su prošli učenjaci, dobri i loši, govorili o svojoj nauci”.⁵ I. M. Bocheński zamislio je svoj zadatak na sličan način – da prikupi tekstove i ideje koje predočavaju ishode moderne matematičke logike.⁶ Rumunski historičar logike Anton Dumitriu, usprotivio se ovakvim postupcima: “Općenito, ideje o bilo kojoj nauci mijenjaju se tokom vremena; čak se i sadržaj dobro definirane nauke može potpuno promijeniti... To se posebno odnosi na logiku, jer logika nema jedinstvenu definiciju. Mi ne znamo tačno šta je logika... Stoga, historija logike treba obuhvatiti sve činioce koji doprinose njenom razvoju. Logika je cjelokupno njeno postajanje...”⁷

3 Vidjeti: str. 82–3, b. 54.

4 Gazālī, *al-Munqiz*, ur. Maḥmūd, str. 98–99; prev. Watt, str. 35; prev. McCarthy, str. 74–75.

5 William i Martha Kneale, *The Development of Logic* (Oxford: Oxford University Press, 1962), str. v.

6 Joseph M. Bocheński, *A History of Formal Logic*, 2. izd., prev. Ivo Thomas (New York, Chelsea Pub. Co. [1970]), str. 2–4.

7 Anton Dumitriu, *History of Logic*, sv. 1 (New Delhi: Heritage Publishers, 1991), str. ix.

On u nastavku negoduje što ograničavanje historije logike na predodžbe moderne formalne logike iskrivljuje, odnosno izostavlja mnogo toga što je bilo najvažnije logičarima iz prošlosti. Možda je iz tog razloga njegova knjiga dvostruko duža od knjige Knealeovih. Dumitriu nam kazuje da nije mudro početi s preurnjenim pretpostavkama o tome šta čini logiku u bilo kojoj intelektualnoj tradiciji.

Primjer toga je njegov prikaz stoičke logike. Stoička logika, veli nam on, dijele se na: 1. retoriku i 2. dijalektiku. Dijalektika je, pak, podijeljena na: 2a) nauke o govoru i 2b) nauke o značenju. Nauke o govoru se dijele na: 2a1) fiziologiju govora, 2a2) gramatiku, 2a3) poetiku i 2a4) teoriju muzike. Nauke o značenju podijeljene su na teorije: 2b1) kriterijâ, 2b2) pojmova, 2b3) kategorija, 2b4) rečenica i 2b5) rasuđivanja.⁸ Većina ovih područja moderni logičari ne bi smatrali dijelom logike, a samo bi za “nauke o značenju” smatrali da pripadaju filozofiji. Islamski filozofi bi teoriju muzike isključili iz logike, a u potpunosti bi isključili gramatiku i fiziologiju govora iz filozofije. Ipak, stoičko poimanje bliskog odnosa između govora i mišljenja dalo im je opravdanje za ovakvo definiranje logike. Drugi bi možda drukčije definirali djelokrug logike ili raspodijelili njene moguće predmete na druge načine.

Dakle, možda *manṭiq* nije sveukupna islamska logika, već radije naziv određene tradicije islamske logike, a domaće tradicije islamskog mišljenja bi, može biti, ponudile druge logike. Gdje bismo onda našli te druge logike? Mislim da postoje četiri moguća glavna kandidata:

1. arapska gramatika;
2. arapska retorika;
3. usuli-fikh – nauka o načelima izvođenja islamskog prava i
4. kelam – islamska dogmatska teologija.

Da su ove tradicije mogle biti povezane, posebno u postklasičnom razdoblju, pokazuje činjenica da su autori standardnih tekstova u svakoj ovoj oblasti obično pisali i o drugim poljima. Naprimjer, veliki pisac udžbenikâ Eš-Šerîf el-Džurdžānî (1339–1413), koji bi se mogao ubrojati u fakihe – učenjake religijskog prava, napisao je izvorna djela, glose odnosno komentare na popularna djela o tumačenju Kur’ana, hadisu, arapskoj gramatici i retorici, logici, filozofiji, kelamskoj teologiji, islamskom pravu, teoriji rasprave i astronomiji, između ostalih predmeta. Dva njegova osnovna udžbenika iz logike, na perzijskom, i dalje su se koristili u Indiji, u devetnaestom stoljeću. Bilo je mnogo sličnih njemu,

8 Dumitriu, sv. 1, str. 222.

pa će u kasnijim stoljećima biti neobično da neki veliki religijski učenjak ne piše i o racionalnim naukama. Čak je i Quṭbuddīn Šīrāzī – vodeći islamski naučnik s kraja 13. stoljeća, čovjek čiji je ugled bio zasnovan na njegovim spisima o astronomiji, medicini i matematici – također pisao opširno o “arapskim naukama”, uključujući ogroman komentar Kur’ana, glose na jedan drugi poznati komentar, zaseban rad o prividnim proturječjima u Kur’anu i naširoko čitan komentar na jedan čuveni udžbenik iz arapske retorike.⁹ U biografskim rječnicima, kasnijih islamskih učenjaka, redovito se primjećuje da su pojedinci bili “stručnjaci i u prenesenim i u racionalnim naukama”.

ARAPSKA GRAMATIKA

Prisjetit ćemo se da su stoici gramatiku svrstali u dio logike, jednu od grana “nauke o govoru”. Štaviše, stoike su zanimale druge vrste rečenica mimo jednostavnih izjavnih iskaza: pitanja, naredbe, zakletve, zahtjevi itd. Slično se dogodilo i u srednjovjekovnoj evropskoj logici, koja je počela obuhvaćati bogatu lepezu pitanja proisteklih iz prirode i odnosâ misli, riječi te pojmovâ.¹⁰

Za islamske učenjake, gramatika je bila temeljna disciplina, uobičajena preokupacija i boljka čak i najobičnijeg učenika. Arapski je potpuno gramatički jezik, baš kao što su latinski i grčki (dok perzijski i engleski nisu), tako da je razumijevanje i vješto korištenje arapskog zahtijevalo tačno ovladavanje arapskom gramatikom. Ustrojstvo ovog jezika je takvo da je arapska gramatika izuzetno logična, sa smislenim troslovnim korijenima koji se spajaju sa smislenim morfološkim oblicima, da bi se napravile riječi čija se značenja često mogu izvesti poznavajući samo značenje korijena i značenja oblika riječi: *istektebe* spaja korijen *k-t-b*, što znači “pisati” s morfološkim oblikom koji znači “tražiti [značenje korijena]”, čime se dobija riječ “diktirati”. Premda je morfološki sistem složen, on je skoro potpuno pravilan, a gramatika koja nastaje jeste gotovo deduktivni sistem.

Dok udžbenici za učenike mogu biti samo popisi pravilâ, arapska gramatika, kakva je predstavljena u naprednim tekstovima, počinje promišljanjem o prirodi riječi i značenjâ, razlikama među dijelovima govora i različitim kategorijama unutar svakog od njih. To je istovrsna semantička analiza koja je polazište islamske logike. Nema sumnje da se veći dio naprednog islamskog mišljenja o

9 Walbridge, *Science of Mystic Lights*, str. 178–91.

10 Za uvode u ova pitanja, vidjeti: Norman Kretzmann, Anthony Kenny, Jan Pinborg i Eleonore Stump, ur., *The Cambridge History of Later Medieval Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), str. 99–382 i Paul Vincent Spade, *Thoughts, Words, and Things: An Introduction to Late Medieval Logic and Semantic Theory*, <http://pvspade.com/Logic/index.html>.

semantici, prirodi iskazâ, pa čak i kategorijama pojavio u kontekstu gramatike a ne logike. Isto tako, gramatičari su mogli uvesti logičke termine i analize u svoju gramatičku analizu. Naprimjer, gramatičar iz 13. stoljeća Muweffaquddīn Je‘īš b. ‘Alī, komentirajući gramatički priručnik od Zemahšerija, bilježi: “Autor [Zemahšerī] piše: ‘Riječ je izraz koji označava jedno značenje po dogovoru. To je rod koji obuhvaća tri vrste – imenicu, glagol i česticu...’ Kad žele ukazati na zbilju neke stvari i suštinski je razlikovati od svega ostalog, oni je definiraju osnovnom definicijom [ḥadd].”¹¹

Autor [Zemahšerī] piše: ‘Riječ je izraz koji označava jedno značenje po dogovoru. To je rod koji obuhvaća tri vrste – imenicu, glagol i česticu...’ Kad žele ukazati na zbilju neke stvari i suštinski je razlikovati od svega ostalog, oni je definiraju osnovnom definicijom [ḥadd].

Gotovo svi tehnički termini – *izraz, označavati, značenje, dogovor, rod, vrsta, definicija, definirati, suštinski* – izravno potječu iz logike. Spomenuti komentator nastavlja s analizom definicije “riječi” u pogledu logičkih kategorija roda i razlike. Čini se da bit ove analize također odražava logičke pojmove. Kad istražujemo literaturu arapske gramatike, pronalazimo istu skupinu pomagala u udžbenicima, komentarima, natkomentarima i glosama koji su se koristili za logiku, s istim skolastičkim ustrojem iskazâ o općem načelu, primjedbama te razlučivanju daljnjim razlikovanjem i prefinjenijom analizom.¹²

Uprkos tome, mora se priznati da islamskom logičaru ne bi palo na pamet da svrsta gramatiku kao dio logike. Razlog je taj što je u većini islamskih shema za podjelu naukâ glavna razlika ona između nauka spoznatih putem prenošenja, takozvanih “arapskih nauka” i onih koje se poznaju razumom. Sve jezikoslovne nauke, uključujući i gramatiku, spadaju u prvu kategoriju, dok logika pripada drugoj. Ipak, kao što je Sīrāfī ustrajavao, logika i gramatika su podudarne po tome što se obje bave pravilnom upotrebom govora te je tvrdio da je logika zapravo grčka gramatika. Prvih

11 *Šerḥul-mufaṣṣal*, sv. 1 ([Kairo]: Idāretuṭ-ṭibā‘a el-muniriye, b.d.), str. 18.

12 Standardna referentna gramatika arapskog na engleskom jeste: William Wright, *A Grammar of the Arabic Language*, 3. izd. (Cambridge: Cambridge University Press, 1898. bivajući često prešampavana), ali je Wrightovo djelo propisna gramatika. Bolji uvod u duh arapske gramatičke analize je: Howell, *A Grammar of the Classical Arabic Language*.

nekoliko islamskih stoljeća većina muslimanskih učenjaka rado su tvrdili da gramatika snabdijeva čovjeka onim što mu je potrebno da ispravno misli i govori.

ARAPSKA RETORIKA

Postoje, zapravo, dva zasebna oblika retorike među islamskim naukama. Jedna je grana logike, jedna od “pet vještina” primijenjenog zaključivanja. Ona se razlikuje od ostale četiri vještine – demonstracije, odnosno naučnog rasuđivanja, dijalektike, poetike i sofistike – u tome što koristi tvrdnje koje uvjeravaju, ali nisu nužno ni sigurne niti općenito prihvaćene. Već smo je susreli u Fārābjevom objašnjenju razlike između Svetog teksta i pravih filozofskih tekstova, pri čemu je Sveti tekst retoričko predstavljanje filozofske istine na način koji je svima razumljiv. Ova filozofska retorika je izvedena iz Aristotelove *Retorike*. Ona nije bila naširoko njegovana disciplina u islamskom svijetu. Ibn Sīnā ima svezak o retorici u svom *Izlječenju*, a Ibn Rušd je komentirao Aristotelovu *Retoriku*, ali malo se kasnijih pisaca bavilo njome dugo vremena, pa nema razloga za pretpostavku da je bila utjecajna kao disciplina. Sigurno je bila gotovo zanemarena u podučavanju logici, u medresama.

Daleko snažnija disciplina bila je arapska retorika, poznata kao *belāga* – “rječitost”, sa svoja tri ogranka: *me‘ānī* – “pojmovi”; *bejān* – “načini izlaganja” i *bedī‘* – “tropi”. *Belāga* je bila praktična nauka, namijenjena da usmjerava autore poezije i proze, a nastala je prirodno iz arapske književnosti. Ipak, ima obzire koji su povezani s logikom. Prvo, logičari tvrde da je retorika dio logike, premda primijenjena i jezikoslovno utemeljena retorika ‘*ilmul-belāge* zacijelo pripada jezikoslovnim, a ne racionalnim naukama. Drugo, razvrstavanje tropâ, oblikâ metafore, vrstâ rečenica i slično, neizbježno se dotiče općenitijih logičkih pitanja. Treće, u standardnom priručniku arapske retorike, Sekkākijevom *Miftāḥul-‘ulūmu (Ključu nauka)*, jedna od podjela tiče se argumenta i njegovih oblika. Ustvari, to je logički priručnik koji se po sadržaju i rasporedu ne razlikuje mnogo od standardnih logičkih udžbenika. Prvi komentator ove knjige bio je naučnik-filozof Quṭbuddīn Šīrāzī.¹³

USULI-FIKH

To je nauka o “načelima religijskog prava” – pravilima po kojima se izvode pojedinosti islamskog religijskog prava.¹⁴ Kao i pravo judaizma, islamsko pravo

13 Walbridge, *Science of Mystic Lights*, str. 23, 25, 189.

14 O disciplini usuli-fikha, vidjeti: Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Bernard G. Weiss, *The Search for*

je u načelu potpuno, objavljeno u svojoj cjelini kroz Kur'an, te život i praksu Muhammeda, a.s. Zakonodavstvo – uspostavljanje potpuno novog islamskog zakona, prestalo je sa smrću Muhammeda, a.s. Prema tome, svako proširenje prava, da bi se suočilo s novim okolnostima i problemima, mora se izvršiti tumačenjem građe koja potječe iz vremena Vjerovjesnika. Različite skupine i pravne škole islama razlikuju se u pojedinostima o tome kako se to treba učiniti, ali se gotovo sve slažu da se novi zakon mora izvesti iz izvora postojećeg islamskog prava. Kao što smo vidjeli u 3. poglavlju,¹⁵ u početku je bilo dosta neslaganja oko toga kako bi se to trebalo uraditi – i gotovo je sigurno da veliki dio građe, koja navodno potječe od Vjerovjesnika, zapravo odražava pravne rasprave tokom prva dva stoljeća islama – ali oko 1000. godine, postojala je široka saglasnost u vezi s intelektualnim metodama koje bi se na odgovarajući način mogle koristiti za tumačenje prava. Nauka koja izlaže ova pravila je usuli-fikh. Kasnije su izvršena poboljšanja, ali je opći obrazac bio jasan.

Do kasnog 11. stoljeća, islamski pravni učenjaci bili su svjesni da postoji bliska veza između usuli-fikha i logike. Gazālī (u. 1111. god.), veliki teolog, čiji rad označava prekretnicu u brojnim oblastima islamske misli, smatra se prvim koji je sistematski ugradio logiku u islamske nauke, iako je teren bio pripremljen barem jedno pokoljenje ranije.¹⁶ Gazālī je pristupio pisanju dva logička priručnika, od kojih se u jednom crpe primjeri iz Kur'ana. U svom priručniku za usuli-fikh, *el-Mustasfā fi 'ilmil-uṣūl* – “Pročišćavanje pravne nauke”, Gazālī podrobno razmatra logiku, pri čemu iskorištava četrdeset stranica razmatrajući osnovnu definiciju, demonstraciju (*ḥadd, burhān*) i srodne teme.¹⁷ On poriče da ovaj logički uvod – sažetak njegova dva logička priručnika, čini pravi dio usuli-fikha, objašnjavajući da je logika neophodna za sve teorijske nauke. Stoga, učenik ne mora prepisivati ovaj dio knjige.¹⁸ Gazālī je bio predvodnik u korištenju logike u usuli-fikhu, a kasniji radovi obično ne sadrže potpuna izlaganja osnovne logike. Ona bi bila nepotrebna, jer je usuli-fikh bio napredan predmet, a na islamskim obrazovnim ustanovama od 13. stoljeća pa nadalje, obično se

God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Dīn al-Āmidī (Salt Lake City, Utah: University of Utah Press, 1992).

15 O poglavlje govori o empirijskom znanju u hadiskoj nauci (*nap. prev.*).

16 Kāšifūl-Giṭā', *Naqd*, str. 6. O logici u Gazālījevom *Munqizu* – njegovom intelektualnom životopisu, vidjeti u nastavku str. 83. On kaže da je logika teološki prihvatljiva, osim u onoj mjeri u kojoj učenicima daje neopravdano povjerenje u metafizička stajališta filozofa.

17 Gazālī, *Mustasfā fi 'ilmil-uṣūl*, sv. 1 (Kairo: el-Maṭbe'a el-Emīrīje, 1322/1904), str. 10–55. One su zapravo polustranice, jer je knjiga štampana s jednim drugim djelom o usuli-fikhu.

18 Gazālī, *Mustasfā*, 1.10.

predavala logika, počevši od prve godine teoloških nauka. Ipak, trag logike je lahko pronaći u upotrebi istaknutih logičkih učenja i termina kao što su *predodžba* i *sud* (*teṣawwur*, *taṣdīq*).

Nisu svi odobravali ovakav razvoj događaja. U svojoj knjizi *Pobijanje logičara*, veliki fundamentalist iz 14. stoljeća Ibn Tejmije oštro je komentirao: “[Osnovna definicija] ulazi u rasprave onih koji se bave načelima religije i fikhom, nakon Ebū Ḥāmida [Gazālīja] na kraju 5/[11.] stoljeća i početkom 6/[12.]. Ebū Ḥāmid je smjestio logički uvod na početku *Pročišćavanja* te je tvrdio da su nauke onoga ko ne posjeduje to znanje nepouzidane. Na tu temu je postavio *Kušač spekulacije* te *Mjerilo znanja* [Gazālījeva dva logička priručnika] i njegovo povjerenje u nju je stalno raslo. Od toga više zaprepastava činjenica da je napisao knjigu pod nazivom *Ispravne terezije*, u kojoj je tvrdio da je naučio logiku od vjerovjesnikâ – ali ju je, zapravo, naučio od Ibn Sīnāa, a Ibn Sīnā ju je naučio iz knjiga Aristotela. Oni koji su pisali o načelima pravne nauke, nakon Ebū Ḥāmida, govorili su o definicijama sukladno metodi onih koji primjenjuju grčku logiku.”¹⁹

Naravno, Ibn Tejmije je bio u pravu, ali je bio na gubitničkoj strani u ovoj raspravi. Kao što vidjesmo, u njegovo vrijeme su proučavaoci teologije redovito bili podučavani logici pripremajući se za napredno proučavanje prava.

Međutim, ovo samo pokazuje da se od ljudi koji su primjenjivali usuli-fikh očekivalo da poznaju logiku; zanimljivo je pitanje kakvo se logičko promišljanje odvijalo unutar discipline usuli-fikha, mimo elemenata izravno unesenih iz tradicionalne logike. Usuli-fikh odnosno pravna nauka je nauka o pravilima izvođenja zakona, pa otuda predstavlja logiku islamskog prava. Ona ima dva vida koji se jasno mogu smatrati logičkim u donekle uvjerljivom smislu: pravilno tumačenje religijskih tekstova i izvođenje obaveza. Prvi se odnosi na semantiku i filozofsku retoriku, a drugi na zaključivanje, posebno analogiju i deontičku logiku.

U svojoj knjizi *Ishod pravne nauke*, Faḥruddīn Rāzī (1149–1209) raspravlja o tome kako različite podjele usuli-fikha proizlaze iz prirode glavnog predmeta: “Naučio si da je usuli-fikh izraz za sve metode fikha i metod zaključivanja u njima, te ono što se može izvesti pomoću njih. Ove metode su ili racionalne ili tradicionalne. Lično mislim da su racionalne metode valjane samo ako ih

19 Ibn Tejmije, *Kitāb er-Redd ‘alel-mantiqījīn* (Ri’aset idāret el-buḥūṣ el-‘ilmīje wel-iftā’ wed-da’we wel-ir-šād; Meka: el-Mektebe el-imdādīje, 1404/1984), str. 14–15. Ibn Tejmije, premda je bio zagovornik najuže vrste doslovnog tumačenja, dobro je poznao islamske i filozofske nauke i, štaviše, potpuno je znao slabe tačke. Njegove kritike filozofije i logike su izuzetno zanimljive. Postoji prijevod jednog od njegovih kraćih pobijanja logike: Wael B. Hallaq, prev., *Ibn Taymiyya against the Greek Logicians* (Oxford: Clarendon Press, 1993).

podržavaju tradicionalne metode... Ovo su podjele usuli-fikha: Prvo, semantika [*lugāt*, dosl., ‘riječi’]; drugo, naredba i zabrana; treće, opće i posebno; četvrto, dvosmisleno i nedvosmisleno; peto, radnje; šesto, derogacija; sedmo, konsenzus; osmo, predaje [Vjerovjesnikovih riječi i djela]; deveto, analogija; deseto, vjerovatnoće [*terādžīb*]; jedanaesto, neovisni sud [*idžtibād*]; dvanaesto, izdavanje pravnih mišljenja; trinaesto, razlike u mišljenju o odgovarajućim metodama pravnog rasuđivanja.”²⁰

Jedan broj ovih naslova je izrazito logičan, naravno, logičan u širem smislu te riječi koji su predočili stoici u svojoj nauci o govoru i mišljenju. Prva knjiga je o semantici, a bavi se općim pitanjima jezika i retoričkim pitanjima, poput metafore. Ideje su očito pozajmljene kako iz logike tako i retorike. Glavnina usuli-fikha sastoji se od razrade primijenjene deontičke logike pet vrijednosti koja je prilično sistematski izložena. Ona razmatra pitanja kao što su nivoi obaveza (naređeno, preporučeno, sporedno, zastrašujuće, zabranjeno), stepen izvjesnosti koji je potreban za uspostavljanje dužnosti, učinak sumnje odnosno proturječnih dokaza o zaduženju te, između ostalog, odnosi među pojedinačnim i zajedničkim dužnostima. Štaviše, ona se bavi načinima zaključivanja, osobito analogijom [*qijās*], koja je najvažniji metod za uspostavljanje zakona u novim okolnostima.

Muslimanski učenjaci su bili savršeno dobro svjesni da je usuli-fikh vezan za logiku – čini se da je to bio glavni razlog zašto se logika podučavala u teološkim školama – a u logičkim tekstovima ponekad navode posebno važne veze, kao što je upotreba analogije i nižih nivoa izvjesnosti u pravnom rasuđivanju. Oni su unijeli logičke termine i pojmove u usuli-fikh, ali izgleda da nisu učinili suprotno – to jest, nisu rastumačili pravno rasuđivanje, kao takvo, unutar logičkih tekstova. Iz tog razloga, veza između ove dvije discipline nije nužno očevidna ako se uzmu u obzir samo izričito logički tekstovi.

KELAM

Kelam je islamska teologija – doslovno, “govor” o religijskim temama. Od svih glavnih disciplina islamskih religijskih nauka, uz moguću iznimku misticizma, kelam se najviše promijenio u svojoj historiji. On je proizašao iz rasprava koje su se pojavile u prvim pokoljenjima islama, kad su muslimani shvatili da

20 Faḥruddīn er-Rāzī, *El-Maḥṣūl fi ‘ilmil-uṣūl*, sv. 1, ur. Ṭāhā Džābir Fejjād el-‘Alwānī (Ledžnetul-buḥūs 13; Rijad: Džāmi‘at el-Imām Muḥammed b. Sa‘ūd el-islāmīje, 1399/1979), str. 223, 226–7. O semantičkoj analizi u sunijskom usulu, vidjeti: Šukrija (Husejn) Ramić, *Language and the Interpretation of Islamic Law* (Cambridge: The Islamic Texts Society, 2003).

podrazumijevajuće tvrdnje islamskih učenja nisu nužno jasne, te da različita tumačenja Kur'ana mogu imati raznorazne teološke i praktične posljedice. Stariji sačuvani teološki tekstovi predstavljaju donekle nasumične zbirke učenjâ, vjerovanjâ bez velikog sistema potkrijepljena dokaznim tekstovima i jednostavnim racionalnim argumentima. Pišući svoje djelo *Iskre rasprave protiv otpadnikâ i novotarâ*, u prvoj trećini 10. stoljeća, El-Eš'arî, nakon dva uvodna odlomka, odmah prelazi na zdravorazumski dokaz da je Bog stvoritelj svijeta:

P. Šta je dokaz da tvorevina ima tvorca koji ju je stvorio i vladara koji ju je mudro uredio?

O. Dokaz je to što je potpuno zreo čovjek prvobitno bio sjemena tekućina, zatim ugrušak, potom mali grumen, pa meso, te kost i krv. Sad dobro znamo da se nije sâm prenio iz stanja u stanje. Jer vidimo da na vrhuncu svoje fizičke i umne zrelosti nije kadar da sebi proizvede sluh i vid, niti da samostalno stvori neki dio tijela...²¹

Ovaj argument je jednostavna razrada dva kur'anska ajeta u kojima se navodi razvoj zametka, kao dokaz Božije moći. Mâturîdî, pišući otprilike stoljeće poslije, u svojoj *Knjizi o jednobštvu*, imao je potrebu početi uvodom u epistemologiju, ali on zauzima tek petnaest stranica u knjizi od 600 strana.²² Mâturîdîjev sljedbenik Usmendî, koji je napisao mnogo manju knjigu stoljeće poslije, blizu sredine 12. stoljeća posvećuje otprilike desetinu knjige od dvije stotine strana epistemološkim pitanjima. Slična knjiga eš'arije Imâmul-Ĥaremejna Džuwej-nîja, koji je pisao otprilike u isto vrijeme, ima sličan format.²³

21 El-Eš'arî, *Kitâbul-Luma'*, prev. Richard J. McCarthy, *The Theology of al-Ash'arî* (Beirut: Imprimerie Catholique, 1953), str. 6.

22 Ebû Menşûr el-Mâturîdî, *Kitâbut-Tewhîd*, ur. Bekir Topaloğlu i Muhammed Aruçi (Istanbul: İSAM, 2005), str. 11–24.

23 'Alâ'uddîn es-Semerqandî el-Usmendî, *Lubâbul-Kelâm*, ur. M. Sait Üzervarlı (Istanbul: İSAM, 2005), str. 33–50. Al-Juwaynî, *A Guide to Conclusive Proofs for the Principles of Belief: Kitâb al-Irshâd ilâ Qawâitî al-Adilla fi Uşûl al-Fitiqâd*, prev. Paul E. Walker (Great Books of Islamic Civilization; Reading, U.K.: Garnett, 2000).

Negdje oko 1300. godine, stanje se potpuno promijenilo. Pojavile su se velike, sistematske teološke poslanice, a najveći dio njih sastojao se od rasprava o zaključivanju i metafizici, pod očiglednim jakim utjecajima filozofije. Primjer je djelo *Nakane Sa'duddīna Teftāzānija*²⁴ – djelo na koje su kasniji učenjaci često pisali komentare. Teftāzānījev kelam se sad uglavnom bavi onim što su teolozi nazivali ‘*umūr ‘āmmē* – “opća pitanja”. U ovom slučaju, veći dio te knjige se gotovo ne razlikuje od filozofije, s tim da se prve četiri “nakane” bave prvim načelima, općim entitetima, vremenskim i vječnim, te atomima. Peta “nakana” je posvećena “božanskom”, ali je pod velikim utjecajem filozofije, o čemu svjedoči njena upotreba termina “Nužni bitak” za imenovanje Boga. Jedino šesta “nakana”, o “stvarima poznatim po predaji”, bavi se onim što bi rani kelamski teolozi prepoznali kao istaknute predmete svoje discipline. U tri stoljeća nakon Gazālīja, filozofija je od protivnika kelamske teologije postala središnji poduhvat i izvor nadahnuća. Sadržaj i metode ove kasnije islamske teologije moderni proučavaoci ne razumiju dobro, ali je jasno da je do 14. stoljeća kelam postao potpuno razvijena skolastička disciplina, kao i filozofska teologija koju su njegovali evropski filozofi-teolozi iz istog razdoblja. Također je očividno da su zanimanja ove discipline obuhvaćala mnogo toga za što bi se moglo smatrati da pripada logici.²⁵

S engleskog preveo
Haris Dubravac

24 Sa'duddīn et-Teftāzānī, *Šerḥul-Meqāsid*, 5 sv. u 4, ur. i kom. 'Abdurrahmān 'Umejre (b.m., eš-Šerīf er-Riḏā, 1989). Opsežan komentar u ovom izdanju moderan je po datumu ali tradicionalan po svojim metodama i sadržaju.

25 Halverson, *Theology and Creed*, str. 33, 44–5, navodi Ibn Ḥaldūna koji je rekao da je kelam postao nepotreban u njegovo vrijeme i da je u svakom slučaju bio temeljito prožet filozofijom. Halverson tvrdi da je ovaj prijelaz na filozofski usmjeren kelam učinio ovu disciplinu beznačajnom u kasnijem islamskom mišljenju, ostavljajući tako moderni islam bez živahne tradicije racionalne teologije. Iako je teško procijeniti približnu važnost kelamske teologije u posljednjih nekoliko stoljeća, sigurno se islamsko pravo proučava mnogo češće te se i popularna izlaganja i napredna djela iz kelama mnogo rjeđe objavljuju od djela o drugim značajnim oblastima islamske misli. Odogovarajući odlomak iz Ibn Ḥaldūnove *Muqaddime* je 3.27–43, prev. Rosenthal, 3.34–55.

جون فلبريج John Walbridge

أين المنطق الإسلامي؟ Where is Islamic Logic?


ملخص: هذه ترجمة جزء كبير من الفصل السادس من كتاب جون فلبريج (John Walbridge) بعنوان *God and Logic in Islam: The Caliphate of Reason* (الله والمنطق في الإسلام: خلافة العقل). المؤلف يسأل نفسه عما إذا كانت العبارة العربية «المنطق» تمثل المنطق الإسلامي بمجموعه أو أنه مجرد اسم لتقاليد معينة من المنطق الإسلامي. وقد وضع في النص «التحجر» المزعوم للمنطق الإسلامي - وخاصة في القرون الوسطى المتأخرة - في موضع الاستفهام مع إشارة غير مباشرة إلى وجود نوبة عقلانية قوية داخل التعليم الإسلامي التقليدي. ويبدو أن أهم الأسباب التي تم من أجلها تعليم المنطق في المدارس كون العلماء المسلمين واعين إلى حد بعيد بأن أصول الفقه مرتبطة ارتباطاً قوياً بالمنطق.

Summary: This is a translation of much of the sixth chapter of John Walbridge's notable book *God and Logic in Islam: The Caliphate of Reason*. The author wonders whether *mantiq* is the overall Islamic logic or just the name of a particular tradition of Islamic logic. The text questions the alleged "ossification" of Islamic logic, especially in the later "Middle Ages", and indirectly indicates the presence of a strong rational note within traditional Islamic education. It seems that the main reason why logic was taught in *madrasas* was that Muslim scholars were well aware that *uṣūl al-fiqh* was firmly tied to logic.

NOVE KNJIGE

SMISAO I BLAGOSLOV ČOVJEKOVE RAVNOTEŽE

Bilješka o knjizi pjesama *Gravitacije* Omera Redžića
("Dobra knjiga", Sarajevo, 2023.)



Format: A5
Br. stranica: 96
ISBN 978-9926-25-003-4
Godina: 2023

Knjiga pjesama *Gravitacije* Omera Redžića izišla je iz štampe na samom početku 2023. godine. U pitanju je prva knjiga ovoga autora. Kako znam da ovaj mladi pjesnik obavlja funkciju imama na području Medžlisa Islamske zajednice Prijedor, nisam dokraja uspijevao da u čitanju/razumijevanju njegovih stihova izbjegnem upravo tu informaciju iz njegove biografije, koja se, u čitanju pjesama, na momente javljala kao izvjesno čitalačko "opterećenje" a ponekad se nudila i kao dobrodošla vodilja kroz jedan autentičan, slojevit i međusobno čvrsto povezan pjesnički svijet. Oduvijek je, naravno, poznato da nije dobro previše *miješati* književnostvaralačku dimenziju s biografskim podacima bilo kojega autora.

Redžićeve *Gravitacije* su mi se otvorile kao jedan izuzetno zreli pjesnički rukopis koji, u vremenu postojećih socijalnih i umjetničkoetičkih oskudica, rasutosti, razrokosti, nesretnih ideoloških nevolja, pokazuje kako svaka istinska poezija

mora, na prvom mjestu, posjedovati zdravu dijalošku otvorenost prema svijetu i vremenu u kojemu se poezija oblikuje. Pojam *gravitacija* nije samo sila uzajamnog privlačenja između određenih masa, nego gravitacijska energija u svome metaforiziranu stanju/ značenju postaje jedinstvena poetizirana priča o socijalizaciji/ resocijalizaciji čovjekova života u ambijentima koji imaju (i koji naslijeđuju) iskustvo traume, kao i u kontekstima kad se ne gubi nada da je moguće postizanje životne ravnoteže i u najotežanijim gravitacijskim uvjetovanostima. Nemoguće je, zapravo, ovu poeziju potpunije percipirati bez elementarna znanja o činjenicama šta se u Prijedoru i u neposrednoj njegovoj okolini događalo devedesetih godina prošloga vijeka. A događali su se agresorski rat, logori, progoni, ubistva, masovna stradavanja muslimanskoga stanovništva, najbrutalniji vidovi obnovljena nacizma iz Drugoga svjetskog rata.

Nemoguće je,
zapravo, ovu
poeziju potpunije
percipirati bez
elementarna znanja
o činjenicama šta
se u Prijedoru i
u neposrednoj
njegovoj okolini
događalo
devedesetih godina
prošloga vijeka.

Redžićev pjesnički subjekt, međutim, sagledava svijet koji neposredno poetizira visoko iznad dojučerašnjih neofašističkih pošasti u ovom dijelu Evrope, on taj svijet, istovremeno, pjesnički i *opisuje* i nadmoćno ironizira, te žali i unekoliko skreće pažnju na kontinuiranu ponovljivost onoga što prepoznajemo kao užas i univerzalnu trajnost zla... Mnoge povijesne dionice ovih prostora kao da *ilustriraju* kako je, prema univerzalnom biblijskome i kur'anskome kazivanju o Kainu/Kabilu i Abelu/Habilu, prvim ljudima rođenim na Zemlji, da je praotac Adem/Adam svoje sinove odgajao nigdje drugdje negoli baš negdje na "brdovitom Balkanu". Nimalo slučajno da se u *Gravitacijama* pjesnički subjekt pita sljedeće: "Hoće li biti dovoljno Abela za sve nerođene Kaine?" Time se želi naglasiti da se zla ponovljivo događaju "otkako je svijeta i vijeka", prolaznost je, međutim, i dalje neumitna i nezaustavljiva, budućnost nikoga ne čeka, pjesnikovo je da, kazano riječima poljskoga pjesničkog genija Czesław Miłosza, *pamti* na način poetskoetičkog pristupa preostalim sastavinama čovjekova svijeta i očuvane ljudskosti u njemu. Osobna i društvena iskustva valja, dakle, primjereno resocijalizirati, tj. valja ih gravitacijski

uravnotežiti na način da ih se transformira u nove, humanističnije vrijednosti za vremena koja dolaze.

Iz tog razloga, na samom početku knjige, u pjesmi ironična naslova “Bagatela”, pjesnički subjekt *ustvrđuje*:

*tijelo pozajmljenu zemlju vratit će
crvi će uraditi svoje a ljudi svoje
i jedni i drugi će izjesti na svoj način
ispolirani mramori
bijeli, crni, crveni, boja fesa, prošarani, rijetki*

*hodajući pored njih
kao da listaš album lijepo obrađenih fotografija
neke veće porodice
ili bolje reći živahno kao dječija bojanica*

*po njima, grobovima, razasut ukrasni bijeli pijesak,
pod refleksijom sunčevom sve pršti od njega
kad se popale ulične rasvjete
poslije prvog smraknuća
pjevušći
život je bagatela smrt je skupa
mladi buntovnici ushićeno će zapaziti
Bože kako imamo lijepo groblje*

Pjesnički subjekt nastoji naglasiti kako nezaustavljiva prolaznost (i svi mi, i danas i oduvijek, u toj neumitnoj ovozemaljskoj prolaznosti) čini da čovjekova “gravitacijska” pozicioniranost prvenstveno ima smisla u sretnijem osjećanju potpune ravnoteže naprema sebe i naprema svijeta koji ga okružuje. Groblja nisu samo uprostoreni mozaici različitih eshatoloških pejzaža, svaki grob se nudi kao pojedinačna živa slika prolaznosti kako god se ponašali ovdašnji, savremeni Kabili i Habili i kako god medijski i drugi balkanski gavrani opskakivali bosanske škripuće vratnice i avlije. Pitanje je samo koliko ovdašnja, naciokratizirana balkanska groblja oblikuju “vjerne sluge” među onima koji im, još uvijek dunjalučki živi, konfesionalno (tačnije, etnonacionalno) *pripadaju*.

Za onoga koga prvenstveno razumijemo kao čovjeka duhovnika svijet nije ništa drugo doli prostrana Božija radionica. I jezik kojim se memorira i socijalizira

pojedinačno životno iskustvo, kao i sama potreba da se oblikuju stihovi, doživljava se kao naročiti Božiji dar. Svaka je umjetnost način da se veliča Stvoritelj “svega vidljivoga i nevidljivoga svijeta”... Isključivo na taj način Redžićev lirski subjekt prihvata i razumijeva svijet oko sebe. Ali, ipak, pjesnički subjekt u *Gravitacijama* taj svijet, koji *doživljava* i neposredno pjesnički *opisuje*, ne želi nimalo dodatno “teologizirati”, odnosno ne želi ga bukvalnodogmatski “formatirati” u izvještačene, atrofirane, pseudopobožnjačke kalupe-dogme, čemu su skloni mnogi savremeni pjesnici tzv. religijske inspiracije, nego ovaj postojeći svijet, kao, kako rekoh, trajnu Božiju radionicu i ljudsku poziciju u njegovim životodajnim slojevinama, prikazuje u punoj otvorenosti, dinamičnosti, božanskoj povezivosti, u onoj zemaljsko-nebeskoj “igrivosti” gdje se i vjera u Stvoritelja i sve ono što je Stvoritelj podario čovjeku uklapa u potrebu za savršenom ravnotežom unutar čovjekova bića i sveukupnog kozmosa koji čovjek nosi u sebi.

Svaka je umjetnost način da se veliča Stvoritelj
“svega vidljivoga i nevidljivoga svijeta”...

Nagoni za kainizacijom određenoga životnog prostora i određenoga vremena što ga je Bog podario svakom čovjeku na Zemaljskoj kugli samo su rušilačke čini naprema onih gravitacijskih silnica kojima i Bog i budućnost čovjekova mogu biti zadovoljni. Iz tog je razloga Redžićev lirski subjekt zanesen svakodnevnim prirodnim radostima i nepredvidivostima, zanesen, primjerice, duhom zrele jeseni i prostranstvima bosanskog ćilima, zanesen znakovitim ogledalima i krovovima, zanesen čuđenjem o uspaničenim dobima i o gradovima koji uporno šute, pa o sjećanjima na ljude koji su bremenili važna životna iskustva i o ustima koja se nevoljko dotiču priče o ratu i zlu u vrijeme rata, nadnesen je nad onima koji su bili žrtve i nad onima koji su bili saučenicima u zlu, govori potom o grijehu i drami čovjekove savjesti, sve se u Redžićevim *Gravitacijama* skladno prelijeva iz jedne pjesničke slike u drugu pjesničku sliku na način da uvijek postoji snažna mozaična veza između onoga što prepoznamo kao jasnu psihološku i biofiziološku gravitacijsku uvjetovanost. Tako, bez zdrave gravitacijske pozicioniranosti i osjećaja za osobnu i zajedničku, Bogom darovanu ravnotežu život je neizvjesno lebdenje u “svemu” i u “ničemu”. A šta je svijet u kojemu živimo i sve što je Bog stvorio i darovao čovjeku nego pohvala kozmičkoj i unutarljudskoj ravnoteži te jasan poziv da se ravnoteže valja biti duboko svjesno i da ju se mora čuvati u ostrvima vlastitih života?

Ono što me lično obradovalo u ovome Redžićevu pjesničkom rukopisu jest njegova i naglašena a nimalo nametljiva književnoetička dimenzija... Povremeni živi i veoma uspješni ironijski pristupi određenim životnim fenomenima i mogućim egzistentnim “nesporazumima” imaju funkciju blagoslovna “skretanja pažnje” i opominjućeg povezivanja. Vidno je to, naprimjer, u pjesmama “Gravitacija”, “Porodično ogledalo”, “Uspavanka”, “Ogledalce, ogledalce”, “Ambalaža” itd. Još davno je, koliko se sjećam, Søren Kierkegard u svome *Brevijaru* pisao o “estetskom i etičkom stadiju” u nekom zamišljajućemu autorskom osjećanju svijeta. “Etička ličnost”, prema Kierkegardu, “jest kao tiha voda koja ima duboko korito. Ko, naprotiv, estetski živi, pokretan je samo na površini...” Estetsko je, dakle, ono što se neposredno vidi, čemu se direktno divimo svojim otvorenim čulima, etičko je sve ono što je smješteno u dubinama određene strukture; na taj sam način, kao čitalac, doživio pjesničku knjigu *Gravitacije* Omera Redžića... *Gravitacije*, zapravo, i jesu više knjiga pjesama negoli neka stihozbirka s obzirom na to da su naslovi određenih pjesničkih dionica i stihovi ispod njih harmonizirajuć povezani u jedinstvenu pjesničku cjelinu... A sâm pjesničko “korito” je u konkretnoj humanističnoj misiji sretnog povezivanja i postojećih i odbjeglih životnih obala.

Koliko god u svojim životima *prkosili* gravitacijskim ovozemaljskim “parametrima”, prostor u kojemu živimo i kojega *ponestaje* u mjeri koliko se kavinovski osiono ponašamo prema darovanu prostoru i prema onima s kojima dijelimo taj isti prostor, te neizostavne “omeđenosti prostora” postaju svjesni barem oni koji nas ispraćaju na Onaj svijet. Najdirektnije to pokazuje posljednja pjesma u *Gravitacijama* “Omeđen prostor”:


*u raju, sveopćem parlamentu religija
razvrstane po dužini šutnje
prozivaju da ustanu*

*potonji se hvataju za slovo
jer teško stoje sa neizgovorenom riječju
između čeljusti, što stoji i reži,
tako učoporeni tako jedinstveni*

*ukрупnat će misli, postat će tromb u žilama društva
i nikad ne znaš kada mogu naići na uzak
omeđen prostor*

Uvijek sam dobre pjesničke knjige razumijevao kao blagotvorni *poziv* na jedno lijepo, ugodno čitalačko putovanje. Ono *putovanje* koje se događa u punoj unutarnjoj ravnoteži i zdravoj osobnoj gravitacijskoj pozicioniranosti. Malo šta kao otvorena, uspjeta, iskrena pjesnička riječ može povezati gravitacijske rubove i sudbonosne polazišne tačke unutar čovjekova bića. Volio bih da se i ovih mojih nekoliko prigodnih riječi razumije na taj način.

Hadžem Hajdarević



Službeni dio

Aktivnosti Sabora

Broj: 03-2-26/22

Datum, 01. džumadel-uhra 1444. h.g.
24. decembar 2022. godine

Na temelju člana 55. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na devetoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 01. džumadel-uhra 1444. h.g., odnosno 24. decembra 2022. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme donio je:

O D L U K U **o imenovanju direktora Uprave za obrazovanje i nauku**

I

Dževad Hodžić imenuje se za direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na mandatni period od četiri godine počev od 01.01.2023. godine.

Imenovanjem za direktora imenovani postaje član Rijasetu Islamske zajednice.

II

Imenovani će svoju dužnost obavljati u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u *Glasniku* Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Sabora
Safet Softić



Broj: 03-2-27/22

Datum, 01. džumadel-uhra 1444. h.g.
24. decembar 2022. godine

Na temelju člana 55. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na devetoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 01. džumadel-uhra 1444. h.g., odnosno 24. decembra 2022. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme donio je:

O D L U K U

o imenovanju direktora Uprave za pravne i administrativne poslove

I

Mensur Karadža imenuje se za direktora Uprave za pravne i administrativne poslove Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na mandatni period od četiri godine počev od 01.01.2023. godine.

Imenovanjem za direktora imenovani postaje član Rijasetu Islamske zajednice.

II

Imenovani će svoju dužnost obavljati u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u *Glasniku* Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Sabora
Safet Softić



Broj: 03-2-28/22

Datum, 01. džumadel-uhra 1444. h.g.
24. decembar 2022. godine

Na temelju člana 55. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na devetoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 01. džumadel-uhra 1444. h.g., odnosno 24. decembra 2022. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme donio je:

O D L U K U

o imenovanju direktora Uprave za vjerske poslove

I

Mensur Malkić imenuje se za direktora Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na mandatni period od četiri godine počev od 01.01.2023. godine.

Imenovanjem za direktora imenovani postaje član Rijaseta Islamske zajednice.

II

Imenovani će svoju dužnost obavljati u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u *Glasniku* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Sabora
Safet Softić



Broj: 03-2-29/22

Datum, 01. džumadel-uhra 1444. h.g.
24. decembar 2022. godine

Na temelju člana 55. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na devetoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 01. džumadel-uhra 1444. h.g., odnosno 24. decembra 2022. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme donio je:

O D L U K U

o imenovanju direktora Uprave za vanjske poslove i dijasporu

I

Muhamed Jusić imenuje se za direktora Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na mandatni period od četiri godine počev od 01.01.2023. godine.

Imenovanjem za direktora imenovani postaje član Rijaseta Islamske zajednice.

II

Imenovani će svoju dužnost obavljati u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u *Glasniku* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Sabora
Safet Softić



Broj: 03-2-30/22

Datum, 01. džumadel-uhra 1444. h.g.
24. decembar 2022. godine

Na temelju člana 55. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na devetoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 01. džumadel-uhra 1444. h.g., odnosno 24. decembra 2022. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme donio je:

O D L U K U

o imenovanju direktora Uprave za ekonomske i finansijske poslove

I

Muhedin Garanović imenuje se za direktora Uprave za ekonomske i finansijske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na mandatni period od četiri godine počev od 01.01.2023. godine.

Imenovanjem za direktora imenovani postaje član Rijaseta Islamske zajednice.

II

Imenovani će svoju dužnost obavljati u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u *Glasniku* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Sabora
Safet Softić



Broj: 03-2-34/22

Datum: 01. džumadel-uhra 1444. h.g.
24. decembar 2022. godine

Na temelju odredbe člana 68. stav 2. i člana 55. stav 3. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - prečišćeni tekst, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na devetoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 01. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 24. decembra 2022. godine, usvojio je:

P R A V I L N I K **o izmjenama Pravilnika o organizaciji i radu Rijasetu**

Član 1.

U Pravilniku o organizaciji i radu Rijasetu broj: 67/14 od 25. oktobar 2014. godine, izmijenjen Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu Rijasetu broj: 03-2-51/19 od 24. augusta 2019. godine u članu 27.a stav (2), mijenja se i glasi:

„(2) *Centar za obuku i kadrove odgovoran je za svoj rad reisu-l-ulemi, odnosno Rijasetu.*“

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u *Glasniku* Rijasetu Islamske zajednice.

Predsjednik Sabora
Safet Softić



Polazeći od Kur'ani kerima, primjera Allahovoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i prakse muslimanskih halifa a posebno osmanskih sultana-halifa a preko opunomoćenih šejhul-islama, neprekinute šerijatske i duhovne veze sa Muhammedom, a.s., izgradnje tekija i hanikaha kao prvih islamskih ustanova na području BiH te drugih historijskih činjenica i pravnih akata koji potvrđuju da derviške ustanove višestoljetno postoje i neprekidno djeluju na našem prostoru i unutar Islamske zajednice, samostalnog uređenja svih pitanja koja se tiču tarikatskog djelovanja, a posebno osnivanja Tarikatskog centra, koji je rezultat sastanka održanog 30. maja 1977.godine između predstavnika derviških redova u BiH i predsjednika Starješinstva Islamske zajednice Bosne i Hercegovine prof. dr. Ahmed-ef. Smajlovića a uz saglasnost predsjednika Sabora Islamske zajednice akademika dr. Hamdije Čemerlića i reisu-l-uleme Naim-ef. Hadžićevića kao i zvanične legalizacije Tarikatskog centra i njegove legitimnosti u radu, potvrđene sa:

1. Upisom Broj: R-II-121/92, knjiga II od 30.12.1992.godine kod Višeg suda u Sarajevu, Republika Bosna i Hercegovina,
2. Upisom Broj: RU-74/03 Knjiga I registra Udruženja od 10.02.2003. godine u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i
3. Upisom promjena u registru Udruženja od 05.04.2022. godine u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.
4. Uredbom o tarikatskim redovima broj: 03-03-1-403/12 od 30. rebiul-evvela 1433. h.g. odnosno 22. februara 2012.g., koju je donio Rijaset Islamske zajednice na četvrtoj redovnoj sjednici održanoj 24. rebiul-evvela 1433. h.g., odnosno 16. februara 2012. godine i
5. Ustavom Islamske zajednice, (članovi 18., 75., 76. i 77.)

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na devetoj redovnoj sjednici održanoj 01. džumadel-uhra 1444. h.g., odnosno 24. decembra 2022. godine donio je:

U R E D B U **O TARIKATSKIM REDOVIMA**

Član 1.

Ovom Uredbom uređuje se položaj tarikatskih redova i Tarikatskog centra u Bosni i Hercegovini u okviru strukture Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Islamska zajednica u BiH).

Član 2.

(1) U okviru Islamske zajednice u BiH organiziraju se tarikatski redovi u skladu sa Ustavom Islamske zajednice.

(2) Osnivanje tarikatskih redova se vrši autonomno u skladu sa pravilima tarikata, a aktivnosti tarikatskih redova moraju biti u skladu sa šerijatskim propisima uz obavezu pridržavanja hanefijskog mezheba i maturidijskog akaida u okviru ehli-sunnetskog pravca, te u skladu sa tradicionalnim usulom pojedinog derviškog reda.

(3) Tarikatski redovi, kao i svi njihovi članovi, dužni su poštovati organizacionu strukturu i normativne akte Islamske zajednice, te čuvati ugled Islama i Islamske zajednice u cjelini.

Član 3.

(1) Tarikatski redovi djeluju u strukturi Islamske zajednice u okviru Tarikatskog centra.

(2) Tarikatski centar je jedna i jedinstvena autonomna institucija za pripadnike ehli-sunnetskih derviških redova (tarikata) u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, muslimana Bošnjaka izvan domovinskih ze-

malja i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju, koja se bavi realizacijom utvrđenih ciljeva.

Član 4.

- (1) Tarikatski centar ima status pravnog lica.
- (2) Procedura osnivanja i upisa Tarikatskog centra u registar pravnih lica Islamske zajednice jednaka je proceduri koja je predviđena za osnivanje i upis drugih pravnih lica Islamske zajednice, u skladu sa Ustavom Islamske zajednice.

Član 5.

- (1) Sjedište Tarikatskog centra je u Sarajevu.
- (2) Radi ostvarivanja ciljeva Tarikatski centar van svoga sjedišta, na cjelokupnom području svoga djelovanja, otvara tekije, zavije, medžlisi-zikre i kancelarijske prostore.

Član 6.

- (1) Tarikatski centar je u okviru Islamske zajednice nadležan za obavljanje zikra i tarikatskog iršada.
- (2) Zikr je zajedničko slavljenje i veličanje Allaha, dž.š., koje se obavlja sjedeći ili stojeći sa učenjima i pokretima prema usulu pojedinog tarikata.
- (3) Iršad je upućivanje na pravi put i vođenje ka vjersko-prosvjetnom i duhovno-odgojnom uzdizanju punoljetnih muslimana, koji su pripadnici derviških redova, usklađenim sa šerijatom i metodološkim pravilima pojedinog tarikata baziranim na načelima tesavvufa, usulskim tarikatskim propisima i tekijskom adabu.
- (4) Iršad obavlja i zikr predvodi šejh po usulu pojedinog tradicionalnog ehli sunnetskog tarikata.

Član 7.

Način konstituiranja, unutrašnja organizacija, izbor organa, njihov položaj, prava i obaveze, uslovi i način prijema i isključenja iz članstva iz Tarikatskog centra kao i sva druga pitanja koja se tiču statusa, organizacije i funkcioniranja Tarikatskog centra se uređuju Statutom Tarikatskog centra kojeg donosi Skupština uz saglasnost Rijasetu.

Član 8.

- (1) Izbor predsjednika Tarikatskog centra, kao i postavljenje šejha ili vekila šejha (starješine) tekije, medžlis-i-zikra i drugih predstavnika vrši Tarikatski centar autonomno.
- (2) Izabranu osobu (šejha ili vekil šejha) odlikuju visoke islamske karakteristike u moralnim vrlinama i tarikatskim stručnim kvalifikacijama.

(3) Izabranom predsjedniku Tarikatskog centra reisul-ulema javno dodjeljuje muraselu u jednoj od tekija koje odredi Tarikatski centar.

(4) Također izabranom starješini tekije i zavije na prijedlog Upravnog odbora Tarikatskog centra, reisul-ulema će izdati dekret o postavljenju, tj. muraselu.

Član 9.

(1) Svoje aktivnosti Tarikatski centar provodi u hanikahima, tekijama, zavijama i međžlisi- zikrovima, koji su osnovne tarikatske jedinice čiji je rad baziran na šerijatu, tesavvufu i tarikatu njegujući zikr i iršad, a primjenjujući ehli-sunnetsku vjersku, odgojnu i prosvjetnu aktivnost.

(2) Pored zikra i iršada u tekijama se obavljaju i druge uobičajene vjerske aktivnosti koje se vezuju za tekiju u okviru važećih propisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kojima je slobodan pristup svih zainteresiranih.

(3) Tarikatske aktivnosti se mogu obavljati i u džamijama, mesdžidima i objektima Islamske zajednice po pozivima organa Islamske zajednice.

(4) Sve tekije, zavije, i drugi objekti Tarikatskog centra i tarikatskih redova vode se u registru Islamske zajednice kao vakufska imovina.

(5) Tarikatski centar vodi interni Registar ovlaštenih osoba za obavljanje zikra i iršada u svim osnovnim tarikatskim jedinicama sa svim neophodnim podacima definisanim provedbenim propisom.

(6) Svim licima iz prethodnog stava izdaje se rješenje koje obavezno sadrži podatke o pročelniku i njegovim tarikatskim ovlaštenjima, adresi mjesta gdje obavlja zikr i druga zaduženja, navodeći pri tom usul koji se primjenjuje, vremenskom terminu obavljanja zikra i drugim pitanjima definisanim Pravilnikom.

(7) Obavijest sa podacima iz prethodnog stava se dostavlja i Rijasetu Islamske zajednice.

Član 10.

(1) Tarikatski centar čuva vjerodostojnost tesavvufsko - tarikatskih usulskih pravila i osigurava njihovo tumačenje i primjenu.

(2) U primjeni i tumačenju tesavvufa i tarikata, posebno u izvršavanju ibadetskih dužnosti, kao i drugih svojih djelatnosti, Tarikatski centar primjenjuje maturidijski akaid, hanefijski mezheb i tradicionalni usul pojedinog ehli-sunnetskog tarikatskog reda te islamsku tradiciju i praksu Bošnjaka.

(3) Tumačenje usklađenosti izvršavanja ibadetskih dužnosti i drugih djelatnosti Tarikatskog centra sa maturidijskim akaidom, hanefijskim mezhebom (i tradicionalnim usulom pojedinog ehli-sunnetskog tarikatskog reda), te islamskom tradicijom i praksom Bošnjaka, daje Vijeće muftija.

Član 11.

(1) Tarikatski centar je autonoman u planiranju i provođenju svojih aktivnosti.

(2) Tarikatski centar u realizaciji svojih zacrtanih aktivnosti vrši koordinaciju rada sa drugim organima i ustanovama Islamske zajednice.

(3) Zajedničke vjerske aktivnosti Tarikatskog centra i drugih organa i ustanova Islamske zajednice se blagovremeno dogovaraju i usaglašavaju između nadležnog muftije ili glavnog imama, te predstavnika matične tekije, odnosno predstavnika Tarikatskog centra u BiH.

(4) Izvođenje vjerskih svečanosti sa tarikatskim sadržajem, a u organizaciji drugih organa i ustanova Islamske zajednice, obavljaju predstavnici Tarikatskog centra uz prethodno blagovremeno upućen i prihvaćen pismeni poziv Tarikatskom centru od strane organizatora date svečanosti.

Član 12.

(1) Pored centralnih organa Tarikatski centar svoje aktivnosti provodi kroz halke.

(2) Halka je osnovna organizaciona jedinica Tarikatskog centra koja se sastoji od više pripadnika tarikata povezanih u izvršavanju tarikatskih dužnosti a prvenstveno zajedničkog zikra.

(3) Odluku o osnivanju ili ukidanju halke donosi Upravni odbor Tarikatskog centra.

(4) Tarikatski centar može u dijaspori organizovati svoje halke.

Član 13.

(1) Tekije i drugi objekti tarikatsko-tesavufske namjene predstavljaju vakufsku imovinu Islamske zajednice.

(2) Vakufska dobra tesavufsko - tarikatske namjene su neotuđiva, trajna dobra čija namjena se ne može mijenjati bez saglasnosti Tarikatskog centra i Vijeća muftija.

(3) Na ovu imovinu se primjenjuju propisi Islamske zajednice koji se odnose na vakufsku imovinu.

Član 14.

(1) Važeći tarikatski dokumenti (svjedodžbe) su inaba, talkin bejatnama, izun vekaletnama i idžazet hilafetnama.

(2) Tarikatske dokumente može izdati samo ovlašteni šejh tarikata sa idžazet (hilafet) namom i neprekinutom silsilom povezanom, preko osnivača (pira) datog tarikata, sa Poslanikom, a.s.

(3) Tarikatski centar donosi Pravilnik o tarikatskim dokumentima i ovlaštenjima.

Član 15.

(1) Tarikatski centar će provoditi odluke i upute najviših organa Islamske zajednice pridržavajući se važećih normativnih akata Islamske zajednice.

(2) Rijaset će poslove iz svoje nadležnosti i komunikaciju sa Tarikatskim centrom vršiti putem Uprave za vjerske poslove.

(3) Rijaset će afirmisati rad Tarikatskog centra kroz organe, javna glasila i medije Islamske zajednice.

(4) Rijaset, muftijstva i medžlisi Islamske zajednice će finansijski podržavati rad tekija, zavija i medžlisi zikrova, koji su članovi Tarikatskog centra.

Član 16.

Tarikatski centar pravi godišnji plan i program rada za nastupajuću kalendar-sku godinu uz prethodno podneseni izvještaj o radu za proteklu godinu Rijasetu Islamske zajednice.

Član 17.

(1) Uprava za vjerske poslove Rijasetu je nadležna za sva pitanja koja se tiču provođenja ove Uredbe kao i za uspostavu i vođenje odgovarajućih evidencija i registara iz oblasti koju Uredba uređuje.

(2) Prilikom predlaganja eventualnih izmjena i dopuna ove Uredbe izvršit će se konsultacije i usaglašavanje sa Tarikatskim centrom.

Član 18.

(1) Na temelju ove Uredbe Rijaset će donijeti akt o osnivanju Tarikatskog centra i načinu upisa u Registar Islamske zajednice.

(2) Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u *Glasniku* Islamske zajednice.

Predsjednik Sabora IZ u BiH

Broj: 03-2-35/22

Aktivnosti Rijaseta

Broj: 02-03-2-378/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.

19. januar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 01. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 19. januara 2023. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme, donio je:

R J E Š E N J E **o imenovanju sekretara Rijaset**

I

Nihad Mehmedović imenuje se za sekretara Rijaset na period od četiri godine počev od 01.01.2023. godine.

II

Imenovani je dužan svoje poslove obavljati u skladu sa normativnim aktima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

III

Za obavljanje poslova sekretara imenovanom se utvrđuje dodatak na plaću u iznosu od 20%.

IV

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-375/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 01. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 19. januara 2023. godine, donio je sljedeću:

ODLUKU

I

Potvrđuje se Odluka Rijaset broj: 02-03-2-153-2/23 donesena na telefonskoj sjednici Rijaset održanoj dana 20. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 12. januara 2023. godine, kojom je data saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Media centra d.o.o. Sarajevo, broj: 01-AD-28/23 od 12. januara 2023. godine, o izboru dr. Muamera Tinjaka za direktora Media centra d.o.o Sarajevo i saglasnost za imenovanje izabranog kandidata za direktora Media centra na mandat od četiri godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-376/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 01. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 19. januara 2023. godine, donio je sljedeću:

ODLUKU

I

Potvrđuje se Odluka Rijaset broj: 02-03-2-136-4/23 donesena na telefonskoj sjednici Rijaset održanoj dana 20. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 12. januara 2023. godine, kojom je data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, broj: 03-2-17-2/23 od 12. januara 2023. godine, o razrješenju dr. Muamera Tinjaka duž-

nosti direktora Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa 31. januarom 2023. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-2138-6/22

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 01. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 19. januara 2023. godine, na prijedlog Uprave za pravne i administrativne poslove, donio je sljedeći:

ODLUKU

Član 1.

Rijaset daje saglasnost na Pravilnik o upravljanju i raspolaganju mezarjima Medžlisa Islamske zajednice Fojnica, broj: 01-02-1-359/22 od 15.12.2022. godine.

Član 2.

Pravilnik iz člana 1. ove odluke usklađen je sa općim normativnim aktima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-245-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
9. januar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 01. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 19. januara 2023. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme, donio je sljedeću:

ODLUKU **o imenovanju rukovodioca Centra za obuku i kadrove**

Član 1.

Amir Sakić imenuje se za rukovodioca Centra za obuku i kadrove na mandat od četiri godine počev od 01. februara 2023.

Član 2.

Imenovani je dužan svoje poslove obavljati u skladu sa normativnim aktima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-247-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.

19. januar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 01. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 19. januara 2023. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme, donio je sljedeću:

ODLUKU **o imenovanju rukovodioca Ureda za društvenu brigu**

Član 1.

Ibrahim Malanović imenuje se za rukovodioca Ureda za društvenu brigu na mandat od četiri godine počev od 01. januara 2023.

Član 2.

Imenovani je dužan svoje poslove obavljati u skladu sa normativnim aktima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-244-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 01. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 19. januara 2023. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme, donio je sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju rukovodioca Izdavačkog centra El-Kalem

Član 1.

Mesud Smajić imenuje se za rukovodioca Izdavačkog centra El-Kalem na mandat od četiri godine počev od 01. januara 2023.

Član 2.

Imenovani je dužan svoje poslove obavljati u skladu sa normativnim aktima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-246-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 01. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 19. januara 2023. godine, na prijedlog Reisu-l-uleme, donio je sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju rukovodioca Ureda za zekat

Član 1.

Vehid Arnaut imenuje se za rukovodioca Ureda za zekat na mandat od četiri godine počev od 01. januara 2023. godine.

Član 2.

Imenovani je dužan svoje poslove obavljati u skladu sa normativnim aktima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 02-03-2-3546-10/22

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.

19. januar 2023. godine

Na osnovu člana 11. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 5/04), člana 6, stav (5) Uputstva o provođenju Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 28/19) i člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, na prijedlog Uprave za obrazovanje i nauku, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj 01. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 19. januara 2023. godine, donio je:

P R A V I L N I K S KRITERIJIMA ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED MEDRESA ISLAMSKJE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za upis učenika u prvi razred medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: medrese).

I OPĆE ODREDBE

Član 2.

(Pravo upisa)

(1) Pravo upisa u prvi razred medresa u statusu redovnog učenika imaju kandidati sa završenom osnovnom školom, koji, pored ostalih uvjeta iz ovog pravilnika, nisu stariji od 18 godina, odnosno, koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju 18 godina života.

(2) Upis kandidata u prvi razred se vrši u skladu s odlukom koju, na prijedlog školskih/upravnih odbora medresa, donosi Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 3. **(Uvjeti za upis)**

Upis učenika u prvi razred medresa vrši se pod istim uvjetima za sve učenike islamske vjeroispovijesti državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inozemstva, kao i za strane državljane i lica bez državljanstva.

Član 4. **(Konkurs)**

(1) Izbor kandidata za upis u medrese vrši se na osnovu ovog pravilnika i konkursa za upis učenika u prvi razred medresa.

(2) Konkurs iz stava (1) ovog člana raspisuje Osnivač i objavljuje ga u islamskim informativnim novinama *Preporod* najmanje mjesec dana prije početka prvog upisnog roka.

(3) Sastavni dio konkursa su kriteriji za prijem učenika u prvi razred medresa.

(4) Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su s uspjehom završili osnovno obrazovanje prema nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu i završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

(5) Nakon što Osnivač objavi konkurs u *Preporodu*, objavit će ga i svaka medresa pojedinačno. Tekst u njemu mora biti usklađen s tekstom konkursa iz stava (2) ovog člana, s tim što se može preciznije odrediti rok i način prijavljivanja i dostavljanja dokumentacije kandidata.

(6) Konkurs koji je medresa sačinila po elementima iz ovog člana objavljuje na svojoj web-stranici, na računima na društvenim mrežama i na oglasnoj tabli, dostupnoj javnosti.

(7) Ukoliko medresa nije primila planirani broj kandidata u prvom upisnom roku, može raspisati konkurs u drugom upisnom roku.

Član 5. **(Način prijavljivanja i vrijeme dostavljanja dokumentacije)**

(1) Informacije o načinu prijavljivanja, te mjestu i vremenu dostavljanja originalnih dokumenata za upis u medrese objavljuju se u konkursu iz člana 4, stav (5), ovog Pravilnika.

(2) Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem prijave.

Član 6. **(Dokumentacija uz prijavu)**

Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medresa, kandidat je dužan dostaviti sljedeće skenirane ili originalne dokumente:

- a. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završenom razredu osnovne škole,
- b. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,

- c. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu,
- d. originalne i prevedene na bosanski jezik dokumente iz tačaka a), b) i c) ovog člana, ovjerene od strane ovlaštenog sudskog prevodioca, ako je kandidat završio osnovnu školu u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, a rješenje o nostrifikaciji će predati nakon objavljivanja rezultata upisa, najkasnije do 31. augusta tekuće godine,
- e. izvod iz matične knjige rođenih,
- f. preporuku glavnog imama medžlisa s područja s kojeg kandidat dolazi,
- g. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz člana 10 ovog pravilnika.

Član 7.

(Procedura prijema i obrade dokumentacije)

(1) Proceduru prijema i obrade dokumentacije učenika provodi tročlana komisija koju imenuje direktor.

(2) Direktor, na prijedlog komisije iz stava (1) ovog člana, utvrđuje preliminarnu rang-listu učenika najkasnije 24 sata od okončanja upisnog roka.

(3) Preliminarnu rang-listu direktor objavljuje na oglasnoj tabli, na web-stranici i na računima na društvenim mrežama medrese, s jasno istaknutom napomenom da je na listu dopušten prigovor roditelja/staratelja u roku od 48 sati od dana objavljivanja.

(4) Odluku o prigovoru donosi školski/upravni odbor, najkasnije u roku od 24 sata.

(5) Konačnu rang-listu svih kandidata primljenih u prvi razred utvrđuje školski/upravni odbor i objavljuje na oglasnoj tabli, web-stranici i na društvenim mrežama medrese.

(6) Kandidati koji su primljeni obavezni su u roku od tri dana predati originalnu dokumentaciju i izjasniti se o upisu u statusu redovnog učenika medrese u kojoj su se prijavili za upis.

(7) Medresa je dužna dostaviti izvještaj o izvršenom upisu kandidata Osnivaču po isteku roka iz stava (6) ovog člana.

II KRITERIJI

Član 8.

(Kriteriji za bodovanje kandidata)

Bodovanje kandidata vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

- a. općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu, odnosno posljednja četiri razreda osnovne škole,
- b. uspjeha iz predmeta: bosanski jezik, engleski jezik ili prvi strani jezik, matematika i islamska vjeronauka u VIII i IX razredu, odnosno posljednja dva razreda osnovne škole,
- c. rezultata postignutog na ispitima eksterne mature za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu,
- d. rezultata postignutih na kantonalnim/regionalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini ili u državi Bosni i Hercegovini, kao i na međunarodnim takmičenjima.

Član 9.

(Kandidati s posebnim statusom)

- (1) Kandidat s posebnim statusom je:
 - a. učenik generacije u osnovnoj školi s diplomom učenika generacije,
 - b. učenik koji je ostvario odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole,
 - c. hafiz, s diplomom hafiza, uz ocjenu primjerno iz vladanja u završnom razredu osnovne škole.
- (2) Kandidat koji je ostvario jedan od rezultata iz stava (1) ovog člana stječe pravo na upis u prvi razred medrese bez daljih uvjetovanja i njemu se dodjeljuju najviše ocjene i bodovi iz takmičenja.

Član 10.

(Broj bodova po osnovu rezultata tokom školovanja)

- (1) Za kandidate koji konkuriraju u medrese, a nisu kandidati s posebnim statusom iz člana 9 ovog pravilnika, broj bodova po osnovu postignutog uspjeha u osnovnoj školi ili na ispitima eksterne mature utvrđuje se na sljedeći način:
 - a. Opći uspjeh u VI, VII, VIII i IX razredu, odnosno posljednja četiri razreda osnovne škole, boduje se s maksimalno 50 bodova, tako da se zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole pomnoži s brojem 2,50.
 - b. Uspjeh iz predmeta bosanski jezik, engleski jezik ili prvi strani jezik, matematika i islamska vjeronauka u VIII i IX razredu, odnosno posljednja dva razreda osnovne škole, boduje se s najviše 20 bodova, tako da se saberu ocjene dobivene u VIII i IX razredu osnovne škole, odnosno posljednja dva razreda osnovne škole, iz ova tri predmeta i pomnože s brojem 0,50 i
 - c. Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se s najviše 20 bodova tako da se ocjene iz svakog od četiri predmeta (bosanski jezik,

engleski jezik, matematika i islamska vjeronauka) boduju s najviše 5 bodova.

(2) Ukupan broj bodova se dobiva tako što se bodovima iz tačke a) dodaju bodovi ili iz tačke b) ili iz tačke c) iz prethodnog stava.

Član 11.

(Bodovi osvojeni na takmičenjima)

(1) Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom/regionalnom i takmičenju na nivou muftijstva učenika osnovnih škola dobije se sljedeći broj bodova:

- a. za osvojeno prvo mjesto tri boda,
- b. za osvojeno drugo mjesto dva boda i
- c. za osvojeno treće mjesto jedan bod.

(2) Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini ili na državnom takmičenju u Bosni i Hercegovini i nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dobije se sljedeći broj bodova:

- a. za osvojeno prvo mjesto četiri boda,
- b. za osvojeno drugo mjesto tri boda i
- c. za osvojeno treće mjesto dva boda.

(3) Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se sljedeći broj bodova:

- a. za osvojeno prvo mjesto pet bodova,
- b. za osvojeno drugo mjesto četiri boda i
- c. za osvojeno treće mjesto tri boda.

(4) Ukupan broj bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u Bosni i Hercegovini ili u Bosni i Hercegovini, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 12.

(Ukupan broj bodova)

Za svakog kandidata koji konkurrira za prijem u prvi razred medrese utvrđuje se ukupan broj bodova po osnovu rezultata navedenih u članovima 9 i 10 ovog pravilnika, a može iznositi najviše 80 bodova.

Član 13.

(Uvjeti za upis učenika iz inozemstva)

(1) Ako je kandidat završio osnovnu školu u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države i ako mu u svjedodžbi o

završenom VIII i IX razredu nema predmeta bosanski jezik, engleski jezik, matematika i islamska vjeronauka, onda se umjesto ocjena iz tog predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

(2) Kandidat koji je završio osnovnu školu u inozemstvu ili je završio osnovnu školu u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države obavezan je priložiti nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju svjedodžbi o završenoj osnovnoj školi, najkasnije do 31. augusta godine u kojoj je aplicirao za upis u prvi razred medrese.

Član 14.

(Prednost pri upisu u prvi razred)

Pod jednakim uvjetima iz ovih kriterija prednost imaju:

- a. djeca boraca-branilaca Bosne i Hercegovine,
- b. djeca ratnih vojnih invalida,
- c. djeca organizatora otpora,
- d. djeca veterana-prvoboraca,
- e. djeca nosilaca najviših ratnih priznanja.

Član 15.

(Stavljanje van snage pravilnika)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe raniji pravilnici kojima je regulirana ova oblast.

Član 16.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u *Glasniku* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a primjenjivat će se za upis kandidata u prvi razred medresa u školskoj 2023/24. godini i dalje.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-5520-5/22

Datum: 18. redžeb 1444. god. po H.

09. februar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 02. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 18. redžeba 1444. god. po H., odnosno 09. februara 2023. godine, na prijedlog Uprave za pravne i administrativne poslove, donio je sljedeću:

ODLUKU

Član 1.

Rijaset daje saglasnost na Pravilnik o upravljanju, uređenju i održavanju vakufskih mezarja na području Medžlisa Islamske zajednice Cazin, broj: 01-02-1-154/22 od 31.10.2022. godine.

Član 2.

Pravilnik iz člana 1. ove odluke usklađen je sa općim normativnim aktima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-269-3/23

Datum: 18. redžeb 1444. god. po H.

09. februar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 02. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 18. redžeba 1444. god. po H., odnosno 09. februara 2023. godine, na prijedlog Uprave za obrazovanje i nauku, donio je sljedeću:

ODLUKU

I

Rijaset daje saglasnost na Odluku Vijeća Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, broj: 03-03-tem.sjed.-80/23 od 16.01.2023. godine, o izboru dr. Mustafe Hasanija na dužnost dekana Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, na mandatni period od četiri godine počevši od 19.05.2023. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-524-2/23

Datum: 18. redžeb 1444. god. po H.
09. februar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 02. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 18. redžeba 1444. god. po H., odnosno 09. februara 2023. godine, na prijedlog Uprave za obrazovanje i nauku, donio je sljedeći:

ODLUKU **o imenovanju redakcije *Glasnika i Takvima***

Član 1.

Rijaset Islamske zajednice imenuje redakciju *Glasnika i Takvima* u sljedećem sastavu:

1. Mustafa Prljača
2. Meho Šljivo
3. Samedin Kadić
4. Senada Tahirović
5. Mevludin Dizdarević
6. Ekrem Tucaković
7. Aldina Suljagić Piro

Mandat redakcije je četiri godine počevši od 07.03.2023. godine.

Član 2.

Zadužuje se redakcija da kreira i pripremi pojedinačni koncept razvoja ova dva glasila.

Redakcija je obavezna da kontinuirano prati i analizira sadržaje koji se objavljuju u ovim glasilima i po potrebi predlaže odgovarajuća rješenja.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-76-3/23

Datum: 18. redžeb 1444. god. po H.
09. februar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 02. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 18. redžeba 1444. god. po H., odnosno 09. februara 2023. godine, na prijedlog Uprave za vjerske poslove, donio je:

ODLUKU
o imenovanju Upravnog odbora
Agencije za certificiranje halal kvalitete

Član 1.

Imenuje se Upravni odbor Agencije za certificiranje halal kvalitete u sastavu:

1. Ahmed Hatunić, predsjednik
2. Amir Sakić, član
3. Midhat Jašić, član
4. Faruk Mulabdić, član
5. Ahmed Huskanović, član

Upravni odbor je dužan svoju dužnost obavljati u skladu sa Statutom Agencije za certificiranje halal kvalitete, normativnim aktima Islamske zajednice u BiH i drugim pozitivno-pravnim propisima.

Član 2.

Upravni odbor iz člana 1. ove Odluke imenuje se na mandatni period od 4 godine, počev od 11.02.2023. do 10.02.2027. godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-380-3/23

Datum: 18. redžeb 1444. god. po H.
09. februar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 02. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 18. redžeba 1444. god. po H., odnosno 09. februara 2023. godine, na prijedlog Uprave za pravne i administrativne poslove, donio je sljedeću:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke broj:
02-03-2-1388-2/22 od 21. aprila 2022. godine

Član 1.

Član 1. Odluke se mijenja i glasi:

“Ovom Odlukom regulišu se uvjeti i način postavljanja telekomunikacijske opreme na objektima i drugoj imovini Islamske zajednice u BiH”.

Član 2.

U članu 2. u stav (1) riječi “Baznih stanica mobilnih mreža” zamjenjuju se riječima:

“Telekomunikacijske opreme”

Stav (3) mijenja se i glasi:

“Saglasnost za postavljanje telekomunikacijske opreme izdaje se na određeno vrijeme do deset godina, s mogućnošću produženja.”

Član 3.

U članu 3. stav (1) mijenja se i glasi:

“Podnosilac zahtjeva za postavljanje telekomunikacijske opreme na nekretninama Islamske zajednice u BiH, pored dokumentacije propisane Pravilnikom o građenju, rekonstrukciji i popravci objekata Islamske zajednice u BiH, obavezan je uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Dozvolu Regulatorne agencije za komunikaciju za pružanje telekomunikacijskih usluga;

Idejno tehničko rješenje na osnovu kojeg se može vidjeti izgled, tehničke karakteristike i način postavljanja i montaže opreme;

Elaborat ili izvještaj nadležne ustanove sa mišljenjem/zaključkom o uticaju instalirane opreme na okolinu i zdravlje ljudi.

U stavu (2) i stavu (3) riječi “Bazne stanice mobilnih mreža” zamjenjuju se riječima “Telekomunikacijska oprema”.

U stavu (2) na kraju tačke i) umjesto interpunkcijskog znaka tačka-zarez dodaje se interpunkcijski znak zarez, a zatim sljedeće riječi:

“kao i izjavu o sigurnosti temeljenu na proračunima i mjerenjima veličine elektromagnetnog polja”.

Član 4.

Iza člana 3. dodaje se novi član 3a. koji glasi:

“Ukoliko se ukaže potreba za obezbjeđenjem dodatnog elektroenergetskog priključka sa distributivne mreže za potrebe telekomunikacijske opreme, organi ili ustanove Islamske zajednice u BiH koji upravljaju tom imovinom, mogu obezbijediti dodatni elektroenergetski priključak odgovarajuće snage, s tim što sve troškove obezbjeđivanja dodatnog elektroenergetskog priključka snosi podnosilac zahtjeva odnosno Zakupac.

Do obezbjeđivanja dodatnog priključka za potrebe telekomunikacijske opreme na energetska mrežu, omogućit će se korištenje električne energije iz objekta Islamske zajednice u BiH uz obavezu plaćanja utroška električne energije od strane Zakupca.”

Član 5.

U članu 4. u stavu (1) i (2) riječi “*Bazne stanice mobilnih mreža*” zamjenjuju se riječima “*Telekomunikacijska oprema*”.

Član 6.

Odluka stupaju na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-723/23

Datum: 18. redžeb 1444. god. po H.

09. februar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 02. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 18. redžeba 1444. god. po H., odnosno 09. februara 2023. godine, na prijedlog Uprave za vjerske poslove, donio je sljedeću:

ODLUKU

Član 1.

Rijaset Islamske zajednice kao jedini član Privatne predškolske ustanove “*La-stavica*” Zenica, (u daljem tekstu: Ustanova) skraćeni naziv firme: PPU “*La-stavica*” Zenica sa sjedištem u Zenici, ul. Bilmišće bb, upisana u registar privrednih subjekata kod Općinskog suda u Zenici pod MBS: 43-05-0028-12, JIB: 4218789440000 i imatelj jedinog udjela u procentualnom iznosu osnovnog kapitala od 100 % udjela sa ugovorenim i uplaćenim kapitalom u novcu u iznosu od 22.000,00 KM, prenosi na Medžlis Islamske zajednice Zenica 100% udjela Ustanove ukupnog nominalnog iznosa 22.000,00 KM (dvadesetdvijehiljade konvertibilnih maraka), koji ujedno predstavlja 100% (sto posto) osnovnog kapitala Ustanove.

Član 2.

Pijenos poslovnog udjela iz člana 1. ove Odluke izvršit će se bez naknade.

Član 3.

Na temelju ove Odluke Rijaset kao prenosilac i Medžlis IZ Zenica kao sticatelj zaključit će ugovor o prijenosu poslovnog udjela.

Član 4.

Medžlis IZ Zenica ovim putem stiče predmetni udio i u skladu s tim postaje jedini vlasnik udjela u Ustanovi.

Član 5.

Uz poslovni udjel iz člana 1. ove Odluke, Rijaset prenosi na Medžlis IZ Zenica i sva prava i obaveze koja proizlaze iz poslovnog udjela prema Ustanovi u skladu sa aktima Ustanove i Zakonima počev od dana zaključenja Ugovora.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-716/23

Datum: 18. redžeb 1444. god. po H.

09. februar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 02. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 18. redžeba 1444. god. po H., odnosno 09. februara 2023. godine, donio je sljedeću:

ODLUKU

I

Potvrđuje se Odluka Rijaset broj: 02-03-2-418-3/23 donesena na telefonskoj sjednici Rijaset održanoj dana 03. redžeba 1444. god. po H., odnosno 25. januara 2023. godine, kojom je data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, broj: broj: 03-2-28-2/23, od 24. januara 2023. godine, o izboru Ismail-ef. Smajlovića za direktora Studentkog centra i saglasnost za imenovanje izabranog kandidata za direktora Studentskog centra na mandat od četiri godine, od 01.02.2023. do 31.01.2027. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-5463-4/22

Datum: 06. džumadel-uhra 1444. god. po H.

29. decembar 2022. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, a u skladu s članom 11. Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske

zajednice u Bosni i Hercegovini, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 67. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 06. džumade-l-uhra 1444. god. po H., odnosno 29. decembra 2022. godine, na prijedlog muftije tuzlanskog dr. Vahid-ef. Fazlovića, donio je sljedeće:

R J E Š E N J E

I

Dženan Rahmanović imenuje se za rukovodioca službe za pravne i administrativne poslove u Muftijstvu tuzlanskom na mandat od četiri godine počev od 01.01.2023. godine.

Imenovanjem za rukovodioca imenovani postaje član Muftijstva.

II

Imenovani će svoju dužnost obavljati u skladu sa Ustavom, Pravilnikom o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u BiH i drugim propisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u *Glasniku* Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-5463-3/22

Datum: 06. džumadel-uhra 1444. god. po H.

29. decembar 2022. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaset, a u skladu s članom 11. Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 67. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 06. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 29. decembra 2022. godine, na prijedlog muftije tuzlanskog dr. Vahid-ef. Fazlovića, donio je sljedeće:

R J E Š E N J E

I

Muamer Zukić razrješava se dužnosti rukovodioca Službe za pravne i administrativne poslove u Muftijstvu tuzlanskom zaključno sa 31.12.2022. godine.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u *Glasniku* Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Rijaseta broj: 02-03-2-1130-3/22 od 24. mart 2022. godine Muamer Zukić imenovan je na mjesto rukovodioca Službe za pravne i administrativne poslove u Muftijstvu tuzlanskom na mandat od četiri godine.

Budući da je Muftijstvo sa imenovanim, na njegov zahtjev, potpisalo Ugovor o mirovanju prava i obaveza iz radnog odnosa do povratka s navedene funkcije za delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Muftija tuzlanski je, saglasno nadležnostima iz člana 11. Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u BiH, predložio Rijasetu da imenovanog razriješi dužnosti rukovodioca.

Na temelju navedenog riješeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja imenovani može uložiti prigovor Rijasetu u roku od osam dana od dana prijema Rješenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-153-2/23

Datum: 20. džumadel-uhra 1444. god. po H.
12. januar 2023. godine

Na temelju člana 25. i člana 26. Statuta Media centra broj: 03-2-39/17 od 28. oktobra 2017. godine i člana 31. Poslovnika o radu Rijaseta, Rijaset Islamske zajednice u BiH kao Skupština Media centra na telefonskoj sjednici, održanoj dana 20. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 12. januara 2023. godine, donio je sljedeću:

O D L U K U

I

Rijaset Islamske zajednice daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Media centra d.o.o. Sarajevo, broj: 01-AD-28/23 od 12. januara 2023. godine, o izboru dr. Muamera Tinjaka za direktora Media centra d.o.o. Sarajevo i saglasnost za imenovanje izabranog kandidata za direktora Media centra na mandat od četiri godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-418-3/23

Datum: 03. redžeb 1444. god. po H.
25. januar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta i člana 31. Poslovnika o radu Rijaseta, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na telefonskoj sjednici održanoj dana 03. redžeba 1444. god. po H., odnosno 25. januara 2023. godine, na prijedlog Uprave za obrazovanje i nauku, donio je sljedeću:

ODLUKU

I

Rijaset Islamske zajednice daje saglasnost na Odluku Upravnog odbora Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, broj: 03-2-28-2/23, od 24. januara 2023. godine, o izboru Ismail-ef. Smajlovića za direktora Studentskog centra i saglasnost za imenovanje izabranog kandidata za direktora Studentskog centra na mandat od četiri godine, od 01.02.2023. do 31.01.2027. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 02-03-2-136-4/23

Datum: 20. džumadel-uhra 1444. god. po H.
12. januar 2023. godine

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta i člana 31. Poslovnika o radu Rijaseta, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na telefonskoj sjednici, održanoj dana 20. džumadel-uhra 1444. god. po H., odnosno 12. januara 2023. godine, na prijedlog Uprave za obrazovanje i nauku, donio je sljedeću:

ODLUKU

I

Rijaset Islamske zajednice daje saglasnost na Odluku Upravnog odbora Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, broj: 03-2-17-2/23 od 12. januara 2023. godine, o razrješenju dr. Muamera Tinjaka dužnosti direktora Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa 31. januarom 2023. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Aktivnosti Vijeća muftija

Broj: 04-1-435-4/23

Datum: 10. redžeb 1444. h. g.

1. februar 2023. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na drugoj tematskoj sjednici, održanoj u Brčkom dana 10. redžeba 1444. h.g., odnosno 1. februara 2023. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost Medžlisu IZ Tuzla da može izvršiti uspostavu prava služnosti na vakufskoj nekretnini označenoj kao k.č. 1295/1, KO Tuzla III, u dužini od 57 m i širini 2 m, u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, a u skladu sa idejnim projektom i pod sljedećim uvjetima:

Prilikom izrade projektne dokumentacije ista treba biti izrađena na način da neće ugroziti eventualno buduće izdavanje građevinske dozvole na navedenom zemljištu (saobraćajnica ili neki drugi objekat), a ukoliko postavljanje instalacija bude smetnja Medžlisu IZ Tuzla, JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo se obavezuje da će izvršiti izmještanje navedenih kablova o svom trošku.

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo se obavezuje platiti adekvatan iznos naknade na ime umanjena vrijednosti zemljišta zbog zasnivanja prava služnosti na osnovu procjene ovlaštenog vještaka, oko čijeg angažmana će se usaglasiti obje strane.

Medžlis IZ Tuzla će zaključiti sa JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obaveze po ovom predmetu.

Obavezuje se Medžlis IZ Tuzla da dobijena finansijska sredstva utroši u unapređenje istoimenog vakufa.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Tuzla i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-2-5/23

Datum: 10. redžeb 1444. h. god.

1. februar 2023. god.

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na drugoj tematskoj sjednici, održanoj u Brčkom dana 10. redžeba 1444. h.g., odnosno 1. februara 2023. godine, na kojoj je raspravljano o zekatu, sadekatul-fitr i kurbanu, a nakon podnesenih referata i diskusija, usvojilo je sljedeće

ZAKLJUČKE

Zekat, sadekatul-fitr i kurban su obredi (ibadeti) koje muslimani vjerno i dosljedno izvršavaju još od vremena Muhammeda, a.s. Ulul-emr ima pravo i obavezu da im osigura adekvatne uslove za izvršavanje ovih obreda. Organiziranim prikupljanjem i distribucijom zekata i sadekatul-fitra, Islamska zajednica u BiH, posredstvom fonda Bejtul-mal, čini da izvršavanje ovih ibadeta bude u skladu s izvornom Poslanikovom, a.s., i praksom hulefai-rašidina.

Samo organiziranim prikupljanjem i distribucijom sredstava zekata i sadekatul-fitra u Fond Bejtul-mal ostvaruje se puna intencija propisa o ovim davanjima.

Vijeće muftija naglašava da se organiziranim prikupljanjem zekata na poljoprivredne proizvode upotpunjuje provođenje propisa o zekatu. Vijeće pohvaljuje nivo saradnje organizacionih jedinica Islamske zajednice u BiH tokom prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode, njegovog transporta, skladištenja i podjele. Dosadašnji rezultati pokazuju svijest vjernika, davaoca ovog zekata, o važnosti ovog ibadeta.

Vijeće muftija iskazuje podršku koordiniranom načinu vođenja akcije kurbana, koju organiziraju Rijaset i uprave medresa. Organizirani način žrtvovanja kurbana je usmjeren na vjernike koji nisu u prilici izvršiti taj čin u svome domaćinstvu. Otkupom stoke od domaćih proizvođača, osnažuje se njihov opstanak u mjestima povratka, a kontinuirano se pomažu učenici, studenti i sve generacije i grupe socijalno-ugroženih stanovnika Bosne i Hercegovine.

Vijeće muftija ističe značaj aktivnosti Ureda za društvenu brigu, koji sredstvima Bejtul-mala pomaže socijalno ugroženim kategorijama našeg društva, te time upotpunjuje socijalno-humanitarnu misiju Islamske zajednice u BiH.

Vijeće muftija insistira na daljnjem jačanju institucionalne saradnje organa i ustanova Islamske zajednice u dijaspori i Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-2-232/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.
7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, razmatrajući upite pojedinih članova i pripadnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o dozvoljenosti ukopa nemuslimanke, sljedbenice Knjige, u muslimansko mezarje pored supruga muslimana, a na temelju priloženog referata dr. Huseina Kavazovića *Prava supruge nemuslimanke, sljedbenice Knjige, na opremanje i ukop nakon smrti*, te uzimajući u obzir fetvu Vijeća za fetve o ovom pitanju od 4. džumadel-ula 1428. h.g., odnosno 21. maja 2007. godine, donijelo je sljedeći:

ZAKLJUČAK

kojim spomenuta fetva ostaje na snazi ali se specificira na sljedeći način:

Muž supruge, sljedbenice Knjige, ili neko ko se brine o njenom ukopu, treba pokušati osigurati grobno mjesto za preminulu suprugu u groblju koje pripada njenoj konfesionalnoj zajednici, jer je to njeno pravo. Ukoliko to ne uspije realizirati, a u mjestu postoji gradsko groblje, pokušat će joj obezbijediti grobno mjesto u tom groblju. Međutim, ukoliko ni to ne uspije realizirati, obratit će se za pomoć organu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i zatražiti da se dotična ukopa u muslimansko mezarje. Predstavnik muslimanske zajednice na tom području, po osnovu *as-siyāsah aš-šar'īyyah*, koja se temelji na hadisu: *Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado; poglavar je pastir u svom narodu i on je odgovoran za njih* (Al-Buḥārī), dozvolit će da se izvrši ukop u muslimansko mezarje, na osnovu načela *prijeke potrebe*.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-238-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.
7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine,, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost Medžlisu IZ Banovići da od dobijenih sredstava od transformacije vakufske imovine na osnovu Zaključka vijeća muftija broj 04-1-211-2/20 od dana 30.11.2020. godine, može izvršiti kupovinu poslovnog prostora u ul. Alije Izetbegovića bb, površine 35 m², poblizhe označenog kao k.č. broj 337/E30 u naravi poslovni prostor površine 35 m², upisan u ZK uložak broj 2717, KO Banovići Grad, za iznos od 70.000,00 KM, te da se iznos od 15.000,00 KM uloži u adaptaciju i privođenje krajnjoj namjeni predmetnog poslovnog prostora.

Obavezuje se Vakufska direkcija da finansijska sredstva u iznosu od 85.000,00 KM uplati Medžlisu IZ Banovići u svrhu kupovine predmetnog poslovnog prostora.

Za sprovođenje ovog Zaključka zadužuju se Vakufska direkcija i Medžlis IZ Banovići.

Obavezuje se Medžlis IZ Banovići da Vakufskoj direkciji dostavi izvještaj o realizaciji zaključka.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-239-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine,, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Mezarje u džematu Ripač, Medžlis IZ Bihać, označeno kao k.č. broj 1349, ukupne površine 992 m² i k.č. broj 1350, ukupne površine od 554m², upisane u PL broj 211, KO Ripač, se proglašava neaktivnim.

Na predmetnom mezarju dozvolit će se ukop ranije rezervisanim mjestima i to za Ćoralić Ćazim i Ćoralić Muniru na parceli označenoj kao k.č. broj 1349 i Ćirić Fatima na parceli označenoj kao k.č. broj 1350.

Medžlis IZ Bihać je dužan poduzeti sve radnje s ciljem zatvaranja predmetnog mezarja. Obavezuje se Medžlis IZ Bihać da redovno održava predmetno mezarje.

Zadužuje se Medžlis IZ Bihać da Vakufskoj direkciji dostavi izvještaj nakon realizacije ovog zaključka.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Bihać i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-240-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost Medžlisu IZ Puračić da može izvršiti uklanjanje vakufskog objekta u džematu Turija izgrađen na parceli označenoj kao k.č. broj 1532, upisana u PL broj 377, KO Turija,

Zadužuje se Medžlis IZ Puračić da Vakufskoj direkciji dostavi izvještaj nakon realizacije ovog zaključka.

Za provođenje ovog zaključka zadužuju se Medžlis IZ Puračić i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-241-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost Medžlisu IZ Ljubuški da može izvršiti transformaciju/zamjenu dijela vakufske nekretnine označene kao kao k.č. broj 967, u površini od 75 m2, upisane u PL broj 829, KO Ljubuški, za dio nekretnine u vlasništvu Grada Ljubuški, označene kao k.č. broj 2201/1 u površini od 217 m2, upisane u PL broj 320, KO Ljubuški uz obavezu da Grad Ljubuški finansira izgradnju potpornog zida i ograđivanja mezarja od strane puta.

Zamjena se ima izvršiti u skladu sa urađenom skicom terena.

Obavezuje se Medžlis IZ Ljubuški da dio nekretnine koji se dobija u zamjeni pripoji vakufskoj nekretnini označenoj kao k.č. broj 967.

Zadužuje se Medžlis IZ Ljubuški da Vakufskoj direkciji dostavi izvještaj nakon realizacije predmetne zamjene.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Ljubuški i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-242-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost Medžlisu IZ Tuzla da može u korist Nermina Hasića izvršiti prijenos vlasništva na parceli označenoj kao kao k.č. broj 1429/5, u naravi garaža, dvorište, površine 18 m2, upisana u ZK uložak broj 11860 KO SP_Tuzla.

Obavezuje se Medžlis IZ Tuzla da sredstva koja je dobio u iznosu od 1.080,00 KM utroši u unapređenje istoimenog vakufa.

Zadužuje se Medžlis IZ Tuzla da Vakufskoj direkciji dostavi izvještaj nakon realizacije ispravke katastarskog upisa.

Za provođenje ovog zaključka obavezuju se Medžlis IZ Tuzla i Vakufska direkcija.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-243-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Džanić Senija, kći Huse, iz Pridjela Gornjeg, može za potrebe vakufa džemata Pridjel Gornji, Medžlis IZ Doboj, uvakufiti zemljišnu parcelu koju će kupiti od Avdić rođ. Mustafić Nesibe označenu kao k.č. br. 1297/1, zv. „Selište”, u naravi oranica/njiva 6. klase, površine 2.074 m², upisanu u list nepokretnosti 906/0 K.O. Pridjel i zemljišnu parcelu koju će kupiti od Grahić Ibrahima, sina Muhameda, označenu kao k.č. br. 1297/2, zv. „Selište”, u naravi njiva 6. klase, površine 1.884 m², upisanu u list nepokretnosti br. 433/0 KO Pridjel, uz uvjet da se predmetne nekretnine uknjiže na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Doboj – vakuf džemata Pridjel Gornji.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifi izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Doboj i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-244-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Ahmić rođ. Delić Nafa, kći Mustafe, iz Miljanovaca, može za potrebe vakufa džamije Miljanovci, Medžlis IZ Tešanj, uvakufiti svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 559/2, zv. „Brkovac”, u naravi oranica/njiva 6. klase, površine 1.520 m², upisanu u p.l. br. 27 K.O. Miljanovci Gornji, uz uvjet da se predmetna nekretnina uknjiži na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Tešanj – vakuf džamije Miljanovci.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifi izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Tešanj i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 04-1-245-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj tridesetj i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Mujčin Aznaida kći Islama, iz Nove Kasabe, može za potrebe izgradnje gasulhane i ukopa članova njene porodice, Medžlis IZ Vlasenica, uvakufiti svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1200/2, zv. „Ovlagija”, u naravi njiva 4. klase, površine 572 m², upisane u p.l. br. 165/3 K.O. Nova Kasaba, uz uvjet da se predmetna nekretnina uknjiži na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Vlasenica – vakuf džemata Nova Kasaba.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Vlasenica i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-246-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se naknadna saglasnost da džematlije džemata Rapatnica, mogu za potrebe proširenja mezarja Jasik u džematu Rapatnica, Medžlis IZ Srebrenik, uvakufiti zemljišnu parcelu koju su kupili od Mešanović Ramiza i Muhibe, označenu kao k.č. br. 594/8, zv. „Greblje”, u naravi oranica/njiva 4. klase, površine 3.403 m², upisanu u p.l. br. 1669 K.O. Rapatnica i suvlasnički dio u udjelu 1/6 parcele označene kao k.č. br. 594/9, zv. „Greblje”, u naravi pristupni put, površine 795 m², upisanu u p.l. broj 997 K.O. Rapatnica, uz uvjet da se predmetne nekretnine uknjiže na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Srebrenik – vakuf džemata Rapatnica.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifima izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Srebrenik i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-247-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj tridesetoj i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Medžlis IZ Tešanj, može za potrebe vakufa džamije Miljanovci, uvakufiti svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 259/1, zv. „JEZERO”, u naravi oranica/njiva 5. klase, površine 2.119 m² i k.č. br. 259/3, zv. „JEZERO”, u naravi groblje/mezarje površine 1.340 m², upisane u p.l. broj 1085 K.O. Miljanovci Gornji, uz uvjet da se predmetne nekretnine uknjiže na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Tešanj – vakuf džamije Miljanovci.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifu izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Tešanj i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-248-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Hadžalić Husrev sin Hajdara, iz Visokog, može za potrebe vakufa džamije Buzići, Medžlis IZ Gračanica - Visoko, uvakufiti svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 688, zv. „PODKUĆA”, u naravi njiva 3. klase, površine 1.427 m², upisanu p.l. broj 184 što po starom premjeru odgovara upisu u zk. ul. br. 198 K.O. Dobrinje i k.č. br. 602 zv. „NADKUĆA”, u naravi dvorište površine 158 m² i stambena zgrada br. 1 površine 24 m², upisane u p.l. i zk. ul. br. 211, K.O. Dobrinje, uz uvjet da se predmetne nekretnine uknjiže na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Gračanica kod Visokog – vakuf džamije Buzići.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifu izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Gračanica kod Visokog i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-249-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Omičević Muhamed sin Fehima, iz Modriče, može za potrebe mezarja u džematu Jakeš, Medžlis IZ Modriča, uvakufiti svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1546, zv. „KOD MEJTEFA”, u naravi voćnjak 2. klase površine 1.519 m², upisan u list nepokretnosti broj 415/1 K.O.Vukosavlje, uz uvjet da se predmetna nekretnina uknjiži na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Modriča – vakuf džemata Jakeš.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifu izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Modriča i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 04-1-250-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Jusufović Osman sin Mustafe, iz Gračanice, može za potrebe džemata Donja Lohinja, Medžlis IZ Gračanica, uvakufiti svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2555/1, zv. „PARLOŠEVAC”, u naravi oranica/njiva 3. klase, površine 2.188 m² i oranica/njiva 4. klase, površine 1.570 m², ukupne površine 3758 m², upisane p.l. broj 348 K.O. D. Lohinja - Pribava, što po starom premjeru odgovara upisu u zk. ul. br. 2739 K.O. Donja Lohinja – Pribava, uz uvjet da se predmetne nekretnine uknjiže na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Gračanica – vakuf džemata Donja Lohinja.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifu izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Gračanica i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-251-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Hasanović Ibrahim sin Mehe i njegovi sinovi Mehmed i Emir, iz Gračanice, mogu za potrebe vakufa džamije u Vranovićima, Medžlis IZ Gračanica, uvakufiti nekretnine koje bi kupili od Hamidović Hanke i Joldić Hatidže, označene kao k.č. br. 802, zv. „Bašča”, u naravi kuća i zgrada površine 46 m², dvorište površine 500 m² i voćnjak 3. klase površine 306 m², ukupne

površine 852 m², upisane p.l. broj 259 K.O. Vranovići, uz uvjet da se predmetne nekretnine uknjiže na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Gračanica – Vakuf džamije Vranovići.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifima izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Gračanica i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-252-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Musić rođ. Rizvić Raza kći Omera, iz Glodi, može za potrebe džamije u Ravnama, Medžlis IZ Zvornik, uvakufiti svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 5633/1, zv. „Gornje Ravne”, u naravi njiva 5. klase, površine 1.993 m², upisanu u p.l. broj 2885/0 K.O. Kamenica, uz uvjet da se predmetna nekretnina uknjiži na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Zvornik – Vakuf džamije Ravne.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifi izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Zvornik i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-253-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj

sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Šegić Muharem sin Sulejmana, iz Vlasenice, može za potrebe izgradnje mesdžida u selu Rubinići, džemat Nevačka, Medžlis IZ Vlasenica, uvakufiti svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1729, zv. „BRDO”, u naravi pašnjak 4. klase, površine 6764 m², upisanu list nepokretnosti broj 338 K.O. Pjenovac, uz uvjet da se predmetna nekretnina uknjiži na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Vlasenica – Vakuf džemata Nevačka.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifu izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Vlasenica i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-254-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Mušanović Šefija sin Ibrahima, iz Banovića može za potrebe džamije u Seoni, Medžlis IZ Banovići, uvakufiti svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2607, zv. „DOLOVI”, u naravi njiva 2. klase, površine 2.307 m², upisanu zk. ul. br. broj 1099 K.O. Seona, uz uvjet da se predmetna nekretnina uknjiži na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Banovići – Vakuf džemata Seona.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifu izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Banovići i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 04-1-255-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Kadrić Binasir sin Vejsila, iz Živinica i Kadrić Memsud sin Vejsila, iz Visokog, mogu za potrebe džamije Prhinje, Medžlis IZ Gračanica - Visoko, uvakufiti svoje suvlasničke dijelove u udjelu 1/2 zemljišnih parcela označenih kao k.č. br. 1312, zv. „BAŠČA”, u naravi voćnjak 2. klase, površine 502 m², upisanu u p.l. br. 93 K.O. Vijasolići što po starom premjeru odgovara upisu u zk. ul. br. broj 759 K.O. Vijasolići i k.č. br. 1313/1 zv. „BAŠČA”, u naravi dvorište površine 241 m² i kuća i zgrada površine 79 m², ukupne površine 320 m², upisanu u p.l. br. 93 što po starom premjeru odgovara upisu u zk. ul. br. 1096, uz uvjet da se predmetne nekretnine uknjiže na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Gračanica kod Visokog – Vakuf džamije Prhinje.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifima izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Gračanica kod Visokog i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 04-1-256-2/22

Datum: 13. džumadel-ula 1444. h. g.

7. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj trideset i petoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 13. džumadel-ula 1444. h.g., odnosno 7. decembra 2022. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se saglasnost da Muhović rođ. Hodžić Dženisa kći Hasiba, iz Sarajeva, može za potrebe proširenja mezarja i harema džamije u Jabuci, Medžlis IZ

Ustikolina, uvakufiti svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 457, zv. „PODKUJNICA”, u naravi oranica/njiva 4. klase, površine 1.019 m², upisanu u p.l. broj 78 K.O. Jabuka, uz uvjet da se predmetna nekretnina uknjiži na ime: Islamska zajednica u BiH - Medžlis Islamske zajednice Ustikolina – Vakuf džemata Jabuka.

Nakon dobivene saglasnosti Vijeća muftija o predmetnom uvakufljenju i provedbe pravnih radnji u zemljišnim knjigama predmetnog uvakufljenja, Vakufska direkcija će vakifi izdati vakufnamu.

Za provođenje ovoga zaključka zadužuju se Medžlis IZ Ustikolina i Vakufska direkcija Sarajevo.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



I Dekreti

Broj: 03-07-1-5247-3/22

Datum: 25. džumadel-ula 1444. god. po H.

19. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije vojnog broj: 18-38-2451-4/22 od 7. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u Komandi 3. pješadijskog bataljona (4. pješadijska brigada) Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T

o postavljenju imama pripravnika

Fočo (Nedžad) Halid, profesor islamske teologije, rođen 31. maja 1988. godine u Foči, postavlja se na dužnost imama i hatiba u svojstvu pripravnika, Bataljonskog imama, u Komandi 3. pješadijskog bataljona (4. pješadijska brigada), Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, počevši od 17. februara 2023. godine do 16. februara 2024. godine.

Na temelju ovoga dekreta Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Fočo Halid će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Ministarstva i imama pripravnika u vremenu od 17. februara 2023. godine do 16. februara 2024. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravničkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 17. februara 2023. godine i važi do 16. februara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-5396-2/22

Datum: 6. džumadel-uhra 1444. god. po H.
29. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Visoko broj: 03-06-2-56-1/21 od 6. decembar 2022. godine, te na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog broj: 03-07-1-749-1/22 od 16. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u džemat Seoča shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama pripravnika

Hadžić (Alija) Harun, rođen 27. novembra 1998. godine u Visokom, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u džemat Seoča, Medžlis Islamske zajednice Visoko počevši od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Visoko i Hadžić Harun će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravnčkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5399-2/22

Datum: 6. džumadel-uhra 1444. god. po H.
29. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo broj: 03-03-1-2775/22 od 7. decembar 2022. godine, te na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog broj: 03-07-1-757-1/22 od 16. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u džemat Dejčići shodno odredbi člana 8 i člana

12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama pripravnika

Husejnović (Avdo) mr. Silvad, rođen 17. septembra 1996. godine u Tuzli, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u džemat Dejčići, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo počevši od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Sarajevo i Husejnović Silvad će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravnčkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5394-2/22

Datum: 6. džumadel-uhra 1444. god. po H.
29. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo broj: 03-03-1-2776/22 od 7. decembar 2022. godine, te na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog broj: 03-07-1-758-1/22 od 16. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u džemat Milinkladska shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama pripravnika

Šemoski (Salim) Muhamed, rođen 21. januar 1978. godine u Makedonskom Brodu, općina Kičevo, Republika Sjeverna Makedonija, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u džemat Milinkladska, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo počevši od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Sarajevo i Šemoski Muhamed će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravnčkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5390-2/22

Datum: 6. džumadel-uhra 1444. god. po H.
29. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak broj: 03-03-196/22 od 7. decembar 2022. godine, te na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog broj: 03-07-1-744-1/22 od 16. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u džemat Brestovsko shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama pripravnika

Arnautović (Sabahudin) Aldin, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 16. decembra 1998. godine Visokom, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u džemat Brestovsko, Medžlis Islamske

zajednice Kiseljak, počevši od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Kiseljak i Arnautović Aldin će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravnčkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine i važi do 30. novembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5393-2/22

Datum: 6. džumadel-uhra 1444. god. po H.
29. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo broj: 03-03-1-2778/22 od 7. decembar 2022. godine, te na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog broj: 03-07-1-756-1/22 od 16. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u džemat Prača shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o postavljenju imama pripravnika

Šahović (Hasib) Edis, diplomirani imam, hatib i muallim, rođen 18. oktobra 1992. godine u Fojnici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u džemat Prača, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo počevši od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Sarajevo i Šahović Edis će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i

obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravnčkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5395-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.

19. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo broj: 03-03-1-2838/22 od 14. decembar 2022. godine, te na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog broj: 03-07-1-770-1/22 od 16. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 8, 12, 53 i 54 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o postavljenju muallime-stručnog saradnika za brak i porodicu

Fidani (Salko) Sumeja, profesor islamske teologije, rođena 23. septembra 1985. godine u Visokom, postavlja se u svojstvu pripravnika, na dužnost stručnog saradnika za brak i porodicu u službi za vjerske i odgojno obrazovne poslove Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, počevši od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine.

Stupanjem u službu imenovana je dužna poslove stručnog saradnika za brak i porodicu u službi za vjerske i odgojno obrazovne poslove Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovana je dužna po okončanju pripravnčkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za muallime pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5695-2/22

Datum: 18. džumadel-uhra 1444. god. po H.

10. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Brčko broj: 02-07-1-582/22 od 26. decembra 2022. godine, te na osnovu mišljenja Muftije tuzlanskog broj: 05-2-07-1-2128-1/22 od 29. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u džemat Gornji Rahić shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama pripravnika

Hamidović (Novalija) Senahid, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 12. augusta 1997. godine u Maoči, Brčko Distrikt, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u džemat Gornji Rahić, Medžlis Islamske zajednice Brčko počevši od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Brčko i Hamidović Senahid će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravnčkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-237-2/22

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.

19. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Tešanj broj: 01-07-580-11/22 od 5. decembra 2022. godine, te na osnovu mišljenja Muftije zeničkog

broj: 01-07-1-605-3/2022 od 30. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u džemat Vukovo shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama pripravnika

Filan (Osman) hafiz Sakib, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 24. februara 1999. godine u Gornjem Vakufu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u džemat Vukovo, Medžlis Islamske zajednice Tešanj počevši od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Tešanj i Filan Sakib će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravnčkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine i važi do 30. novembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-462-2/23

Datum: 9. redžeb 1444. god. po H.

31. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Tešanj broj: 01-07-60-1/23 od 20. januara 2023. godine, te na osnovu mišljenja Muftije zeničkog broj: 01-07-1-39-3/2023 od 24. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u Džemat Hamzibegova džamija shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama pripravnika

Svraka (Enes) mr. Zejd, rođen 14. decembra 1998. godine u Priboju, Republika Srbija, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u Džemat Hamzibegova džamija, Medžlis Islamske zajednice Tešanj, počevši od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Tešanj i Svraka Zejd će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravnčkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-481-2/23

Datum: 18. redžeb 1444. god. po H.

9. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin broj: 01-07-1-6-4/2023 od 26. januara 2023. godine, te na osnovu mišljenja Muftije bihačkog broj: 01-07-1-24-2/23 od 27. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u Džemat Slatina shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na toj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama pripravnika

Tašaković (Raif) Akaid, bakalaureat/bachelor imameta, hatabeta i ta'lima, rođen 15. decembra 1986. godine u Bihaću, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u Džemat Slatina, Medžlis Islamske zajednice Cazin, od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Cazin i Tašaković Akaid će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravnčkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-556-2/23

Datum: 23. redžeb 1444. god. po H.

14. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin broj: 01-07-1-14-4/2023 od 6. januara 2023. godine, te na osnovu mišljenja Muftije bihačkog broj: 01-07-1-16-2/23 od 23. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u Džemat Pištaline shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T

o postavljenju imama pripravnika

Halilić (Suvad) hafiz Ajdin, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 26. februara 1998. godine u Mechernichu, SR Njemačka, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u Džemat Pištaline, Medžlis Islamske zajednice Cazin, od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Cazin i Halilić Ajdin će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravničkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-362-2/23

Datum: 23. redžeb 1444. god. po H.
14. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo broj: 03-03-1-87/23 od 13. januara 2023. godine, te na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog broj: 03-07-1-18-1/23 od 17. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama pripravnika u Džemat Crna Rijeka shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T

o postavljenju imama pripravnika

Avdić (Muhamed) hafiz Ahmed, bakalaureat/bachelor imameta, hatabeta i ta'lima, rođen 7. februara 1996. godine Zenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u svojstvu pripravnika u Džemat Crna Rijeka, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, od 1. marta 2023. godine do 29. februara 2024. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Sarajevo i Avdić Ahmed će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama pripravnika u vremenu od 1. marta 2023. godine do 29. februara 2024. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Imenovani je dužan po okončanju pripravničkog staža pristupiti polaganju stručnog ispita za imama, hatiba i muallima pred ispitnom komisijom Rijaseta.

Dekret stupa na snagu 1. marta 2023. godine i važi do 29. februara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-5164-2/22

Datum: 22. džumadel-ula 1444. god. po H.

16. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Prijedor br. 02-07-1-547/22 od 5. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o razrješenju dužnosti imama

Kličić (Mirsad) Haris, rođen 10. 10. 1998. godine u Bihaću, imam, hatib i muallim u džematu Zecovi, Medžlis Islamske zajednice Prijedor, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 30. 11. 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5187-2/22

Datum: 22. džumadel-ula 1444. god. po H.

16. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj br. GLI-72-2212 od 7. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o razrješenju dužnosti imama

Baručić (Ferid) hafiz Adis, diplomirani imam, hatib i muallim, rođen 19. 9. 1982. godine u Bihaću, imam, hatib i muallim u džematu Gislaved, Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 1. 8. 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5244-2/22

Datum: 22. džumadel-ula 1444. god. po H.

16. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Tešanj br. 01-07-646-2/22 od 30. novembra 2022. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o razrješenju dužnosti imama

Bukvić (Fuad) hafiz Ahmed, rođen 24. 12. 1980. godine u Tešnju, imam, hatib i muallim u džematu Hamzibegove džamije, Medžlis Islamske zajednice Tešanj, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 30. 11. 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5247-2/22

Datum: 22. džumadel-ula 1444. god. po H.

16. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije vojnog br. 18-38-2451-4/22 od 7. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o razrješenju dužnosti imama

Hodžić (Nihad) hafiz Aldin, profesor islamske teologije, rođen 20. 7. 1985. godine u Sarajevu, imam u Komandi 3. pješadijskog bataljona (4. pješadijska brigada) Oužanih snaga Bosne i Hercegovine, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 16. 2. 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5437-2/22

Datum: 3. džumadel-uhra 1444. god. po H.
26. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo br. 03-03-1-2956/22 od 22. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o razrješenju dužnosti imama

Sultanović (Enes) dr. Adis, rođen 22. 8. 1985. godine u Bugojnu, imam, hatib i muallim u džematu Teftedarin Do, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 31. 10. 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5352-2/22

Datum: 4. džumadel-uhra 1444. god. po H.
27. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Busovača br. 01-08-124/22 od 27. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o razrješenju dužnosti imama

Ajanović (Mujo) Amer, diplomirani imam, hatib i muallim, rođen 6. 9. 1990. godine u Sarajevu, imam, hatib i muallim u džematu Bukovci, Medžlis Islamske zajednice Busovača, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 30. 11. 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5436-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo br. 03-03-1-2957/22 od 22. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o razrješenju dužnosti imama

Jašić (Safet) Alen, profesor islamske teologije, rođen 14. 8. 1991. godine u Doboju, imam, hatib i muallim u džematu Crna Rijeka, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 31. 10. 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5533-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Brčko br. 02-07-1-588/22 od 27. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o razrješenju dužnosti imama

Hrnjić (Hasan) Salih, profesor islamske teologije, rođen 4. 6. 1960. godine u mjestu Glodi, Zvornik, imam, hatib i muallim u džematu Gornji Rahić, Medžlis Islamske zajednice Brčko, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 31. 12. 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-16-2/23

Datum: 17. džumadel-uhra 1444. god. po H.
9. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Banovići br. 02-07-1-397/22 od 30. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o razrješenju dužnosti imama

Mukanović (Omer) Muradić, rođen 18. 11. 1957. godine u Poljice, Lukavac, imam, hatib i muallim u džematu Podgorje, Medžlis Islamske zajednice Banovići, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 31. 12. 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-242-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo br. 03-03-1-80/23 od 12. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o razrješenju dužnosti muallime-stručnog saradnika za brak i porodicu

Zulić (Avdo) Adna, rođena 24. novembra 1981. godine u Travniku, stručni saradnik za brak i porodicu u službi za vjerske i odgojno obrazovne poslove Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 30. septembrom 2021. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-146-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Gornji Vakuf br. 02-07-10/23 od 12. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o razrješenju dužnosti imama

Brkić (Beudin) Sead, rođen 29. novembra 1991. godine u Varešu, imam, hatib i muallim u džematu Cvrće-Zastinje-Valice, Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-151-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most br. 02-07-1-12-2/20 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o razrješenju dužnosti imama

Hasanbegović (Remzo) Almir, rođen 24. septembra 1989. godine u Sanskom Mostu, imam, hatib i muallim u džematu Lukavac, Medžlis Islamske zajednice Sanski Most, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 23. februarom 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-165-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo br. 03-03-1-23/23 od 9. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o razrješenju dužnosti imama

Makić (Hasan) Vehbija, rođen 15. septembra 1957. godine u Bosanskoj Krupi, imam, hatib i muallim u džematu Kobilja Glava, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 4. januarom 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-704-2/23

Datum: 24. redžeb 1444. god. po H.
15. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-27-2/2023 od 6. februara 2023. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o razrješenju dužnosti imama

Kusur (Hasan) Almir, rođen 13. augusta 1977. godine u Zenici, imam, hatib i muallim u Džematu Ponjevići, Medžlis Islamske zajednice Cazin, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 31. januarom 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-733-2/23

Datum: 24. redžeb 1444. god. po H.
15. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo br. 01-07-1-76-1/23 od 7. februara 2023. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imama (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o razrješenju dužnosti imama

Isaković (Šaban) Mustafa, profesor islamske teologije, rođen 2. aprila 1987. godine u Zenici, imam, hatib i muallim u Džematu Nova Breka, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 31. augustom 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-765-2/23

Datum: 24. redžeb 1444. god. po H.
15. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Visoko br. 03-07-175-2/22 od 1. oktobra 2022. godine, shodno odredbi člana 40 Pravilnika o imama (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o razrješenju dužnosti muallime

Uzunalić (Vejsil) Mubera, rođena 2. oktobra 1963. godine u mjestu Tujlići, Visoko, muallima Medžlisa Islamske zajednice Visoko, razrješava se navedene dužnosti, zaključno sa 31. oktobrom 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-361-2/23

Datum: 23. redžeb 1444. god. po H.

14. februar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo broj: 03-03-1-88/23 od 13. januara 2023. godine, te na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog broj: 03-07-1-19-1/23 od 17. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni Hercegovini, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.) donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. h.g. odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Mehmedić (Suad) Adi, bakalaureat/bachelor imameta, hatabeta i ta'lima, rođen 24. maja 1976. godine u Zenici, do sada raspoređen na dužnosti imama, hatiba i muallima u Džematu Kotorsko Donje, Medžlis Islamske zajednice Doboj, razrješava se navedene dužnosti zaključno sa 28. februarom 2023. godine i raspoređuje na dužnost imama, hatiba i muallima, u Džemat Teftedarin Do, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, počevši od 1. marta 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Sarajevo će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima. Imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. marta 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-668-2/23

Datum: 23. redžeb 1444. god. po H.

14. februar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Banovići broj: 02-03-2-49/23 od 30. januara 2023. godine, te na osnovu mišljenja Muftije tuzlanskog broj: 05-2-07-1-168-1/23 od 7. februara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni Hercegovini, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.) donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice

u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. h.g. odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Mujić (Safer) hafiz Mehmed, profesor islamskih nauka - Muderis, rođen 1. januara 1978. godine u Treštenici, općina Banovići, do sada raspoređen na dužnosti imama, hatiba i muallima u Džematu Treštenica, Medžlis Islamske zajednice Banovići, razrješava se navedene dužnosti zaključno sa 31. januarom 2023. godine i raspoređuje na dužnost imama, hatiba i muallima, u Džemat Podgorje, Medžlis Islamske zajednice Banovići, počevši od 1. februara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Banovići će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima. Imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-771-2/23

Datum: 24. redžeb 1444. god. po H.

15. februar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Travnik broj: 03-A1-179/2023 od 10. februara 2023. godine, te na osnovu mišljenja Muftije travničkog broj: 01-07-1-074/23 od 13. februara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni Hercegovini, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.) donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. h.g. odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Fuško (Vahid) Esad, bakalaureat/bachelor imameta, hatabeta i ta'lima, rođen 22. februara 1977. godine u Travniku, do sada raspoređen na dužnosti imama, hatiba i muallima u Džematu Dub, Medžlis Islamske zajednice Travnik, razrješava se navedene dužnosti zaključno sa 14. februarom 2023. godine i

raspoređuje na dužnost imama, hatiba i muallima, u Džemat Turbe – Stara džamija, Medžlis Islamske zajednice Travnik, počevši od 15. februara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Travnik će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o obavljanju imamske službe. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima. Imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 15. februara 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5322-2/22

Datum: 27. džumadel-ula 1444. god. po H.
21. decembar 2022. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihačkog br. 01-07-1-292-1/21 od 14. oktobra 2022. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Prijedor br. 464-AV-2022 od 13. oktobra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Gornja Puharska, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiu-l-ahira 1431. h.g. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET
o postavljenju imama

Aldžić (Senad) Irfan, rođen 31. maj 1995. godine u Bužimu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Gornja Puharska, Medžlis Islamske zajednice Prijedor, počevši od 1. novembra 2022. godine do 31. oktobra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Prijedor i Aldžić Irfan će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. novembra 2022. godine do 31. oktobra 2023. godine, u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. novembra 2022. godine i važi do 31. oktobra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-5392-2/22

Datum: 6. džumadel-uhra 1444. god. po H.
29. decembar 2022. godine

Na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog br. 03-07-1-749-1/22 od 16. decembra 2022. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Visoko br. 03-07-2-52/22 od 06. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Srhinje, shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. h.g. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Tokmo (Ismet) Amir, rođen 18. marta 1981. godine u Visokom, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Srhinje, Medžlis Islamske zajednice Visoko, počevši od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Visoko i Tokmo Amir će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5392-2/22

Datum: 6. džumadel-uhra 1444. god. po H.
29. decembar 2022. godine

Na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog br. 03-07-1-751-1/22 od 16. decembra 2022. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Visoko br. 03-07-2-54-1/22 od 06. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Gornji Kralupi, shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. h.g. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Smajlović (Sulejman) Adnan, rođen 18. decembra 1987. godine u Visokom, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Gornji Kralupci, Medžlis Islamske zajednice Visoko, počevši od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Visoko i Adnan Smajlović će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5397-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog br. 03-07-1-750-1/22 od 16. decembra 2022. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Visoko br. 03-07-253/22 od 06. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Buci, shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. h.g. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Ahmić (Fadil) Ermin, rođen 22. maja 1987. godine u Sarajevu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Buci, Medžlis Islamske zajednice Visoko, počevši od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Visoko i Ermin Ahmić će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5456-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Na osnovu mišljenja Muftije tuzlanskog br. 05-2-07-1-2056-1/22 od 16. decembra 2022. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Čelić br. 02-07-152-1/22 od 11. avgusta 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Brdo, shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiu-l-ahira 1431. h.g. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET
o postavljenju imama

Kadrić (Safet) Ismet, rođen 1. septembra 1999. godine u mjestu G. Lukavica, Živinice postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Brdo, Medžlis Islamske zajednice Čelić, počevši od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Čelić i Kadrić Safet će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5458-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Na osnovu mišljenja Muftije tuzlanskog br. 05-2-07-1-1469-1/22 od 13. septembra 2022. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Zvornik br. 03-07-1-555/22 od 25. avgusta 2022. godine, u predmetu postavljenja

imama u džemat Gornji Šepak, shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. h.g. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Arifović (Faruk) Fadil, rođen 27. mart 1986. godine u Loznici, Republika Srbija, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Gornji Šepak, Medžlis Islamske zajednice Zvornik, počevši od 1. jula 2022. godine do 30. juna 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Zvornik i Arifović Fadil će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. jula 2022. godine do 30. juna 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. jula 2022. godine i važi do 30. juna 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5457-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Na osnovu mišljenja Muftije tuzlanskog br. 05-2-07-1-1470-1/22 od 13. septembra 2022. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Zvornik br. 02-07-1-556/22 od 25. avgusta 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Nezuk, shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. h.g. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Rizvić (Safet) Sead, rođen 18. septembar 1996. godine u Tuzli, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Nezuk, Medžlis Islamske zajednice Zvornik, počevši od 1. jula 2022. godine do 30. juna 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Zvornik i Rizvić Sead će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. jula 2022. godine do 30. juna 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. jula 2022. godine i važi do 30. juna 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5467-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihačkog br. 01-07-1-370-2/22 od 26. decembra 2022. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most br. 02-07-1-201-2/22 od 16. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Gornje Hrustovo, shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiu-l-ahira 1431. h.g. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Duranović (Haris) Imran, rođen 17. decembra 1993. godine u Zenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Gornje Hrustovo, Medžlis Islamske zajednice Sanski Most, počevši od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Sanski Most i Duranović Imran će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5400-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Na osnovu mišljenja Muftije travničkog br. 01-07-1-630/22 od 21. decembra 2022. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Busovača br. 01-08-118/22 od 20 decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Bukovci, shodno odredbi člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. h.g. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Buljina (Asim) Emir, rođen 23. juna 1980. godine u Zenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Bukovci, Medžlis Islamske zajednice Busovača, počevši od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Busovača i Buljina Emir će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-13-2/22

Datum: 17. džumadel-uhra 1444. god. po H.
10. januar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije mostarskog br. 07-1-592-1/22 od 31. oktobra 2022. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad br. 284/2022 od 20. oktobra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Omerovići, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Omeragić (Jahija) Meho, rođen 28. februara 1988. godine u mjestu Rankovići, općina Novi Travnik, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Omerovići, Medžlis Islamske zajednice Tomislavgrad, počevši od 1. oktobra 2022. godine do 30. septembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Tomislavgrad i Meho Omeragić će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. oktobra 2022. godine do 30. septembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. oktobra 2022. godine i važi do 30. septembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-147-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije travničkog br. 01-07-1-009/23 od 12. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Gornji Vakuf br. 02-03-380/22 od 16. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Boljkovac-Seferovići, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik Rijaset* IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Ramić (Fuad) Rusmir, rođen 23. augusta 1987. godine u Bugojnu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Boljkovac-Seferovići, Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf i Ramić Rusmir će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-188-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.

19. januar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihačkog br. 01-07-1-6-2/23 od 13. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Bužim br. 02-07-1-06/23 od 10. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Varoška Rijeka, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H. odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET
o postavljenju imama

Muratović (Sejfo) Omer, rođen 9. augusta 1995. godine u Bužimu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Varoška Rijeka, Medžlis Islamske zajednice Bužim.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Bužim i Muratović Omer će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine i važi do 30. novembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-189-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.

19. januar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihačkog br. 01-07-1-5-2/21 od 13. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Bihać br. 02-07-9/23 od 9. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat

Ribić-Orljani, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Imširović (Nihad) Tarik, rođen 21. aprila 1999. godine u Bihaću, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Ribić-Orljani, Medžlis Islamske zajednice Bihać.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Bihać i Imširović Tarik će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-289-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.

19. januar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije travničkog br. 01-07-1-016/23 od 17. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Gornji Vakuf br. 02-03-379/22 od 16. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u džemat Hrasnica, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Ćeso (Fadil) Behrudin, rođen 18. decembra 2002. godine u Bugojnu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Hrasnica, Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf i Ćeso Behrudin će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. decembra 2022. godine do 30. novembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine i važi do 30. novembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-416-2/23

Datum: 16. redžeb 1444. god. po H.

7. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije goraždanskog br. 01-03-1-04-01/23 od 19. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Goražde br. 01-03-1-03-01/23 od 6. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Vitkovići, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Džankić (Ejub) Faruk, rođen 22. aprila 1988. godine u Tuzli, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Vitkovići, Medžlis Islamske zajednice Goražde, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Goražde i Džankić Faruk će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-394-2/23

Datum: 16. redžeb 1444. god. po H.
7. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije travničkog br. 01-07-1-023/23 od 20. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Gornji Vakuf br. 02-07-06/23 od 11. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Bistrica, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Lužić (Sadik) Saudin, rođen 23. maja 1990. godine u Zenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bistrica, Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf, počevši od 1. februara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf i Lužić Saudin će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-393-2/23

Datum: 16. redžeb 1444. god. po H.
7. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije travničkog br. 01-07-1-022/23 od 18. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Jajce br. 01-07-017/23 od 18. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Pšenik, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održa-

noj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Junuz (Hasan) Dželal, rođen 29. novembra 1999. godine u Priboju, Republika Srbija, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Pšenik, Medžlis Islamske zajednice Jajce, počevši od 16. februara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Jajce i Junuz Dželal će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 16. februara 2023. godine do 15. februara 2024. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 16. februara 2023. godine i važi do 15. februara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-480-2/23

Datum: 16. redžeb 1444. god. po H.

7. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihaćkog br. 01-07-1-18-2/23 od 23. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-11-2/23 od 6. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Pivnice, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Velić (Ismet) Davvud, rođen 13. februara 1999. godine u Sanskom Mostu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Pivnice, Medžlis Islamske zajednice Cazin, počevši od 1. februara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Cazin i Velić Davvud će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na

određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-482-2/23

Datum: 16. redžeb 1444. god. po H.
7. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihaćkog br. 01-07-1-20-2/23 od 23. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-12-2/2023 od 6. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Gornja Koprivna, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Orlić (Senad) Senid, rođen 5. marta 1991. godine u Cazinu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Gornja Koprivna, Medžlis Islamske zajednice Cazin, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Cazin i Orlić Senid će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-483-2/23

Datum: 16. redžeb 1444. god. po H.
7. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihačkog br. 01-07-1-25-2/23 od 23. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-8-2/2023 od 11. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Krivaja, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Fazlić (Hasan) Dženan, rođen 28. oktobra 1996. godine u Bihaću, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Krivaja, Medžlis Islamske zajednice Cazin, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Cazin i Fazlić Dženan će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-490-2/23

Datum: 16. redžeb 1444. god. po H.
7. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihačkog br. 01-07-1-23-2/23 od 23. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-5-2/2023 od 11. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Liskovac, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice,

održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Bajrić (Zakir) Belmin, rođen 10. septembra 1996. godine u Visokom, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Liskovac, Medžlis Islamske zajednice Cazin, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Cazin i Bajrić Belmin će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-457-2/23

Datum: 22. redžeb 1444. god. po H.

13. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije travničkog br. 01-07-1-030/23 od 23. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Jajce br. 01-07-020/23 od 23. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Bučići, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Alispahić (Zehrudin) Nedim, rođen 26. marta 1995. godine u Zenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bučići, Medžlis Islamske zajednice Jajce, od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Jajce i Alispahić Nedim će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i

obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-557-2/23

Datum: 23. redžeb 1444. god. po H.
14. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihaćkog br. 01-07-1-22-2/23 od 23. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-16-2/2023 od 6. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Šturlić Kosa, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET **o postavljenju imama**

Jonuzović (Ramiz) Ismail, rođen 19. decembra 1997. godine u Cazinu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Šturlić Kosa, Medžlis Islamske zajednice Cazin, od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Cazin i Jonuzović Ismail će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-485-2/23

Datum: 24. redžeb 1444. god. po H.
15. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihačkog br. 01-07-1-27-2/23 od 23. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-7-2/2023 od 11. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Glogovac, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Beširević (Muhamed) Amir, rođen 2. juna 1984. godine u Cazinu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Glogovac, Medžlis Islamske zajednice Cazin, od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Cazin i Beširević Amir će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-488-2/23

Datum: 24. redžeb 1444. god. po H.
15. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihačkog br. 01-07-1-19-2/23 od 23. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-10-2/2023 od 11. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Toromani, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice,

održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Memić (Jasmin) Sinanudin, rođen 14. jula 1997. godine u Cazinu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Toromani, Medžlis Islamske zajednice Cazin, od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Cazin i Memić Sinanudin će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-484-2/23

Datum: 24. redžeb 1444. god. po H.

15. februar 2023. godine

Na osnovu mišljenja Muftije bihaćkog br. 01-07-1-26-2/23 od 23. januara 2023. godine, rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-9-2/2023 od 11. januara 2023. godine, u predmetu postavljenja imama u Džemat Polje, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), te člana 8 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice, održanoj u Sarajevu dana 26. rebiul-ahira 1431. god. po H., odnosno 11. aprila 2010. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Japić (Sead) Haris, rođen 30. oktobra 1991. godine u Cazinu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Polje, Medžlis Islamske zajednice Cazin, od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Cazin i Japić Haris će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze

između Medžlisa i imama u vremenu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5391-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Visoko br. 03-07-255-1/22 od 6. decembra 2022. godine, a na osnovu mišljenja Muftije sarajevskog broj: 01-07-1-748-1/22 od 16. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. h.g. odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T **o postavljenju imama**

Begić (Šefko) hafiz Faris, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 4. novembra 1993. godine u mjestu Kološići, Visoko, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Donja Mahala, Medžlis Islamske zajednice Visoko, počevši od 1. decembra 2022. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5427-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Gornji Vakuf br. 01-08-358/22 od 16. decembra 2022. godine, a na osnovu mišljenja Muftije travničkog broj: 01-07-1-631/22 od 21. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj

redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. h.g. odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Mujić (Izet) Hamza, bakalaureat/bachelor imameta, hatabeta i ta'lima, rođen 7. juna 1998. godine u Zenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Vrse-Ždrimci, Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf, počevši od 1. januara 2023. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5432-2/22

Datum: 25. džumadel-uhra 1444. god. po H.

17. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most br. 01-07-1-201-3/22 od 16. decembra 2022. godine, a na osnovu mišljenja Muftije bihaćkog broj: 01-07-1-361-2/22 od 19. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Nešust (Nesib) Bilal, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 7. februara 1993. godine u Jajcu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Okreč, Medžlis Islamske zajednice Sanski Most, počevši od 1. decembra 2022. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine i važi do 30. novembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-264-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Bugojno br. 01-07-12/23 od 13. januara 2023. godine, a na osnovu mišljenja Muftije travničkog broj: 01-07-1-014/21 od 13. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Spahić (Osman) hafiz Abedin, profesor islamske teologije, rođen 24. februara 1992. godine u Zvorniku, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Sultanovići, Medžlis Islamske zajednice Bugojno, počevši od 17. novembra 2022. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 17. novembra 2022. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-263-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.
19. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Bugojno br. 01-07-13/23 od 13. januara 2023. godine, a na osnovu mišljenja Muftije travničkog broj: 01-07-1-015/21 od 13. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Ramić (Muharem) hafiz Mahir, bakalaureat/bachelor imameta, hatabeta i ta'lima, rođen 3. juna 1993. godine u Gornjem Vakufu, postavlja se na dužnost

imama, hatiba i muallima u džemat Čipuljić, Medžlis Islamske zajednice Bugojno, počevši od 1. januara 2023. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-265-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.

19. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Bugojno br. 01-07-11/23 od 13. januara 2023. godine, a na osnovu mišljenja Muftije travničkog br. 01-07-1-013/21 od 13. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET
o postavljenju imama

Grahić (Bidžen) mr. Emin, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 5. augusta 1995. godine u Zenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Poriče, Medžlis Islamske zajednice Bugojno, počevši od 1. januara 2023. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-461-2/23

Datum: 15. redžeb 1444. god. po H.

6. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Doboj br. 02-07-151-8-21 od 16. januara 2023. godine, a na osnovu mišljenja Muftije zeničkog br. 01-07-1-28-2/2023 od 24. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima

ma (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Mujkanović (Selim) Almir, bakalaureat/bachelor imameta, hatabeta i ta'lima, rođen 13. jula 1998. godine u Sarajevu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Selimija, Medžlis Islamske zajednice Doboj, počevši od 1. januara 2023. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-460-2/23

Datum: 15. redžeb 1444. god. po H.
6. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Doboj br. 02-07-245-5-20 od 16. januara 2023. godine, a na osnovu mišljenja Muftije zeničkog br. 01-07-1-27-2/2023 od 24. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imami-ma (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Omerović (Hajrudin) Mehmed, diplomirani imam, hatib i muallim, rođen 26. oktobra 1990. godine u Gračanici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Habibovići, Medžlis Islamske zajednice Doboj, počevši od 1. januara 2023. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-459-2/23

Datum: 17. redžeb 1444. god. po H.
8. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Doboj br. 02-07-10-6-21 od 16. januara 2023. godine, a na osnovu mišljenja Muftije zeničkog br. 01-07-1-26-2/2023 od 24. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imami-ma (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Brkan (Džemat) Almedin, bakalaureat/bachelor imameta, hatabeta i ta'lima, rođen 14. augusta 1995. godine u Mostaru, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Frkati, Medžlis Islamske zajednice Doboj, počevši od 1. januara 2023. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-487-2/23

Datum: 19. redžeb 1444. god. po H.
10. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-15-2/2023 od 6. januara 2023. godine, a na osnovu mišljenja Muftije bihačkog br. 01-07-1-21-2/23 od 23. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imami-ma (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Šišić (Rasim) Ahmed, profesor islamske teologije, rođen 23. novembra 1995. godine u Bužimu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Vilenjača, Medžlis Islamske zajednice Cazin, počevši od 1. januara 2023. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-486-2/23

Datum: 19. redžeb 1444. god. po H.

10. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Cazin br. 01-07-1-13-2/2023 od 6. januara 2023. godine, a na osnovu mišljenja Muftije bihačkog br. 01-07-1-17-2/23 od 23. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te člana 8 i člana 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 5. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Džaferović (Edin) Belmin, bakalaureat/bachelor imameta, hatibeta i ta'lima, rođen 14. maja 1997. godine u Rosenheimu, SR Njemačka, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Donja Lučka, Medžlis Islamske zajednice Cazin, počevši od 1. januara 2023. godine.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5336-2/22

Datum: 27. džumadel-ula 1444. god. po H.
21. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije bihaćkog br. 01-07-1-360/22 od 19. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju v.d. glavnog imama

Begić (Mehmed) Muhamed, rođen 18. juna 1984. godine u Bihaću, postavlja se za vršioca dužnosti glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa na period od (1) godine, počevši od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Bosanska Krupa i Begić Muhamed će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i v.d. glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5503-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije tuzlanskog br. 02-07-1-2126/22 od 27. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Her-

cegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju glavnog imama

Esmić (Abdulah) Asim, profesor islamske teologije, rođen 7. 3. 1987. godine u Vlasenici, postavlja se na dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kladanj na mandatni period od četiri (4) godine, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Kladanj i Asim Esmić će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kladanj u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5447-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Rješavajući po prijedlogu Muftije mostarskog br. 07-1-848/22 od 23. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju v.d. glavnog imama

Šuta (Remzo) Adem, rođen 20. novembra 1978. godine u Metkoviću, Republika Hrvatska postavlja se za vršioca dužnosti glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Čapljina na period od jedne (1) godine, počevši od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Čapljina i Adem Šuta će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i v.d. glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Čapljina u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5446-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Rješavajući po prijedlogu Muftije mostarskog br. 07-1-849/22 od 23. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju v. d. glavnog imama

Bilalić (Sulejman) Sadet, rođen 01. 07. 1979. godine u Bijeljini, postavlja se na dužnost v. d. glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Gacko i Medžlisa Islamske zajednice Bileća, počevši od 16. decembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Gacko, Medžlis Islamske zajednice Bileća i Sadet Bilalić će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i v. d. glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Gacko i Medžlisa Islamske zajednice Bileća u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove v. d. glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 16. 12. 2022. godine i važi do 15. 12. 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-5335-2/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije bihačkog br. 01-07-1-361/22. od 19. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju v.d. glavnog imama

Hodžić (Hasib) Benjamin, diplomirani imam, hatib i muallim, rođen 11. oktobra 1983. godine u Jezerskom, općina Bosanska Krupa postavlja se za vršioca dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Prijedor na period od (1) godine, počevši od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Prijedor i Hodžić Benjamin će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i v.d. glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Prijedor u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5445-2/22

Datum: 14. džumadel-uhra 1444. god. po H.
6. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije mostarskog br. 07-1-850/22 od 23. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Her-

cegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju v.d. glavnog imama

Germić (Ibrahim) Šemso, rođen 6. marta 1973. godine u Zvorniku, postavlja se za vršioca dužnosti glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad na period od jedne (1) godine, počevši od 16. decembra 2022. godine do 15. decembra 2023. godine

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Tomislavgrad i Šemso Germić će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim Ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i v.d. glavnog imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 16. decembra 2022. godine i važi do 15. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-148-2/23

Datum: 27. džumadel-uhra 1444. god. po H.

19. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije travničkog br. 01-10-008/23 od 12. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju glavnog imama

Tokmić (Meho) Kemal, profesor islamske teologije, rođen 10. aprila 1971. godine u mjestu Hrasnica, općina Gornji Vakuf, postavlja se na dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Bugojno na mandatni period od četiri (4) godine, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Bugojno i Kemal Tokmić će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Bugojno u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-342-2/22

Datum: 17. redžeb 1444. god. po H.
8. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije goraždanskog br. 01-03-1-04-02/23 od 19. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju v.d. glavnog imama

Selimović (Hamdija) Elvedin, rođen 5. maja 1977. godine u mjestu Vukušići, općina Foča, postavlja se za vršioca dužnosti glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Žepa na period od jedne (1) godine, počevši od 1. februara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Žepa i Selimović Elvedin će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i v.d. glavnog imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-491-2/22

Datum: 17. redžeb 1444. god. po H.
8. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije banjalučkog br. 01-07-1-11/23 od 25. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju v.d. glavnog imama

Oruč (Derviš) Sedin, bakalaureat/bachelor islamske vjeronauke, rođen 27. augusta 1979. godine u Zenici, postavlja se za vršioca dužnosti glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Bosanski Brod na period od jedne (1) godine, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Bosanski Brod i Oruč Sedin će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i v.d. glavnog imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-455-2/23

Datum: 17. redžeb 1444. god. po H.
8. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije sarajevskog br. 01-07-1-55/23 od 25. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Her-

cegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju glavnog imama

Zubača (Meho) Ramiz, profesor islamske teologije, rođen 14. septembra 1976. godine u mjestu Striježevo, općina Vareš, postavlja se na dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Vareš na mandatni period od četiri (4) godine, počevši od 1. februara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Vareš i Zubača Ramiz će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Vareš u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2027. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-456-2/23

Datum: 17. redžeb 1444. god. po H.
8. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije sarajevskog br. 01-07-1-56/23 od 25. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju glavnog imama

Čakalović (Muzafer) Midhat, svršenic Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, rođen 13. januara 1961. godine u mjestu Kute, općina Kupres, postavlja se na dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Visoko na mandatni period od četiri (4) godine, počevši od 1. februara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Visoko i Čakalović Midhat će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Visoko u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2027. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-479-2/23

Datum: 17. redžeb 1444. god. po H.
8. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije bihačkog br. 01-07-1-34/21 od 26. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju v.d. glavnog imama

Ahmić (Nezir) Hariz, rođen 27. augusta 1979. godine u Travniku, postavlja se za vršioca dužnosti glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Bosanski Novi na period od jedne (1) godine, počevši od 1. februara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Bosanski Novi i Hariz Ahmić će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i v.d. glavnog imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-726-2/23

Datum: 24. redžeb 1444. god. po H.
15. februar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj br. 05-HA-02/23 od 9. februara 2023. godine, shodno odredbi člana 42 i 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 17 tačka f) Pravilnika o organizaciji i radu muftijstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 36. Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u dijaspori, te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju glavnog imama

Fetić (Rizvan) Pašo, diplomirani imam, hatib i muallim, rođen 8. januara 1965. godine u Bijelom Polju, Republika Crna Gora, postavlja se na dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Stuttgart, na mandatni period od četiri (4) godine, počevši od 1. februara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Medžlis Islamske zajednice Stuttgart i Fetić Pašo će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Medžlisa i glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Stuttgart u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 31. januara 2027. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5339-2/22

Datum: 28. džumadel-ula 1444. god. po H.
22. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Australiji br. IZBA-M-Dok.1/20/12/2022 od 20. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u Sydneyu, Australian Islamic Society of Bosnia and Herzegovina Inc., shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islam-

ske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H. odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Bekrić (Husejin) Jasmin, profesor islamske teologije, rođen 19. 11. 1965. godine u Lepenici, općina Tešanj, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Australian Islamic Society of Bosnia and Herzegovina Inc.-Sydney-Australia, počevši od 1. 1. 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka u Australiji, džemat Sydney i Jasmin-ef. Bekrić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Australian Islamic Society of Bosnia and Herzegovina Inc.-Sydney-Australia i imama počevši od 1. 1. 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. 1. 2023. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5339-3/22

Datum: 28. džumadel-ula 1444. god. po H.
22. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Australiji br. IZBA-M-Dok.1/20/12/2022 od 20. decembra 2022. godine, u predmetu postavljenja imama u Sydneyu, Australian Islamic Society of Bosnia and Herzegovina Inc., shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H. odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Kalajdžić (Mehmed) dr. Mirsad, rođen 11. 01. 1967. godine u mjestu Glodi, općina Zvornik, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Australian Islamic Society of Bosnia and Herzegovina Inc. – Sydney - Australia, od 1. 1. 2023. godine do 31. 5. 2024. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka u Australiji, džemat Sydney i Mirsad Kalajdžić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna

prava i obaveze između Australian Islamic Society of Bosnia and Herzegovina Inc. – Sydney - Australia i imama počevši od 1. 1. 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. 1. 2023. godine i važi do 31. 5. 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5349-3/22

Datum: 24. džumadel-uhra 1444. god. po H.

16. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Francuskoj br. 03-07-1-5349/22 od 20. decembra 2022. godine, te na osnovu mišljenja Zamjenika reisu-l-uleme br. 03-07-1-5349-2/22 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te člana 8 i 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H.. odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Imamović (Fahrudin) Mehmed, profesor islamske teologije, rođen 13. jula 1991. godine u Sarajevu, općina Centar, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Mulhouse, Islamska zajednica Bošnjaka u Francuskoj, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka u Francuskoj, džemat Mulhouse i Mehmed Imamović će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka u Francuskoj, džemata Mulhouse i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5347-3/22

Datum: 24. džumadel-uhra 1444. god. po H.

16. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Francuskoj br. 03-07-1-5347/22 od 20. decembra 2022. godine, te na osnovu mišljenja Zamjenika reisu-l-uleme br. 03-07-1-5347-2/22 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te člana 8 i 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Dacić (Džemo) Isah, profesor islamske teologije, rođen 23. decembra 1978. godine u mjestu Cetanovići, općina Sjenica, Republika Srbija, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Strasbourg, Islamska zajednica Bošnjaka u Francuskoj, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka u Francuskoj, džemat Strasbourg i Isah Dacić će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka u Francuskoj, džemata Strasbourg i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5347-4/22

Datum: 24. džumadel-uhra 1444. god. po H.

16. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Francuskoj br. 03-07-1-5347/22 od 20. decembra 2022. godine, te na osnovu mišljenja Zamjenika reisu-l-uleme br. 03-07-1-5347-2/22 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, člana 8 i 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te člana 46 Pravilnika o imamima (*Glasnik*

Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po. H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju glavnog imama

Dacić (Džemo) Isah, profesor islamske teologije, rođen 23. decembra 1978. godine u mjestu Cetanovići, općina Sjenica, Republika Srbija, postavlja se na dužnost glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Francuskoj, počevši od 1. aprila 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka u Francuskoj i Isah Dacić će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka u Francuskoj, džemata Strasbourg i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Imenovani je dužan poslove glavnog imama obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. aprila 2023. godine i važi do 31. marta 2027. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5426-3/22

Datum: 24. džumadel-uhra 1444. god. po H.

16. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Nizozemskoj od 23. decembra 2022. godine, te na osnovu mišljenja Zamjenika reisu-l-uleme br. 03-07-1-5426-2/22 od 13. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te člana 8 i 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), i člana 5 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima („*Glasnik Rijaseta IZ u BiH*“, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Mahmutović (Mehmed) Muhamed, rođen 5. juna 1953. godine u mjestu Gračanica, općina Živinice, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat „Saff“ - Utrecht, Islamska zajednica Bošnjaka u Nizozemskoj, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka u Nizozemskoj, džemat „Saff“ - Utrecht i Mahmutović Muhamed će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između džemata „Saff“ - Utrecht, Islamska zajednica Bošnjaka u Nizozemskoj i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5338-3/22

Datum: 25. džumadel-uhra 1444. god. po H.

17. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Italiji br. 03-07-1-5338-2/22, od 20. decembra 2022. godine, i mišljenju Zamjenika reisu-l-uleme br. 03-07-1-5338-2/22 od 16. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te člana 8 i 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Tabaković (Mehmed) Ahmed, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 11. novembra 1995. godine u Sarajevu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat „Nur“-Verona, Islamska zajednica Bošnjaka u Italiji, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka u Italiji, džemat „Nur“-Verona i Tabaković Ahmed će, u skladu sa odredbama člana 16 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati

međusobna prava i obaveze između džemata „Nur“-Verona, Islamska zajednica Bošnjaka u Italiji i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Stupanjem u službu imenovani je dužan poslove imama, hatiba i muallima obavljati u skladu sa odredbama Pravilnika o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-3569-2/22

Datum: 3. rebiul-evvel 1444. god. po H.
29. septembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-41/22 od 26. septembra 2022. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Alija (Redžep) Edin, rođen 12. 02. 1981. godine u Prizrenu, SR Jugoslavija, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Bosniaks Cultural Community of Houston, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 01. 09. 2022. do 31. 08. 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Edin Alija će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor na određeno vrijeme. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u vremenu od 1. 9. 2022. do 31. 08. 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine i važi do 31. avgusta 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-3569-26/22

Datum: 3. rebiul-evvel 1444. god. po H.
29. septembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Šerif (Ćamil) Delić, profesor islamske teologije, rođen 12. 07. 1979. godine u Pedićima, općina Kakanj, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Bosnian-American Islamic Cultural Center - Hartford, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 01. 03. 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Šerif Delić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. marta 2022. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-4000-2/22

Datum: 3. džumadel-uhra 1444. god. po H.
26. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 03-07-1-4000/22 od 26. oktobra 2022. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Sultanović (Enes) dr. Adis, rođen 22. 8. 1985. godine, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Bosnian Edukational and Cultural Center of America (BECCA) Chicago, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 15. 11. 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, džemat BECCA u Chicagu i Adis Sultanović će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulirati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, džemat BECCA i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 15. novembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-230-2/23

Datum: 28. džumadel-uhra 1444. god. po H.
20. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama pripravnika

Kujraković (Hasan) hafiz Ernad, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 18. septembra 1995. godine, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosniak American Islamic Center – Louisville, KY, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 21. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, Džemat Bosniak American Islamic Center – Louisville i Ernad Kujraković će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulirati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, Džemat Bosniak American Islamic Center – Louisville i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 21. januara 2023. godine i važi do 20. januara 2024. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-217-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET

o postavljenju imama pripravnika

Granić (Ramiz) Zinaid, profesor islamske teologije, rođen 19. februara 1994. godine u mjestu Pasci, Tuzla, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosniaks Islamic Cultural Center of Carlisle - Carlisle, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Zinaid Granić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-213-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni

i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Čaušević (Sejdo) Sulejman, rođen 18. oktobra 1965. godine u mjestu Šabići, općina Velika Kladuša, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat West Bosnia Islamic Center of Utica, New York, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Sulejman Čaušević će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-200-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Agić (Salih) dr. Senad, rođen 11. januara 1961. godine u Novom Travniku, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Society of American Bosnians and Herzegovinians „SABAH“, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Senad Agić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-198-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Bajrić (Alija) Samedin, diplomirani imam, hatib i muallim, rođen 1. novembra 1992. godine u Doboju, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Islamic Community of Bay Area Bosniaks – San Jose, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Samedin Bajrić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-199-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Brkić (Hrustan) Osman, rođen 11. januara 1981. godine u mjestu Šudine, općina Busovača, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Islamic Center of North Phoenix, AZ, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Osman Brkić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-202-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu

26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Valjevčić (Enver) Nijaz, rođen 5. januara 1984. godine u Sarajevu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Educational Center „EZAN“, Des Moines, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Nijaz Valjevčić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine i važi do 31. augusta 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-201-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.

23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijasetu IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Spahić (Zaim) hafiz Nermin, rođen 8. januara 1973. godine u Zenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Islamic and Cultural Center „Bošnjak“, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i hafiz Nermin Spahić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine i važi do 31. augusta 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-203-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.

23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET **o postavljenju imama**

Redžić (Sulejman) Muaz, rođen 5. januara 1976. godine u Kamenici, općina Ilijaš, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosnian Cultural Center in Grand Rapids, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Muaz Redžić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-209-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Mehmedović (Nusret) Mirzet, rođen 17. oktobra 1979. godine u mjestu Mačesi, općina Milići, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosnian American Islamic Cultura Center u Hartfordu, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Mirzet Mehmedović će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine i važi do 31. augusta 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-212-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice

u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Fetić (Ramo) Ismail, rođen 26. septembra 1966. godine u mjestu Dolac, Zenica, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosnian Islamic Center u Hamiltonu, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Ismail Fetić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-223-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.

23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Hadžiabdić (Avdo) Hikmet, rođen 14. oktobra 1984. godine u Sarajevu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Islamic Community of Bosniaks u Jacksonvilleu, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Hikmet Hadžiabdić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine i važi do 31. decembra 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-206-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.

23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Fazlić (Ćazim) Hazim, rođen 2. marta 1975. godine u Tuzli, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Islamic Cultural Center of Greater Chicago, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Hazim Fazlić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembar 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-215-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Zulović (Bakir) Haris, profesor islamske teologije, rođen 16. septembra 1990. godine, u Foči, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u **Dže-mat** Bosnian Islamic Association „Gazi Husrev-beg“ u Torontu, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Zulović Haris će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-205-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Salkić (Muhamed) Fejlem, rođen 1. marta 1976. godine u Sarajevu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Islamic Center Gazi Husrev-beg Detroit, Michigan, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Fejlem Salkić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-226-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Dizdarević (Enes) Enis, profesor islamske teologije, rođen 30. decembra 1988. godine u Zenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Al Kalem BH Islamic Community - Chattanooga, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Enis Dizdarević će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-204-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Makić (Salih) Edip, rođen 19. jula 1972. godine u Tutinu, Republika Srbija, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Islamic Cultural Center „Behar“- Grand Rapids, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Edip Makić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine i važi do 31. augusta 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-196-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima

(*Glasnik Rijaseta IZ u BiH*, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Jusić (Selmo) Begzudin, rođen 19. oktobra 1973. godine u Bratuncu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat The B&H Islamic Center of Pennsylvania - Mechanicsburg, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Begzudin Jusić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine i važi do 31. augusta 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-208-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini*, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Memić (Amir) Amsal, profesor islamske teologije, rođen 8. juna 1990. godine u Zvorniku, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosnian Islamic Association of Utica, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Amsal Memić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-229-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Čehić (Husejin) Tarik, profesor islamske teologije, rođen 21. decembra 1991. godine u Gorazdu, do sada raspoređen na dužnost imama, hatiba i muallima u Džematu Jablanica, Medžlis Islamske zajednice Maglaj, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Association of Bosniaks of Delaware Valley-Philadelphia, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 3. decembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Čehić Tarik će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 3. decembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-231-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Ajanović (Mujo) Amer, diplomirani imam, hatib i muallim, rođen 6. septembra 1990. godine u Sarajevu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosnian Islamic Center of Bowling Green, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 17. decembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Ajanović Amer će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 17. decembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-228-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama pripravnika

Ohran (Jasmin) Hajdar, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 22. oktobra 1997. godine u mjestu Okolišće, Visoko, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosnia & Herzegovina Culture Center of Rochester - Rochester, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 7. decembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Ohran Hajdar će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 7. decembra 2022. godine i važi do 6. decembra 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-195-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Salihović (Muharem) Amir, rođen 16. augusta 1981. godine u Banovići-ma, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Islamic Society of Bosniaks in Utah, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Salihović Amir će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, za-

ključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine i važi do 31. augusta 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-214-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T **o postavljenju imama**

Garić (Hazim) Adem, rođen 17. septembra 1986. godine u Doboju, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosnian Islamic Community Erie, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Adem Garić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-211-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Budimlić (Smajo) Idriz, diplomirani imam, hatib i muallim, rođen 3. septembra 1981. godine u Zenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosnian Herzegovinian Islamic Center NY, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Idriz Budimlić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-225-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Mejrić (Ismet) mr. Armin, rođen 16. septembra 1991. godine u Tuzli, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Bosnian American Association - Richmond, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Armin Mejrić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-224-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Senad (Pašan) Šehić, profesor islamske teologije, rođen 25. aprila 1992. godine u mjestu Moševići, općina Ilijaš, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Community of Bosniaks in Georgia - Atlanta, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. januara 2023. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Senad Šehić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-222-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Delalović (Šefkija) Šefik, profesor islamske teologije, rođen 19. januara 1993. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat St. Louis Islamic Center, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 18. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Šefik Delalović će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 18. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-197-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu

26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Šljivić (Harun) Muamer, rođen 23. juna 1981. godine u Tuzli, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Islamic Center “Bošnjak” - Kansas City, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Muamer Šljivić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine i važi do 31. augusta 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-227-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Dizdarević (Sejad) Sabahudin, bakalaureat/bachelor islamske teologije, rođen 2. marta 1996. godine u Bužimu, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Jamaat „Kewser“ of Waterloo, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 6. novembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Dizdarević Sabahudin će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imami-

ma, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 6. novembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-216-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17 tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te shodno odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T
o postavljenju imama

Mujagić (Adil) Jasmin, profesor islamske teologije, rođen 21. jula 1990. godine u Vlasenici, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Association of Bosniaks - Watervliet (Albany), NY, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Jasmin Mujagić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-197-2/23

Datum: 1. redžeb 1444. god. po H.
23. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike br. 01-SC-01/23 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 17

tačka f), člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te odredbi člana 8. i člana 12. Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), te odredbi člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. god. po H., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

D E K R E T o postavljenju imama

Huseljić (Enver) Mirsad, rođen 14. oktobra 1976. godine u Visokom, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u Džemat Mile High Islamic Center, Denver, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, počevši od 1. septembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i Mirsad Huseljić će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i imama u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. septembra 2022. godine i važi do 31. augusta 2026. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5320-3/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj br. GLI-75-2212, od 18. decembra 2022. godine, te na osnovu mišljenja Zamjenika reisu-l-uleme br. 03-07-1-5320-2/22 od 27. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te člana 8 i 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), i člana 5 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Bukvić (Fuad) hafiz Ahmed, rođen 24. 12. 1980. godine u Tešnju, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džematu Stockholm, Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj, počevši od 1. decembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj, džemat Stockholm i Ahmed Bukvić će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, džemata Stockholm i imama.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Broj: 03-07-1-5321-3/22

Datum: 7. džumadel-uhra 1444. god. po H.
30. decembar 2022. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj br. GLI-76-2212, od 18. decembra 2022. godine, te na osnovu mišljenja Zamjenika reisu-l-uleme br. 03-07-1-5321-2/22 od 27. decembra 2022. godine, shodno odredbi člana 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te člana 8 i 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 5-6/2008.), i člana 5 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o imamima (*Glasnik* Rijaseta IZ u BiH, br. 5-6/2014.) donesenom na devetoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu 26. džumadel-uhra 1435. h.g., odnosno 26. aprila 2014. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju muallime

Džananović (Hasan) Mubera, rođena 7. 4. 1984. godine u Sarajevu, postavlja se na dužnost muallime u džematu Stockholm, Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj, počevši od 1. decembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj, džemat Stockholm i Džananović Mubera će, u skladu sa odredbama člana 11 Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, džemata Stockholm i muallime.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema

Broj: 03-07-1-5370-3/22

Datum: 24. džumadel-uhra 1444. god. po H.

16. januar 2023. godine

Rješavajući po zahtjevu Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj br. 03-07-1-5370/22 od 20. decembra 2022. godine, te na osnovu mišljenja Zamjenika reisu-l-uleme br. 03-07-1-5370-2/22 od 11. januara 2023. godine, shodno odredbi člana 52 Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 36 stav (g) Pravilnika o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori, te člana 8 i 12 Pravilnika o imamima (*Glasnik Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini*, br. 5-6/2008.), donesenom na petoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj u Sarajevu dana 28. rebiul-evvela 1429. god. po H., odnosno 05. aprila 2008. godine, Reisu-l-ulema donosi

DEKRET o postavljenju imama

Tulić (Halid) Ejjub, bakalaureat/bachelor imameta, hatabeta i ta'lima, rođen 29. aprila 1995. godine u Ammanu, Hašemitska Kraljevina Jordan, postavlja se na dužnost imama, hatiba i muallima u džemat Lausanne/Lozana, počevši od 1. decembra 2022. godine.

Na temelju ovoga dekreta džemat Lausanne/Lozana, Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj i Tulić Ejjub će, u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o imamima, zaključiti Ugovor o radu. Tim ugovorom će se regulisati međusobna prava i obaveze između džemata Lausanne/Lozana i imama u vremenu od 1. decembra 2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o imamima.

Dekret stupa na snagu 1. decembra 2022. godine.

Husein-ef. Kavazović
Reisu-l-ulema



Napomene saradnicima

Glasnik je zvanično glasilo Rijaseta Islamske zajednice BiH. Izlazi dvomjesečno. Objavljuje akademske članke, istraživačke i stručne radove, prevedene tekstove, prikaze knjiga iz oblasti vjerskih disciplina i islamske/bošnjačke kulturne baštine kao i službena akta organa Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Objavljuje i radove iz drugih oblasti po odluci urednika. Glasnik nastoji popularizirati naučna istraživanja iz oblasti islamskih nauka i kulturne baštine Bošnjaka te informirati čitaoce o radu službi i institucija Rijaseta IZ-e.

Svi objavljeni radovi odobreni su od strane urednika. Akademska, pravna i jezička odgovornost je na autorima radova. Osnovni jezik Glasnika je bosanski. Prilikom pisanja radova primjenjuje se norma Pravopisa bosanskog jezika sa fonetskom transkripcijom dok se naučna transkripcija pri-

mjenjuje u uskostručnim tekstovima. Vrstu naučne transkripcije bira autor. Radovi mogu sadržavati arapski, turski, perzijski kao i druge jezike u transkripciji. Dostavljeni radovi su predmet provjere urednika u smislu akademskih i tehničkih kriterija. Autori prihvataju redakcijske intervencije u tekstu.

Radovi se mogu poslati putem maila glasnik_riz@yahoo.com ili na adresu: Gazi Husrev-begova 56a, 71000 Sarajevo. Rad mora biti u Microsoft Wordu ne veći od 10 stranica formata A4, font Times New Roman. Slike i svi drugi prilozi moraju biti priloženi odvojeno.

Sva prava zadržana. Nijedan dio Glasnika ne može biti umnožavan, pohranjivan u sisteme za umnožavanje bez prethodnog dopuštenja Uredništva i autora tekstova, izuzev kratkih navoda u naučne svrhe.



ISSN 1512-6609, ISSN 2233-095X (Online)

Izdavač: RIJASET ISLAMSKJE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI. **Urednik:** MUSTAFA PRLJAČA; **Redakcija:** MEHO ŠLJIVO, SAMEDIN KADIĆ, SENADA TAHIROVIĆ, MEVLUDIN DIZDAREVIĆ, MUHAMED JUSIĆ i ALDINA SULJAGIĆ-PIRO; **tehnički urednik:** SUAD PAŠIĆ **lektura:** AMILA ŠADIĆ HAJDAREVIĆ; **dizajn korice:** TARIK JESENKOVIĆ; **prijevod na arapski jezik:** NURKO KARAMAN; **prijevod na engleski jezik:** IFET MUSTAFIĆ. **DTP:** El-Kalem. **Štampa:** Štamparija DOBRA KNJIGA, d.o.o. - Sarajevo; **Uredništvo i administracija:** 71000 Sarajevo, Gazi Husrev-begova br. 56A, **telefon:** 033/532-255, **fax:** 033/441-800, **e-mail:** glasnik_riz@yahoo.com. Glasnik izlazi dvomjesečno. Rukopise slati na adresu Uredništva. Rukopisi se ne vraćaju. Štampani tiraž 2000 primjeraka. Cijena Glasnika iznosi 10 KM. Uplata u KM na žiro-račun 1602005500015065 kod VAKUFSKE BANKE DD Sarajevo - uz naznaku za Glasnik. Glasnik je upisan u registar javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod brojem 446 od 27. 08. 1994. godine.



The Herald

of the Riyasat of the Islamic Community
in Bosnia and Herzegovina

البلاغ

مجلة المشيخة الإسلامية
في البوسنة والهرسك